ڈکھ پیلہ ژلن
موتی لال کیمو

To
my dear brother
Dr. Bhushan Lal
Kaul
with Ashirwads
more power to his
pen-elbow.

[illegible]
5/07/02

موتی لال کیمو

DAKH YALI CHALAN

TWO KASHMIRI PLAYS

BY. MOTI LAL KEMMU

5-APNA VIHAR

JAMMU. 180010

اشاعت - ۱۹۹۸ء

ناشر - موتی لال کیمو — سرورق - موتی لال کیمو

پریس -

تیداد - ۵۰۰

کتابت - بشیر اجسی

مول - ۵۰ روپیہ

کاپی رابطہ : موتی لال کیمو - ۵ - اپنا وہار - جموں - 180010

SOLD AT :- 1. 5 APNA VIHAR

JAMMU - 10

(2). KITAB GHAR

ABHINAV THEATRE - C-R - JAMMU

180001

ماگُن: کشیرِ منز چھِ قریبن شیٹھن[80] گامن منز بانڈ روزان۔
یمن چھِ کانٛتہ ونان۔ تکیازِ یم چھِ وندس تہ وہرٲژ
ہینٛدین دوہن کانٛگرِ۔ کرہ ہلو۔ ٹوکرِ تہ پھٹہ وٲنان۔ یم
بانڈ چھِ دوٚیہِ قسمکۍ۔ اکھ تِم یم کانٛتہ آستہ خالص سوٚرنے
ڈھول نگارِ چھِ وایان۔ بانڈرن گرٕھان یا میٚنز پیٹھ سوٚرنے
وایان گر بیتہ گر۔ دوٚیم تِم یم یہ سورے کارِ کرتھ تہ چھِ پاتھر
گِندان۔ پرٲنی رلواتی پاتھر تہ سوٚرنے بیترٕ تہ وایان
سیین گرٕھان۔ چھکرٕ۔ بچہِ نغمہ۔ صوفیانہ گیون تہ کران۔
یمن بانڈن ہُنٛد زیچھٹھ سان تس چھِ ماگُن ونان۔ "ماگُن"
چھِ موروثی طور بانڈٕ نیٚتھ۔ بانڈٕ کارُک سورے سامانہ۔
پلو۔ پوشاکھ۔ دستار۔ ٹوپہ۔ نید۔ چوغہ۔ ساز بیترٕ چھِ
امی سیے نش آسان۔ ماگُن چھِ بانڈٕ کارُک ذاتی کار۔ سالم
موسیقی۔ بانڈٕ سنگیت زانُن ووٚل۔ بانڈٕ ہنٛز تالیم دِنہ
ووٚل۔ ہیچھِہ ناون ووٚل۔ تس چھِ ساری وار۔ مقام یاد
آسان۔ تس چھِ سارنے پاتھرن ہنٛز مکمل پاٹھۍ زان۔

سُے چھُ رۄل باگران تہٕ گۄڈ کُس کلاکارکُس کِردار گنِدِ۔ کُس یِیہِ ساکھ
لاگنہِ۔ کم مقالمہٕ وَنہٕ۔ کم بایتھ گیٚنہٕ۔ کمہِ واد پیٚتہٕ کُس واد دِییہِ
واپنہِ۔ مالِکَن چھُ سارِنے زیٚنٹھ وۄستاد لوان مانَنہٕ یانڈلہٕ
ہیٚندِ موسیقی ہیٚند۔ پأتھرن ہیٚند۔ نشرٕ ٹک یانڈر یا تھرس
منٛز گژھہ گنِدن) گٔژھن پتہٕ تھ۔ کأنسہِ رۄل تگُن ادا کرُن۔
لہاز چھُ اکہِ جشنہٕ پیٚتہٕ دۄیمس جشنس تام مالِکَن گنِدن گژھن
رۄل بدلان روزان یوتام تِہنٛز قابلیت کأنسہِ خاص کِردار ادا
کرنس نِشی چھِ ہیران۔ مالِکس چھُ یاد ووتر سیٚٹھاہ تیٚز حافظہٕ تیٚز
لِکھٕ لٹہٕ وُچھ چھُ یاد بوزتہٕ وُمر پیٚٹھ یاد تھاوُن۔ یانڈلہٕ خاطرٕ
چھُ یہِ سیٚٹھاہ اہم۔ اکثر نقل گٔژھ سید۔ صوفیانہٕ موسیقی ہیٚند
ذأتی کار آسنہٕ موجوب چھہ مالِکس ژیٚنٛ تُکہٕ وقتہٕ کُس مقام پیٚیہِ
وانہِ تہٕ گیوُن۔ گاہے اندرٕ آسنہٕ تہٕ فأرسی کلامہٕ امس یاد
آسان۔ فارسی شارن یم ژہٕ صوفیانہٕ موسیقی منٛز گیوان چھُ۔
تمن مانے وَنان تہٕ تشریح کران۔ میوٗ دۄیے کأنسہِ مالِکس ادا
کأری منٛز مہارتھ آسہٕ نہٕ تیلہ چھُ سۄ سودنے وانس منٛز
تہٕ پیٚٹھ آسان یا سازندرن ہیٚند زیٚنٹھ۔ مالِکَن چھُ یوکن
تہٕ یانڈلن منٛز رابطہٕ قائم کران۔ دِوِن تہٕ مالِکن پیٚٹھ جشنہٕ
گنِدنُک سنٛز کران۔ وقتھ تہٕ دۄہ مقرر کران۔ سُے چھُ

لوکن نشہ سے رٹان ۔ بخشیش رٹان تہٕ گامس منز جشنہٕ بیتر پادینہٕ
پنہٕ حقہٕ پاگران ۔ یہٕ گنڈھاہ نقد و جنس حاصل چھ کران تمہٕ منزہ
تھد ماگن پانس زٕ حصہٕ رٹان اکھ ینن بیاکھ پانڈ کارک ۔
پانڈ کارک امہٕ کنی زٕ سُے چھ امہٕ کارک محافظ تہٕ مولا دار ۔
تسی نشی چھ امہٕ کارک بلو ۔ پوشاکھ تہٕ سامانہٕ ہیتھ وتر وزیر پٔرلر
گژھہٕ گژھن جمع ینن نہٕ ۔ فصل تیار سپدنہٕ پتہٕ یلہٕ پانڈ ماگیہٕ
چھ نیران ماگنس چھ دوہ یمن پانڈن یانے مسخرن ۔ ساز بدرن ۔
بچہٕ کٹن ہشد کھوتہٕ زیادے یمن حصہٕ جنس منز تران ۔
ماگنس چھ سماجس منز تیز تھ ۔ گامکی زٕ کٹھ کھو بعہٕ کیتی چھیس تھنز
نظرِ وچھان ۔ کشیر منز تہٕ وادی نیبر کشتواڑ تہٕ گریس علاقس
منز چھ پانڈن الگ الگ علاقہ الگ الگ پانڈن پیٹھ کالہٕ
پیٹھے متس آیتی تھاؤنہٕ یم پائتھر چھ پاوان تہٕ ماگیہٕ
گژھان ۔ پاری ہند زٕ تھٕ "ماگن" چھ سارے تتھ
علاقس ویوذ آسان ۔ ماگن چھ لکہ تھیر زانن وول ۔ لکہ
گیون زانن وول ۔ لکہ نشرن زانن وول ۔ چونکہ کشیر منز
چھینہٕ کانہہ کلاسیکل یا نیم کلاسیکل رنگ یا نشرن دلوا یتھ
لہاذا چھ پانڈ پاتھرک یہٕ ذاتی کار وستہٕ سائنہ لکہ
کلچرک محافظ یہٕ چھ سانہٕ نیم کلاسکی موسیقی ہند زاتی کار ۔

بانٛدِ پاتھرِک پتہٕ نالمتہٕ کاروۄہ ستہٕ چھُ سانِہ ٹکہٕ کلچرُک مُقط

ہہانز اچھ ماگُن پانس منز اکھ ادار - اکھ اِنسٹیٹیوشن - یہ
ہہاگنٕی تہٕ ہاوک لۄدوے ہمرا اکھ ادار ہمر - اکھ تحریک
وانیہ اندٕ اکہ ہیراشنگ راچھ دتہٕ علم بردار ہمر - اکھ ربوہ ایتھ
گترصہ ختم - اکہ ٹکہٕ کلچرچ زان - پہچان - شناخت - پرنہ نہ
راوہ ہمر -

"ماگُن" شبدک مول چھُ سنسکرت "مہاگنی" تہٕ گوکس وارِ یاہ
مفت آسن - یاکس وارِ یاہن گوٕنن ہنْد مالکھ آسہ - ماگُن لفظ
ہیکہ "مارگنہ" منز تہٕ درامت آستھ - تہٕ گوو تہٕ ہاوک - پدانکار
ڈائریکٹر - امہ شبد تہٕ چھُ نان زپرانہ وقتہ پیٹھہ چھُ ماگُن
شبد بیٹھہ کشیر منز رودمت یُس ٹکہٕ رنگس سیتیٖ وابستہ اوس۔
کشیر منز یم تواریخی حالات تہٕ واقعات پیدا ان رودی - بیمارِ بوڈ
ڈراگہ - تارو تہٕ مارو ویروز ٹکہٕ مت ترکی تمہ کنی وۄت ورتیہ
ونسماجی تہٕ تمارنی تہٕ ثقافتی مزاجس بدلاو - ادبی تہٕ فنی ہیجن
تہٕ ترایہ تہٕ ٹجی گراے - ٹکہ فنن تہٕ فنکارن لوگ ہینہ نین دیوتین
سیتیٖ تہٕ ہصین - وارِ یاہ کہنہ معطل براوت یم مشربس منز
ہہانز لیدوے ماگُن تہٕ براہمن رنواین لشہ تہٕ ہچنہ آسہ
گومت یہ چھینہ کانہہ حارانی - تیوٹ کٕرتھ تہٕ چھُ اسہ تام
کہنہ نتہ کینہہ ہیتھ سۄ اکہ ادارِک پاکٹھ ووت مت۔

یلہِ تہٕ کأشرِ پأٹھرِ چھُ گنڈنہٕ یوان "ماگُن" چھُ راتھ زبتھ گنڈنہٕ نیران۔ ڈرِنہٕ پأٹھرِس منز ڈرد راجہ۔ لوٚبدی پأٹھرِس منز لوٚبدی راز۔ راجہٕ پأٹھرِس منز راجہ۔ تہٕ گوسأنی پأٹھرِس منز عاشق گوسانی۔ یمن سارِنی پأٹھرن منز چھُ اَمِس ہوٚرے پوشاکھ یلکہِ اکھے لیوٗ شاکھ نأنۍ آسان۔ کأشر شاعری منز چھُ گوڈ نکہٕ لدٕ "ماگُن" شبد شیخ العالم سندِس یتھ شرکی منز ڈرنہِ یتھ گرزھان۔

یمہٕ ہیوٗت تہند برتل زاگُن

تس ینہٕ شرہتھ یأنہٕ چاوے

یمس پأٹھ ہیوٗن بیوٗن اکے چھُ ماگُن

تس لُس لوٗکھ تہٕ مٮ۪ے اد یترادے

ڈرِنہٕ پأٹھرِس منز چھُ ماگُن شأمیانس تل ینہٕ تین دِرزِن یأنہٕ شراب چاوان یتہٕ یأنہٕ چوان۔ اِمہِ وِزِ چھُ "شراب" ناؤک واد لیوان وایتہ۔ شاید چھُ بوٚسے منتظر سندِ یزُش ژٕہتھ وِوٚترِس منز یلہِ ہمی ہرمِ شعارٕ اَسہٕ گونڈمت۔ مگر سُہ چھُ "شراب" لفظ بدل شرہتھ استمال کران۔ کھنڈک تہٕ شُہلتھ دِنہٕ واجبتہ شرہتھ شاید مرہتھ۔ منڈلشمہٕ تہٕ کلاسک مطالعہ کرنہٕ یلہِ چھُ ننان زِ تمی چھُ واقعی یئیہٕ زِندگی

منٛز باندٕ پأتھر وُچھیم منتی۔ توٚے وَنان۔ یاوَن پچاس رنٛگن تہٕ سنگن"۔
پاکیلاک کرِ گرِ ریش لاگن۔ ہیٚمہٕ پأتھر لاگن منٛز رنٛگن" پاکھول ہوٕلی۔
رنٛگن تہٕ سنٛگن"۔ پالہٕ ترٛٚے کم رِدک اُسی دایکھ۔ تِم تایک رنٛگن
پٔترٕی تہٕ بیٚتره۔

ازٕ کل چھہٕ پانٛدٕرن لیٚش آٹھ رلوانتی پأٹھۍ۔ یمن منٛز دلرز۔ راجہ
تہٕ لیٚلہٕ پأٹھرس منٛز چھہٕ مأگُن راجہ سنٛدِس روٗپس منٛز رنٛگس اَثران
تہٕ گوسانٛی پأٹھرس منٛز عاشق گوسانٛی سنٛدِس روٗپس منٛز تِھے
جامہ لاگتھ۔ مگر ہِمحس سوٗر تہٕ اُچھن سوٗرمہ لاگتھ۔ اوٚش تہٕ دان
گوڈنکین ترٛین پأٹھرن منٛز چھہٕ مأگنس ستی پیشوا ر لاگتھ بیچہ
کیٚلتھ۔ اَتھ زیٚوٹھ پلوا اُتھن منٛز رنٛگہ چھہٕ یم رنٛگس اَثران۔ یم
چھہٕ رنٛگس چکر دِتھ لوٗکن تدلیق لَوان۔ تِمن تہٕ بیٚتہٕ راتھ تِم
سلام کران۔ بیٚتہٕ آرس منٛز نٔچران۔ کیٚتھرس کالس نٔچرن
کرنہٕ پتہٕ چھہٕ اکہٕ مسخره اَثران۔ اَتھ نٔچرن گرِ ہینٛدس
گوڈ پأٹھرس منٛز چھہٕ رنٛگس اَثرن۔ نٔچرن۔ لوٗکن تہٕ بیٚتہ
راتھ سلام کرلی پتہٕ بیٚیہ نٔچرن پاسان زِ یہٕ چھیٚے کمہٕ تام
رنٛگہ سنٛکارِک ریچوٚلک) اَتھ سعقّہ۔ پاکمہٕ تام پرانہٕ رنٛگہ
سنٛکارُک رُتھ ژھوکہٕ ہٕت روٗپیٚس وارِ پاہ کِنٛہ تِھ
کٔٹ تراوِتھ اَسہٕ تام وۄت۔ اِمہٕ نٔچرن وأدِچ دلکش موسیقی

چھ باس دِوان زِ سو پھٕنِے کمہِ تام شاندار نٹرن ریواٮٕژ ہٮ۪نٛدی ہِدکر آکھ ماگٕن چھ دستار دِتھ۔ تتھ پیٹھ ہٮ۪نٛدی لاگِتھ ہتھ منٛز شٔشتہ مُرغ سِنٛژ چمکا چمک کرٕ دِتہ تمہِ گنٛڈ ہِدلہ چھ لٲگِتھ۔ پشواز سہ پیٹھ چھ غمہِ ناٲلہ تراوِتھ۔ ہوٚل گنٛڈِتھ۔ ٹیٚلس لوٚکٕٹ موٚکٹ ہٮ۪ر ہٮ۪نٛدہِ تہ بیہ لڑ گنٛڈِتھ کرٕ چھ تِتھہِ استعمال کران یتھ منٛز سہٕ ٹھاہ تنگ رچھس کران۔ ڈرز۔ راجہ تہ بیٹھہ پاتھرس منٛز چھ ماگس تہ بچن ہتنٛد نٹرن ہِیوٚ یاسان حالانکہ موسیقی ہٮ۪نٛدی واد چھ وُچھتھ ہٮ۪ژ امہِ کنہِ زِ وہ لی چھنہِ شولر گتھ پاٹھہٕ تعلیم لیوان دِنہِ نہ ریاض کران۔ یمہِ یڈر پا گژھہ ماگن پیٹھ "یاند زوک" آسہِ وُچھمُت تس تر پانے فکرِ ہِیُو نٹرن چھ سارٕی یانٛد ہسٕتہ تہ بچیہ کینٛہہ دِلہِ تھ۔ اٰلہ کرکھ۔ گلو مُہر کرٕتھ تہ پیٹھ اکہِ اکہِ زِنہ نٹرن بحیثیتِ نذرانہِ عقیدت پیش کران۔

یاسان چھ ماگٕن سٕنٛز کٲم چھ اُسمٕژ سنسکرت ناٹکہ کِس سوٗتردارسٕنٛز ہِشی۔ یُس ڈراما شروٗع سپدنہ برونہ رنگہ پوٗزاوس کران پتہ رنگس اُتھِ تہ لوٗکن آدبھگت کران۔ ناٹکُچ پٲرکزان کرناوان۔ کتہ وِزِ نہیٚ تس سٕتی مدد گار کردار پتہ لیس پردِ کٲم کران۔ بقولِ ناٹیہ شاستر رنگہ پوٗزِ وِزِ

اَسہِ اَمِس زِ کرِدار بییہ سیٹھی آسان ۔ پرپار شوک تہٕ دٔرِشک ۔ یِم
اَسہِ لوٗرِ پیٚتہٕ رنگیچہٕ کامیأبی موکھ دِوان سے خٲر مَتگان دِوان یہ
خٲرِ مَتگیہ پیٚتہٕ اوس چیٚتھٕ کارِ (کرِدار) سفید پوش دوزخ
منٛز ہیتھ اَژان ۔ لول پٔران تہٕ پوش سأریسے رنگس چھکان
بییہ اوس "حرحر" پانسے ہینداری نہ علمیہ تہٕ لوٗرِ اکران ۔
مگر پأتھرس منٛز چھنہٕ ماگن یا کرِدار علم ہیتھ ۔ آدو یہ
خٲرِ مَنگن چھ اکھ خاص چیز ۔ اکہ عقیدت ہندٕ اَژ مضمون اَنگ ۔
کرِدار چھ گوڑے اَژان ڈھول تُگار ہیتھ "کوٗر" وایان
وایان رنگ گیند نیچ سجاے لوکن منٛز یأگ رٹان پیٚتہٕ
سازندرن ہندٕ اکھ سازندر بنان ۔
پأتھرن منٛز چھ انِ کل ماگن پانٛڈرِ ہیتھ آسہ کنہِ زِ لوایتن
رنگس اَژان تہٕ بینی پأکھٕ تہٕ اَمِہ علاوٕ کنہِ رِوایتی پأتھرس
منٛز ہیہ رولہِ سوا سے گیٚنہ تہٕ زٕوِلس منٛز اَژان ۔ شاید ماگن
ہنٛدِ تقدس برقرار تھاونہ موجب ۔ سوال ہیکہ وو تھیتھ
زِ کیا ماگن اوسا صرف کشیر منٛزے اوٚت پانٛڈرن ہندِ زیٹھ
رِکتہٕ ملکس منٛز چھ بییہ کینہ اسہ یہ شاید وو گن لکہ قتن ہند
مولادار دِرشٹہ گژھان ۔ شمالی ہندوستانس منٛز ہمالیہ
پیٚٹھ بیتھین ترأین منٛز چھ گامن منٛز لیلا ۔ بھجن ۔ لکہ مأیہ

کیرتن کرن وۄل ژیٹھ "مۄل گیٖن" یا وِتا ٹینہ لوان تہٕ یہوٚے
مۄل گیٖن چھُ گامکہ دٕرمیہ سنسکارتہٕ اَتھٕ وآتناوان تہٕ ساٗلم
گام کیٚو بسرے چھُ اُمس پینر تھٕ تہٕ مان کران ۔ لہٰذا چھُ ژٕنتہٕ
تہٕ مول گیٖت یا ماگُن پانس منتر اکھ اداہ۔

— ٥ —

ماگُن شُند پوٚت منظر وۄہ کھینا وُنہٕ پیتہٕ چھِ مۄنّے وُنُن زٕریہ
کرٛدار کوٗر مۄنّے گوٚڈ تیکہ لٹھ یا تٕھر یا تھرکہٕ قاد منتر تہٕ اوتم حرم
عانکس اَنس "منتر گوٚہ پالہٕ زٕسنی تہٕ شروع پیٹھہٕ آخرس تام
تھوٚوم سٹیجس پیٹھ ۔ یا نکیہ رنگہٕ عملہٕ ترٛیمہ رنگہٕ عملہٕ ستہ
ملاوان ۔ گیالی چھِ گوٚہ ساتہٕ یا تھرچ سو کرٛدار ییمہٕ شُند عاشق
گوساٗنی چھِ ۔ لیٚس رول ماگُن تہٕ گنداں سٕرش چھُ یا تھرکین دوٚیمین
شرابی ۔ لتگی ۔ لشری ۔ کھوتیکہٕ بکن واکہ ڈھاڈا ۔ مرچی ۔
تہٕ چیترکوٚری تہٕ باقی گوٚہ ساٗبن لشی پدوۄلن ۔ مکمل پدوٚلن
کرٛدار ۔ گوٚڈ خاموش پاٹھی اوٚش ہاران ۔ سبھا ناہ سنجیدہ ۔
کم بوٚلان یا کمن لفظن منز پنٕنی کتھ وَنان ۔ راز رکھہٕ لاگتھ
سوٚز ییمہٕ ٹارُن امس مقابلہٕ کتہٕ رینچی گیاٗلی ۔ بردس ژھایہ
گیاٗلی کنڈ مۄنّے اہلہٕ قاد منتر تہٕ اُتم سنسکرت ڈراچھ ستی ہشی
ماگنس پیٹھ ۔ اکھ مددگار کرٛدار ۔ ییم دوہ توٚسے چھِ اُتھ نانکس

منظر ته ٽالڪار سنڌي موکهه واد (mouth piece) ـ
کوسائي پاٻئترن ڇهه پٽهه مين دڦن ٿلين منظر تخليق ڪرنه
آهتس ڪا شرس ادليس منظر يتيهي نقوش تراهيز ـ لکهه شاعري منظر
صوتي شاعرن هندس ڪلامس منظر ته ازڪالي شاعرن هندس
ڪلامس منظر ته يکم ئي ڪردار ڪٿه تته ڪٿه رتڪي اسيه ليبنه ٻوان جلهه
مشاله ٻائٽي ـ تهين منظر يا ٻملي منظر ـ ڇو تکهه يه ٻاٿير ڇهه ڪم سے
ڪم دڦن هتن ڏرين ره دهٽ گندنه لوان لهانا يته هيو
اشر يا اکهه مطلق تشبي يا مشاله ٻير جيتبه ڪا آنهه عا آرچ ڪته ڪيته
مشاله جيد لقومه:

وهه کهه ڪتني ڏيو نهمے گوسائي لاگيه آنگن ڙاو ـ

يا

ڙهاڏ ٿهورا زوير ٻا گوسائي تي گوسائي
رسن آسن مالنه ميائتي مالنه مياٺي ـ

يا

ٻوليس ليوليس ٻريمن خالس ــــ گيه رهني ڏرست ست ڪران
وهي ڪرته گوسونيا ڪهوت آسمانس ــــ عان ڇيم ميلته جهانس ستي ـ

(احمد ٻيه واڙي)

يا

جوگِس تہٕ شُنی یا ہس چھے ملہٕ ون
وٲرانہٕ نیرِتھ وُچھ وحدت
کثرت تۆر ژھینہٕ شہ چھ نمہٕ ہیوٚن یے

(وہاب کھار)

یا

گوہ یاٚلی یال چھس سنٕزِ یاٚسی لالو
بندرن ووٚن چھس دِوان
ہرموکھ یوزے چھن قیل قالو
گاولہٕ بال چھس پرارٲنی

یا

پرد تصوٗد تُل پوشہٕ ماٚلی
ہے گِنڈلی پاو روے

(احمد ژرار)

دوہ ڈِ خاصہٕ دِتھ ہرطاق اُسس گینہٕ وُ یالی
سوٗر ساس مُلتھ ساٚنہٕ آنگنی ژاوِ گیٚپ لی

(روسل میر)

— ٥ —

اکہٕ ننٕدرن چھُ پانتر وشیوٗ کاٚشر یو شاعر ولیوٗ کھمٚت۔
اکہٕ نندنس ورٲسے چھ ایمو لازِس تہٕ ژانہٕ پاپہٕ ببوٚن بیوٚن
تاو بتھٲوِ ہمتی۔
بیوٗنڈر گگٲنی سِندِس اکہٕ نندلس منٛز چھُ ژانہٕ پاپہٕ تاو رتی لما

رمضان بٹنس اکہ نندنس منٛتر تہٕ چھُس رتن ماتا تاو۔ بسمل کشمیری
سپندس ڈراما اکہ نندنس منٛتر چھُ براژہ یا یہٕ یاتہٕ رانی تاو۔
صمد میرنس اکہ نندنس منٛتر چھُ تس سوئتہٕ مال ناو۔
احد زرگرنس اکہ نندنس منٛتر چھُس تحہٕ مال ناو

ییٚمِش چھِ توٚتی ڈراما "ڈکھ یلہٕ ژلن" تہٕ "شاہ پاٹھر"۔

جموں - جنوری ۱۹۹۴

موتی لال کیمو

ڈکھلیہ
رتان

کردار :-

ماگُن - ۵۵ وُہر! باوقار - زانن ووٲل پانٛڈژ نیٖٹھ-

نٛیند - ۲۲ وُہر - ماگُن سُند جوان نیچو - تجربیکار بیشُمت!

پانٛڈ بائے - ماگُن سِنٛز زنانہ - نٟندٕ ماجہ - ۵۰ وُرِش -

مومہ مسخرٕ - زیٖٹھ مسخرٕ - ۵۵ وُہر -

کمال شٕر - زیٖٹھ پانٛڈ اداکار - ماگُن سِندِ واٲلہ ہُنٛد -

سانٛتندٕ سورنے واٲل

ڈھول وول   بیوٚن بیوٚن والسن بیندی

بچہ کیٹھ - مختلف وٲلسن بیندی اوہری سیٹھ ۲۵ وُہری تام

مسخرٕ کیٹھ - ترہے جوان ہزاڑُوری -

نقاب پوش - کم سے کم ۹ - سارٕی جوان

یہ چھینہ ژھونٛز وٕری نٕ سانٛتندر رکُنٛ ژھن سورنے
ڈٲل نگارِ واٲلی آسنہ - بلکہ تمیکتارِ ووٲل - ربابہ
سانٛگروول تہٕ جیہ مگر گرٛژھن فنکار یہ سنٛ .
بچہ کیٹھ تہٕ مسخرٕ کیٹھ کرن ستن بیتین تہٕ بوکٹن
گوسائین ہُنٛد رول تہٕ ادا تہٕ کرُن بحیثیتہ
کورس تہٕ کام -

— ० —

اُکس باولیتار ماگُن سُند منڈو۔ بانڈ لوکھو
منڈوٗ تو۔ سازو تہٕ سامانہٕ سوٗتس لالٹین
ہندی سٹینڈ۔ لوٚہ۔ لگار۔ ڈھول اوکُن
لوٚکُن الآندی۔ اکہ طرفہٕ چھُ منڈوس
اژنکُ بر تہٕ دوٚیمہ طرفہٕ چھُ دآر۔ دارِ
ہتھ بان چھُ داتہٕ کٹھٕ گژھنکُ بتہٕ
اُکس کوٚلس کُن چھُ ریڈیو سیٹ تہٕ دوٚیم
گرٛیکہٕ فوٗرٹوری چیز تہٕ سامانہٕ۔ رنٛگہٕ
عمل چھِے سارے اکٹھ منڈوس
منٛز سیدٕلان۔ ماگُن چھُ آسان ریڈیو
پیٹھہٕ خبر بوزان۔

ریڈیو پیٹھہٕ خبر (آواز) یہ خبر چھےٚ انتہأیی افسوسہٕ سان بوزان
وینہٕ زِ کِتھہٕ تھیٹرچ نامور اداکارٔ شمیمہ پردین عرف گوپالی
چھےٚ ہیچ چیر دِتھ مارنہٕ آمٕژ۔ نامعلوٗم دہشت گردو اُمس تکہ
سنٛز لاش شہارس منٛز سرٛکہٕ ڈُنٛدس پیٹھ ترأٔو۔ مژز ریڈیو
روزان سوٚت سوٚت خبر و تأن)

ماگُن۔ ہے! ہے!! افسوس!!! سوٚن کارفناہ۔ ختم۔
یانڈلِ تہٕ برادے یمیاہ۔ ہیا بوزتواہ سأہے؟ ننٛد یا!

نَنٛد ۔ (دانہٕ کٔھٹ منٛز نیران تہٕ ہکہٕ ریڈیو ہیتھ کران) یہوٗ ببا!
کر کتھ کیہوٗ زِ دِژہ تھ؟

ہاگن ۔ خبر یوژ تھ نا ۔ ۔ ۔ وۄنہِ شیمہ آر کھ ٹیسی جیر دیتھ
نَنٛد ۔ (حیران) نا! ۔۔۔ ہٕہہ ۔۔۔ تہٕ فرکیا زِ ہامبر لیوکھ؟
ہاگن ۔ (بے قرار گژھان) ہانبر لوس! جاۓ تِن بہوس!!
غوتہ تِن گوس!!! کوٚژ کٔر برداشت (تس چھُ اَچھن
اوٚش یوان)

نَنٛد ۔ یہ چھُ از کل سپدانے ۔ لُس تحریکہٕ زِ کھ وا تتھا وِ لسند
انجام تہٕ آسہِ لی ۔

ہاگن ۔ دم کر! فنکار وتہٕ بیٹھ مارتی کوسہ تحریک چھ ۔ حرام
دیار وتہٕ مفتکی ہتھی یار فٔ دٔ اچھ توہیہ بہ دوہ ۔۔۔
توہیہ گلیوہ ہونیتن ہینڈی پاکھٹو دیتھ سوٗن ہمور وٗلی
کارہ گٔلیوہ ۔

نَنٛد ۔ ببا! کرکہٕ ما دِ ۔ پیتاہ میوٗن اے سی (A-C) بوزنہٕ
وٗزنی ماّرِ تھ!

ہاگن ۔ (غوصہ) ابوٗ زِ تِن ۔ مرنہٕ چھُ مرنے ۔ اَزِ مرو!
نَنٛد ۔ (حیران) خود غرضی مہ کر ۔ ژٕ نے علاوٕ چھُ ہیتھ گرس
منٛز بیہہ یاژ ۔ تم کیا زِ مرن ژھوٗ بہٕ کرتہ شام وق چھُ ۔

ماگُن - وۄنۍ ڈوٗل وقھ - ژٕ وٕرِم وٕرۍ چھُہ مہٕ کہٕ بند آسنُک -
وۄنۍ پیٚیہِ کینہہ سبیل کرُنۍ -

بانڈٕ کوٗٹ - نُنٕد اَژان اندر کمٕڑٕ تہٕ توٗرٕ تیٚران نیٚدرِ وقھ
جورِ ہیتھ - رسہٕ چھِہٕ پیٚہِکِس بیٹھٕ تھاوان تہٕ
اکھ اتھس منٛز -

نُنٕد - گۄہ بالہٕ آسہٕ تخیری کرُتھ تہٕ انجام لوٗبُن - ہٹُو دم!!
ماگُن - غلطھ! گۄہ یالِ چھیٚتہ مران - عاشق چھُہ تسندِ درشنہ وٕچھِتھ
گرژھان - گۄہ یالِ چھیٚنے عاشقس جایہِ جایہِ تہٕ مُقامہ
مُقامہ ژھاران -

نُنٕد ماگِس مُدے گنٛدِتھ وٕچھان -
نُنٕد - وۄنۍ کوٚت ژھارُس - بیٚہہ ژھۄپہ کرِتھ خاموش -
وٕتھِ وٕتھی مہٕ گرژھ -

شہٕ چھُہ ہیوان نیٚر نیٚرُن -
ماگُن - ہرگز نہٕ! یہٕ سۄمبرا وکھ قُلی ساری بانڈٕ - سانہٕ ندرتہ
مستِرِ تہٕ باقی - وۄنۍ پیٚیہِ کینٛہہ سبیل کرُنۍ - حوصلہٕ دُرِ
راوُن - نتہٕ راوِ سورُے کار - سورُے پراوُت -
سورُے حاصل -

نُنٕد واپس پھیران -

نُنُند۔ کیاہ وُنتھ؟ یاوَر ماتھکھ گوٚمُت!

ماگُن۔ یاوَر! آ۔ وارِیاہ لوٚدُر ہیٚت چھُ فنکارِ تہٕ یاوَرگی زانان۔ تہٕ تہٕ چھکھ تمو سے منز۔ دفاگرٕ دھ؟ حیانہٕ ہرگہٕ! بندوٗقیہ!!!

نشکل۔ رکرٕ کہٕ دِوان) موٗجی! موٗجی!! ہبس آیی یاوَرگی! گوٗلہٕ سیٚتی گالنس۔ ہتگہ منگ!

ماگُن۔ رغوبہ سان) دفاگرٕ دھ یتہٕ! تیم ساری ہمتی یار ہیٚتھ۔ گرٕ دھ کرٕ کھ کوٗلہٕ تیزی۔

ماگُن سنز زنانہٕ کرکہٕ لوٗزِتھ دانہٕ کنھٕ منز نتھاٚ کھ تمتر اڑان۔

یانڈیاے۔ ہے ہے تیمہٕ ہیٚکیاز کرٕ کہٕ دِوان؟ نیچوٗس ہیٚتھ بر کرٲن؟ لوٗدوے پانس تام روٗدُس نہٕ ۔۔۔ تہٕ بندوٗق تلُن ۔۔۔ تبلہٕ؟ خیرکَس کارکر!!

ماگُن۔ گوٗلی لایم! بیٚیہ کیاہ کرٕ ہم ۔۔۔ مر! یلہٕ کہٕ پاگل چھُکھ مشد ڈرایہ بہٕ کیاز نیرٕ نہٕ۔ ہمتی یارن ہندِ بیٚیہ کیاز کھوٗر

نُنُند۔ اُمِس چھے جنوٗنہٕ! سوٗر گام دارِ بر ترٕ وِ پرتھ خاموش تہٕ بہٕ چھے عشقہٕ دٕ دی وولمُت!

(ریرکھا سرتھ نیران)

موتس پُشران پان۔

ماگُن۔ ژاد میے تھیچھ پلہ۔ ان میون نگارہ!

یانٔدٕ بائے۔ نگارہ! شانٔد چھکیہ ڈبن؟

ماگُن۔ ژوروری روُدتھ شانٔد ــــ تِتھ تُلو تہٕ ٹانٛڈ دِتھ
اتہ گیرٕ د۔

یانٔدٕ بائے۔ روٗ چھس ژٕ یُنڈ دِتھا ہے کیا گوم! ہنگہٕ منگہٕ۔ اتھ
چھناہ وَنان موحجوِ وہ ہوان نہٕ کانٛہہ تیہ ترو ترہ
بیٹھ بیہ!۔

ماگُن۔ ژہے وو نے نہٕ اتھ سنُن۔ گوبالی ماپرکھ شہارہ ہٹھ
چیر دتھ۔

سہ چھکہ لوان نہٕ ٹنگہ بیٹھ نگارہ والان۔
تُورٕ تلان نہٕ ہیوان وادُن۔ ژٕ نہٕ سٹر چھس
رٹہٕ رٹ لسگان۔

یانٔدٕ بائے۔ ژاد یہ ہوکُن۔

ماگُن۔ کوکُن؟

یانٔدٕ بائے۔ خوونالیس یتھ چھکھ بے پرواے لاگان۔ وُنہٕ
پن مجاہد وہ تلتھ نہٕ ــــ گولہٕ ورشن کرن!

ماگُن۔ ژٕ تہٕ چھکہٕ یمن بے شوعو پُرسہ رارے والین کھوژان؟

پانڈ باے ۔ ژٕ وُس بیٚنہِ نِس چھہ ساری کھوٗژان ۔
ماگُن ۔ ژٕ وٗ چھُہ زٕ بیٚنہِ بیٚنٛٹھے وو یِہ تہٕ موٗتس کتھ کھوٗژان ۔ نیر ژراو
تھپہ یلہٕ ۔ دِمٕے آلو دِنہٕ ـــــ ژراو !!
پانڈ باے ۔ آلو لوٚ تِ کتھ کُس اکھ پی لیوٗر ۔ کُس گِنٛدِ بیٚنہِ نِس جانِس !!
ماگُن ۔ گِنٛدُن روزِ جارٕ پا ۔ ژٕ تہٕ وِہری بیٚتہٕ چھُکھ یہٕ گوڈنیک
آلو ۔ میاٗنۍ ساری پانڈ ۔ گِنٛدِن گرٕ ی مسنجر تہٕ سانٛدرین
دُلی ۔

پانڈ باے دارِ تل گرٕ ہان بیٚتہٕ لوان والیس

پانڈ باے ۔ ساری چھہ دارِ پیٚٹھ تروٚپرِتھ ۔ لوٗر کُس بیٚیہِ ؟
ماگُن ۔ (نگارس ژانٛڈِ دِوان) آلو پیٚٹہِ تھ ین لوٗری ساری ۔
ماگُن دارِ تل نگارٕ وایان ۔ پانڈ باے
پیٚرس تل گرٕ ہان بیٚتہٕ وٕنان ۔

پانڈ باے ۔ خبر کیا چھُہ ڈیشُن ۔ لوٗزٕ کتھ ؟ نیچو ! ۔ کمُن لوٗہ کھر
ننٛدِ ژروٕ لے گرٕ ژراوِ کتھ ۔
ماگُن ۔ دفا گژھ ہن ۔ بندوٗق حرامِ کھلہٕ ۔
پانڈ باے ۔ بیٚنہِ تس مارٕ تے ! وائِن کر بیٚندہٕ ؟
ماگُن وائِن ژراوِ کتھ وٕنان پوٚت پھیرِ کتھ

ماگنُ ۔ ماڑیٔنس! موتے چھُ تس موہ کجار ونترِ ڈلنس۔ موروٗنی
کارتڑاونس بدکارن لگہ نس۔ بداخلاقس!
پانڈہ پاسے (ملہ ودان) ژہ بے چھُے اجل ژامتَ پترکیشر۔ کھسہ وٗنس
گرس کرتا وہم لرُ یابہ
پانڈہ پائے ہنیر برس تام گژھان۔ ماگنُ دارِ
تل وہ ورِ نی ژوزِ تھ بیبہِ تگارِ وایان۔ کینہہ
ترمزیتہ کتام سینَہ ینیح آواز ژینتہ والپی لوان۔
پانڈہ پاسے۔ تھوو وہ نی! آیی چھانی ہم جماگی پانڈہ۔ کتھ کرِ ی۔ کریہ
وفہ نی خوش کرِی۔ ژہ بے چھی شرکی پانڈہ گا لنا فِلی
بیبہِ نہ کینہہ!!
پانڈہ پائے بیہان ہوکُن زنتہ ژوشتھ۔
ماگنُ سنجیدگی سان تگارِ وایان تہ آمی
درِ بیوان اکہ اکہ دوٗبیم فنکار وٗاتتھ۔
حاضرانی سان۔
اکھ پانڈہ۔ اسلام مالئے کمُ! آلوٗ کتھ بیٹھ؟ خارے چھا؟
موہ مسخر۔ پانڈہ پائے سلام! ہا ہہ! ژھوپہ کیاز؟۔ گرتیاے
ماجھِ کا نہ وہ تلیوٗ مت
کمال بیٹر۔ نکھہ تل کین پانڈن کتھ بیٹھ آلو۔

بأنٛڈ باے وۄنہٕ کتھان تہٕ فکرِ مندی سان دٕژان
دٕژان وۄنان تہٕ پتہٕ تیمی نیران ۔
بأنٛڈ بأے ۔ ماگنس چھُنہٕ جنہٕ گوٚ تہٕ ندامت! باورٕ گژھس آمُت
سمبأیوٚن وۄنہٕ لٕج ۔
سٕہ چھےٚ نیران نیبر ۔ ماگنُن لنگا پر وأین تراوان ۔
تہٕ لوٚت پھیران ۔ لنگا پر تھاوان دارِ تل ۔
بیاکھ بانٛڈ ۔ کیازِ؟ یہٕ آلوٚ کتھہ بیٹھ؟ لنگا پر لوٚز یِمہ جاے چھِ
مصطفیٰ مشہور ۔ خاطرٕ ے چھا؟
ماگُن ۔ یہٕ چھوٚ تُہیٚ پرٕ ژھان؟ ریڈیو بیٹھ لیوٚ زوٚ تاجر؟
موٚہمہ منیجر ۔ کیاہ؟
ماگُن ۔ شمیمہ ــــ گوٚ پأٹھ مأرِتھ ہیٚچ چیر دیتھ شہار!!
موٚہمہ منیجر ۔ ہے افسوس!!
بیاکھ بانٛڈ ۔ وہی ۔ وہی ۔ تخمیر ۔ تخمیر!!
ماگُن ۔ تسنٛز لاش أسکھ منٛز سٹڈکہ تراوِمٕژ ــ سے ننگہٕ!
باقی بانٛڈ نیرٕ دٕژان أچھن
باقی ۔ وہی ۔ وہی بے گوٚ تاہ تہٕ بے قتھاہ!!
ماگُن ۔ شناخت تہٕ چھس سپنٛز مٕژ ۔
سانہٕ تدر ۔ أسی کیاہ کرٕ وۄنہٕ تی؟

ماگُن - کیاہ پیٚٹھ کرُن ؟ سوچ ! مشورٕ ! - وَنِو ؟

سانٛدر - ماتم !

کمال ستیٖر - ماتمی اجلاس ! قراردادٕ کرِو پاس !

ماگُن - کس کس کرِو ماتم -

سانٛدر - مانٛے ؟ - پانٛے ؟

باقی سارٕے نٕہ ہیٚتھ ماگُن وَنان -

ماگُن - اَز مارٕ کھ سوہ - لیگا مارُن منٛے - پتٕہ ژٕ بیہ - ژٕ بیہ -
اکِہ اکِہ سارِنے تہٕ ماتم کرُن کیٛتہ روزِنہٕ کانٛہہ -
تکیازِ --- ژٕ ھوپہٕ) تہٕ کیازِ اسِہ چھِ ژٕ ھوپہٕ کرُٛژ
اُس پننہٕ - آواز بند تہٕ ماروا تل چھِ ترادیمی - شانٛتین
رنگہ رلوایتھ مُوٗل ترا اتھنہٕ معہ کھِہ - سوُن کلچر گالنہٕ
موکھہٕ - سون وجود ختم کرنہٕ معہ کھِہ - لہازا - ژٕ ھوپہٕ

مسخرہ - لہازا کیا ؟

ماگُن - لہازا ژٕھنے ژٕ ھوپہٕ پھیٚرادی - جلُس تہٕ مردانگی
ہنٛز کام -

کمال یتیٖر - تہٕ کرُن کیاہ آسہ ؟

ماگُن - جشنہٕ - !!

کمال ستیٖر - اَز وِ یمین ہٕنٛد ہیٚتھ وُچھنہٕ پتہٕ) کیاہ وِھ نِتھ ؟

ماگُن ۔ رسنجیدگی سان، جشنہٕ! باتلٕہ جشنہٕ!!!
موہ مسخرہ ۔ تہٕ ٹکہ کتہٕ سمن؟ کتھ شاپہٕ سمن؟ چھپا کانہہ جاپا۔
گاما ۔ مُتقا ماہتہٕ نہٕ خوف وہراس چھُہ ۔ اکہٕ اندہٕ
نِقاب پوش تہٕ بییہٕ اندٕ وردی پوش!
ماگُن ۔ اُسی کرو گرس منٛزٕ جشنہٕ! اُڈلی ۔ ییتم تھے۔
باقی ۔ کیاہ ۔ ییتی تھے!!
کمال شیر ۔ ماگُن سابا! کتھ چھینہٕ ہٹہٕ وسیتی لاکھ۔
ماگُن ۔ اسہٕ چھُہ سورُے ہشرو ہُت ۔ یمتی وق چھناہ پتھ
کالہٕ آمتی؟ ون اسہٕ کوٚراہ زاہہ پنتہٕ زندگی منٛز پنتہٕ
موکھ جشناہ ۔ خالِص پنتہٕ موکھ ۔ یتھ ہتہٕ تہٕ ترٛہ سان!
موہ مسخرہ ۔ زاہہ تہٕ نہٕ!
ماگُن ۔ تیلہٕ کیا زکرو نہٕ از! وُلِتٕ ۔ دلو گوہا اُن اتھو گرتہہ!
موہ مسخرہ ۔ راتہٕ ہُن سورُے وادا! ڈھول لگا پہ وآ ییتھ!
جشنہٕ گُندتھ گامی گام ہتشی یار تھاوُن پلہٕ زن
گُتہٕ پہنٛدی خوفن، ٹکہٕ ژوہرآوہمتی چھُہ ——
یہ کُش گاٹہٕ بجار چھُہ ماگُن صاحب ۔
ماگُن ۔ ٹیندولو! توہیہ چھُہ مشتھ گومُت نیُن فرض! آتش
تہٕ کانُش باتلٕتہ تہٕ گندلو جشنہٕ ۔ پننہٕ موکھ دروسوییہ۔

اوسے چھناہ ننندرشی تہ ووہمت
سُے چھُ تھدہٹہ شُرکچھ کیوان
آتش باندڈن وقتکی راتڈن
دوسوہ یہ جشنہ کورُن راتس
موںگن زاتس وچھتھ گچھ
تیتھہ سُے ورِ دِتو دِقُ

موہمہ مسخرہ۔ مگر آتش تہ کاتش اسی چھ وا دوست!
ماگُن زنتہ وچھدس منز بوان تہ وُنان

ماگُن۔ ہیرِ ھِ موںگمھ تہ ہیرِ ھِ ہین خالہتھ۔ ہتگہ نس چھُ تاسیر!
پکووالیوساز! ہیرِ رِ باندٕ یوہ کمپس گنڈ۔ لاگو بۄ کھ؟ بلوا!
پوشاکھا! کرِ و جشنہ شروع!!!

کمال شیر۔ موہمہ مسخراہ!! از چھُ رِوہ تُل ماگُن بدے ہوُڈس منز۔
پکور چھُوا ہی شُنہ دِل۔ گرِ س منز چھُ دار پر وُ تھ اسیہ
کیا کھڈاہ چھا لاگُن۔ زِ ہانترِھ کھسہ۔ یور کس بیسہ۔
ہکہ باندٕ بائے اژان یرمنزِ رِتھا اندرتہ
وُنان تھدہٹہ ماگنس کُن۔

پانڈٕ بائے۔ دوپہُے کُن یوہ تھ ننندٕ ڈرِوِ سے ساری بندوق
تہ ہتھی یار ہیتھ گریِتا وچھ (ساری حاران۔ خاموشی)

ماگُن - نہرِن ! جاُنے گَو - نیندٕر تام آسِن کرِمٕژ حرام - یِم دوٚے
وردی پوش یِہن ہتھی یار رٹھِ لوٚہ پارٕ کرمٲن - زِندے
لدٕ ہان ہتٕھ ورس -
پانڈٕ باے - وو گوژھِس نہٕ کاٗتھہِ ماگُن ؟
ماگُن - کس چھُ پے - جانہٕ مرگ وِرغلوٗ کھ - جانے گو ڈراو !
پانڈٕ باے - ڈراو ! مگر جانی معہٕ کیہٕ ڈراو ! دوٚہ پُن یہ کرِیتھ
گرمِس راُچھ - سارسے پانڈٕ لوٗرِس راُچھ -
ببس راُچھ - ببنہٕ وراسٕژ راُچھ میراسس راُچھ
گھر وٕنہٕ دوان !!
ماگُن - توہِ تہٕ کرِس نہٕ بہٕ پژھ ! یہ چھُ بیتہ تس ایریا کمانڈرس تم
تل - پہٕ شہ وہیس پی چھُ کران -
موہِ مستحر - ہتھی یارن ہنٛز زورآوری ہاُرِ تھ لوکن آلین ژاٲن !
کمال شیر - دہشت گری ہندی ژھل !!
پانڈٕ باے (لو ٹریکہ پتھ) لوکُن چھُ لیہ تہٕ معول شمتہٕ گومت - میٚے
ژاتہٕ لیس لیہ تہٕ ڈگ چھُ پھوان - سگٲ ماسہم تہٕ جوان
چھُ ہران - چھیپہٕ لگان -
کماشیر - تیلہٕ گنڈو —— اکہِ نندٕن !!! لوٚہٕ ژٕ کاچھن کیا گو -
لیہ تہٕ معول وُنہِ نادو -

موومہ منظر - راز رنی اُس لاگان شمیمہ اسہ تہ ہارکھ
ماگُن - یَس خمہ تُس کُرزوِشہ گِندِن راز رنی - یہ پانُتھر آسہ شمیمس
سون نذرانہ عقیدت
کمال شبر - مگر سوال چھُ راز رنی کُس لاگہ؟ ہار تھو تہ گرٹھیا آسے؟
موومہ منظر - یا اُس لاگان شمیمہ نتہ اوس لاگان ہمند نند لالہ -
کمال شبر - تہ وُلی کِنس کُس لاگہ راز رنی؟
پانڈ پاے - (سنجیدگی سان) از لاگہ یہ راز رانی!!!
ماگُن - (حیران) ژٕ؟ ——— ژٕ کر کِھہ راز رنہ ہند پارٹ
ادا ——— ژٕ؟

ساری حیرانی سان وُچھان -

پانڈ پاے - آ ——— بہ ——— ژٕ ین فُرِن کور تھہ ییتھی منڈوس
منزاکہ بنبُدن گندنہ گنڈنہ ریہرسلہ سیتے کیا یاد
چھُم نا - وزولی گو جشن ماپیرس گرتراوتھ -
موومہ منظرہ - تو ہیہ چھا یاد یہ شمیمہ زبان تہ گندان اُس؟
پانڈ پاے - آ ——— اکہ اکہ لفظ کانگ یتہ زن یاد -

ماگُن آسان پانڈ پایہ مُدے گنڈتھ وُچھان
بنہ لوان تس نند لیو - پھیکس بیٹھ اتھ تھاوان

ماگُن تعجب چھُ - ہیزی پانتھی کر کِھہ ژٕ راز رنہ ہند پارٹ ادا -

جشنہ گنڈ کتھہ؟

پانڈٕ پاسے - آ --- ووٚنۍ ہاوے گنڈِ کتھ - حاران کیاہ گو کتھ -

ماگُن - شیٚمِن گنڈ رازٕ ربنہٕ ہنٛد کرِ دارِس گامہٕ گامہٕ - شہاپہٕ جیٚسمہٕ
شٔمِلہٕ تہٕ لوٗکھ کہٕ رِتھس شاباش! اَتھ ہیکہٕ کتھہٕ تنٛتھ گنڈ کتھ؟

پانڈٕ پاسے - تِمہٕ گنڈ لوٗکن ہنٛدِ موکھہٕ - یہ گنڈ رازٕ ربنی خالص
جیاٚنہٕ موکھہٕ! مرٕن تے بیٚیم جیاٚنہٕ موکھہٕ تنتھ تہٕ کرنہٕ
واے!!!

ماگُن - واہ! مرحبا!! گرٕد شور وع - وقٕ چھہ پکھ - گرٕد شور وع؟؟

موٗمہٕ مسخرہ - شہنشاہی اداکاران! اعلان ماگنس ستہٕ گنڈ رازٕ
ربنہٕ ہنٛد پادرٹ تسنٛز گرداٚنی - واہ! گرٕد شور وع
گنڈن والی تہٕ آسی تہٕ ڈیٚچھس واکی تہٕ آسی - جشنہ
خالص بنہٕ موکھہٕ - گرٕد شور وع -

ماگُن - پانڈٕ پاسے - کمال شیر تہٕ موٗمہٕ مسخرہ اران
اندر کھتھ - سازندہ وایان ساز سعد سنے -
ڈھول - نگارہٕ - بچہٕ کنٛٹھ کران دربارٕک
منظر تیار ہیٚو رکھ تہٕ کنٛتھ بچہٕ کنٛٹھ رسنتھ
یکم کور کھٕ لاگتھ ملوان چھہ کران نشرٕن
برعنہ کمن - سیٚمہ چھہ کورس تہٕ گیوان

کورس - ہیٚرٕ ہوو ہیٚرٕ ہہ دوا کھ بآیے گوٚ یراہ ہیٚرٕ ہہ وو
دِمو دِمو دیہ! بآیے ہیوٚ نتاہ دِمو!!
گینڈٕ وو گینڈٕ وو بآیے جاٚنس گینڈٕ وو
تنٛزٕ وٚ تنٛزٕ وٚ ہیٚرٕ ہہ ہیٚرٕ ہہ تنٛزٕ وو
منگٕ وو منگٕ وو وزہہ شآنہ منگٕ وو
نمہٕ وو نمہٕ وو دیہ دالس نمہٕ وو
وو زہہ دو زہہ منگہ وو سنتہ وے بینہ منگٕ وو
دِمو دِمو دیہ! بآیے ہیوٚ نتاہ دِمو

گیوٚن تہٕ نژن آسان جاٚری تہٕ زٕکٹھ اژان
پردٕ ہیچھ تم نژن گربن ییٚتہٕ کھنہٕ رونژان -
پردس ہیتھ کٕن گرٕ وزان - کمال شیر رازٕ رکھ
یِلاکھ لوان تہٕ لوٗلس بیٚٹھ بہان زنتہٕ
نمتس یانی کردار گنڈان دوٚیمہ بانڈٕ - مسخرٕ بیٚترٕ -
(رازٕ) کمال شیر - یہ کُس چھُ اِلعائف گرِوایان؟
مسخرٕ ڈیڈٕ وان تنتھ لوان
(مسخرٕ) ڈیڈٕ وان - رازن! فری یاڈٕ چھُ ڈیڈِ تل آمت -
(رازٕ) کمال شیر - کُس چھُ یہ فری یاڈی؟

ڈیڈی وان - مہاراج! یہ کتھ انہٕ سٕتہٕ زٕلو تہٕ ونہٕ ہیتھ چھیم نہٕ -
راز - (شرارتہٕ سان) صاف صاف ون - کُس چھُ فریادی؟
ڈیڈی وان - راز محلچ شوٗب! سائنہٕ مہارانی چھِ فریاد کرنہٕ
آمٕژ

راز - (وۄتھ کھڑٕ کھڑٕ) کیاہ! مہارانی چھا فریادی یُتھ گژھان۔
تعجب چھُ - دربارس منز کرِ ہوٚن حاضر ییتہٕ تہٕ واتہٕ سان۔
پردٕ ہیتھ زٕ کینٹہٕ بناہ پروٗنہٕ پکان - پردٕ ہناہ
بوٚن والان - پردٕ ییتہٕ کینہٕ راز ریشی -
(راز ٹھڈٕ پاسے) ہنڈا وڈپان توٚن تیران۔

راز - مہارانی!

راز رینہٕ (راز ٹھڈٕ پاسے) دوشوے تیر پردٕ ہیتھ پردٕ ویتھ

مہارانی :- مہاراج! فریاد!!
راز - اَسی چھِ سیٹھاہ شرمندٕ تہٕ ہیہ فریادی سندٕ ریس روٚلیس
منز ڈیشتھ - حضور چھِوے اسہٕ کانہہ حماقتھ کرمٕژ - نتہٕ
کانہہ غفلتھ - وُنو؟ کیا چھُ تُہنز فریاد؟
مہارانی (راز ٹھڈٕ پاسے) راژن! یلہٕ پٮ٘ٹھٕ لس آسہٕ بے قراری - تہٕ
تہٕ نِنٛدٕ رٕ آسہٕ گمژٕ - راتس دوہس اوٚش آسہٕ چشمن جاری
وُنیٛ تہٕ واے آسن زٕلو ییتھ تہٕ کُنی کانہہ کھیا آسہٕ منس

منتر — بو چھ ! — پو تر لو چھ ! ہتز دگ آسہ وچھس
چھیو کہ لد کران — تیلہ چھیٚے راز ہ سنٛز تہ فری یادی بنتہ
راز ڈیڈر تل مانگیتہ لوان تہ ہلم ڈار کتھ منگان —
پرد ہیتھ کٹھی نیران ۔ بانڈ بایے
چھیٚے تو تھٕس پیٹھ کمال شیرس برونہہ کنہ ۔

پوتر ! کٔن پوتر !!

کمال شیر ۔ (راز) پوتر لو چھ !!! فری یادی ! پوتر تحٕتش چھنہ رازس
تام ۔ راز چھ پانہ یہ دگ للہ وان ۔ یہ دگ چھیٚے دوان
باعمون ہتز دگ ۔

بانڈ بایے (مہالانی) گور ستھ چھ ستن راز کہ مارن ستی گژھن
ستن دیشن مگر یتھ ساینس راچھس تہ ملکس کٔس واتہ
تھ ہمیہ ینہ ؟

کمال شیر (راز) یہ سوال چھ مے پانس اندری گدی کران ۔
مہارانی !!

بانڈ بایے (مہالانی) میانہ جوانی بشیدی آخری کینہ وری بیہ دوے
سورن تر یہ نتر بیہ چھ ہمہ نہ تیلہ ماگژ دہ مٔنے ہیے !

کمال شیر (راز) سنتوش تھاؤو — دے کرسانی منہ کامن پورت
مہارانی ۔ یس پانس ماسچھ پوتر آیہ تہ تمس کٔھی تھو مرتھ تریش جاری تہ تھاوس
ژونگ دزون ۔

کمال شیر (زاز) وائے! لیس مألیس ماجہ لوچہ تُراسہ نہ تمن کُش تامبرِ وے
ترِلو ندالپوڑ

بانڈ باے۔ لو تُر چھُ کتھہ اِسنسکارن ہُنٛد وارِث
کمال شیر۔ سنسکار چھِ سنسکرتی ہُنٛدی بنیاد کتھ۔ لیہ تُر چھُ
سنسکرتی ہُنٛد راچھو دار۔

بانڈ باے (مہاراج) یِم نے لوچہ تُر آسن تمن کُش دِیہ ہر نہ پیتہ
پینڈ دان۔

دوشوے بانڈ باے تہ کمال شیر نھو دوونھان

کمال شیر (زاز) سائی دگ چھِ کُنی دگ سائی لو چھِ چھِ کُنی لو چھِ
لوچہ تُر لو چھ۔ وُچھو راز راجی! یہ ٹھادِو یہ تاج تہ دستار
ییمہ تختس بیٹھہ تہ نبیر زیے ستے فری یادے بنہ تھرِ
تاج تھوان تختس بیٹھہ تہ پتہ راز رپتہ بند
اکھہ پٹھہ۔

یکھہ لو دوے دُنہ گاہہ سنت۔ سادھ۔ جوگی۔ فقیر اسہ ڈیٛنیھ
گڑھہ تس منگو۔ یکھہ مندرن۔ استانن۔ ناگن۔ زیارتہ
برجہ سکھن تل زالو بیبہ اکہ لبڑ راتنگ۔ دِشہ گنڈو استھانن۔
دیبیو سائی فریاد گڑھہ قبول۔

دوشوے چکر دِتھ ہیوان اندر کھٹکُن گڑھن

دوہ شوے - دے چھُ بوڈ تاجدار دے چھُ بوڈ بخشن ہار
دے چھُ بوڈ دیا وان دے چھُ داتہ مدد گار
نیران ساز بید لاوان واو تہ تشکور ہن ہنڈ کورس
زنتہ ویکھ منتر ن تہ کورکنڈن کران -

کورس - ماجی ذرایہ استان مول ذرا و دیے مول ذرا و دیے
ماجیہ موہ نگ پوترن دان ماذ موہ نگ یاسے استان ماذ موہ نگ استان
یترچھ تے پترچھ سان اسہ موہ نگ یانے جان اسہ موہ نگ یاسے جان
دے بوژن بوے سوژن
دے بوژن بوے سوژن
منگہ نس تہ ہیترچھ نس گنڈ نس تہ شندہ کہ نس
شوب لی نے شوب پی نے

گیوں - منتر ن وآتان اند - واو بیدلان -
تہ گوسانی لاگیتھ اتران ماگن -

ماگن - یم بوے الکھ جگائے ! آس چھ گیاہ راس راز آسا گانے یتھم جترنس
راز تہ رانی چھ دیس روزان صبحہ شام منگانے - الکھ
پوترن - لس آسہ تاج تختک وارث ، کا سہ لس منیچ
نا امیدی - یچھ لہ راو راز ہندو لہ ہنری باغ تہ شولہ
ناو دلکین سرن ہنری بپوش -

مسخرٕ لیوان ترٕ ژلہ دِوان ۔

موٕمہ مسخرٕ ۔ ہا ہا ہا ۔ جوٗ گیا چھکھا، پتری کینہٕ کینہٕ مُقامس
ووٚتھمُت کیٚنہٕ آکھ دانٛسس تہٕ زانہٕ بایہ تہٕ ژھٕن کرٲرکھ
پیٹھ
تلتہٕ ۔

ماگُن ۔ بم بولے ناتھ کی! ہوش کر مسخر! چھیٚہ نہ خبر ۔ بیاکھ کتھ
لیہ دوے کرکھ لایے شُبر ۔

مسخرٕ ۔ ہش ۔ ہش ژھوپہ کرت نہٕ چھُ پتہٕ رازٕ نہٕ چھُ پتہٕ گژھ مسخریہ
چھُ کران ارپسہ ۔ اکھ لتھہ تارس بیاکھ دٕوسہ ۔ چھیٚپہ
کٕنہٕ گاٹہ چایہ وُژمہ چھپیہ نظرٕ ؟

ماگُن ۔ اے بے خبر! تیٚمہ کنڈرِ کھچہ نے لیود کرے زبان
بند ۔ اَچھین اتہٕ گوٚٹ تہٕ کنٛ چھَس راوی ہوش ۔ چھکھ
ہمہ ہوش ۔ نہ چھیٚہ نظر نہ چھُے گیان ۔ بلکہٕ چھکھ دٕمان پیٚنہٕ
زبان ۔ بہ کٕتھ چھُس چھپیہ کتھہٕ زان ؟

مسخرٕ ۔ آسکھ ہا موکھٕنگ گوہہوتی تھیٚن کھسان بالس تہٕ شاس
آسان بیٚییہ تتی پتہٕ پیٹھہ ضبس کھتراکھ ۔

ماگُن ۔ کھسہٕ وسہٕ چھیٚنے شہتھ ۔ ژاُو مسخری تہٕ سوٚردیہ تاو ۔
چھیپیہ لانہٕ آئ پتہٕ کنہٕ تیر والیس ۔

بانڈ پائے دیوان رازٕ رنٛیہ تمدِس زوٗلیس منٛز

تھاُہتھ پیٚمٕژ

مسخر - واپس نہٕ - وُچھہِ آیہ منگنہٕ یلم ڈار کھٕ -

یاٛنڈ باے - مہاراج ! توٚہیہ تھٲو وٕنہِ قدم - یہ چھُ نادان مسخرٕ - دِیوٚ معافی - کرِو دیا آسن چھُو بُڈ نہ کینہ - کرِو تیام

مسخرٕ ژلان ییتھ کن

ماگن - ہتے یرازرأنی اکژی وعدہ -

یاٛنڈ باے - کُش واتِ - مہاراج !!

ماگن - یعہ ژہے دِمہٕ نے - توٚہِ رٹی ہے کھ چھُ منز کمرا اُس یعہ یعہ یعہ - مگر —

یاٛنڈ باے - مگر — کیا مہاراج —

ماگن - کرِ وعدہ ! یہٕ وہری ہے ہیمہٕ نے واپس - وُنی کر کھے واتِ ؟

یاٛنڈ باے - پوز چھُو مان مہاراج ! دِلہٕ نہٕ پوٚتر توٚہِ — (تمکئین گژھان) مگر یہ کیٛتھ واتِ - ہیوٚن کیاز — یہٕ وہری -

ماگن - آ — یہٕ وہری ییتہٕ یمے تہٕ نمنے واپس -

یاٛنڈ باے - یاہ وری !! مہیا نہٕ کھگوانہٕ !!!

یاہ وری آیہِ گیٚڈیہ شرٛی یاشن ہتھ دوہ

آدن ماجین سۍتۍ ژھٕرِ ژھیپہ گنڈنکۍ دشہ
ژاٹہٕ یاجین سیتۍ اچھین ہنٛژٕ بارٕ گرزان کرنکۍ دشہ
یاہین سونتن کھلیہ ڈلن منٛز ژسوہ مازنکۍ دوہ
مینٛے کم ارمان نیرٕ تم تس پیتۍ یژھ ژھٕ دُچھان ! ماہین وُلرین
ہنٛز یالہٕ لیلا! وُچھتھٕے نہٕ ہنٛم نعو تُر والپس؟ یہٕ کنژھ دیا؟
یہ کنتھ دین؟ یہ ماہرٕ رینٛز چھس گرلستان لس یعوتُر سنٛدر
یاپھرلس یلہ ویرینہٕ۔ گرٕ گرٕ تاج تخت تہٕ راجیتٕ چھاوٕ
ناو نینٛژ ناوٕ۔ خاندان یژ وہنہ یکھ ناوٕ تہٕ —— تہٕ یاوہر
یاٹک کاہ ڈالہ مارتھ کنتھ کریہ؟
ماگوٗ۔ ہو! بخت ہے تمی رایہ بکرٕ ہے یکہ رایہ آدم یتٕ ژھے تلہ
لُس زیعہ ہے مرہے نہ ژائہ! مگر کال تیٖژ اٹل رسہ چھے
شُرکہ تھدِ کھوان)

اکھ نے میرا اکھ نے زیے سیے
تنگ گرژھ عالم وژ مور سیے
اکھ نے گرژھ تہٕ اکھ نے سیے
چرخ گرژھ نیندرٕ تہٕ کُس کیا کھیے

یاٹڈ باسے۔ چھگ راز وا! تسیے یاد ن۔ موبچ کتھ متہٕ کرتم
یا رتم یمی دمہ نتہٕ کرتم دیا۔ چھم متہٕ کامن کرنٕ ینرت

الحمد لِلہ تُر !!

ماگُن - یاہن وُرِین دِمہٕ سنے - کھوٚنہٕ کھوٚنہٕ للہٕ وٕن رُسلہٕ وُن ۔
کھیا وُن تہٕ چیا وُن - جایہٕ جایہٕ پھیرُون یاشہٕ کرناوُن
مگر یہٕ وُہرکہ ہیمہٕ سنے لوٚرِ وِن کرکھہٕ میوٚن وادٕ توٚرٕ

یانڈٕ باے - وادٕ میتہٕ منگ تم - کوٚرِ سنتہ چھیم لِلہِ منگہ یاتم سو
دِمنے - مگر الحمد لِلہ تُر بخشن مٕنے ۔

ماگُن - مٕنے کیا کرُن کورِین چانہِن - تمن پتُن بخت رستر - مٕنے چھُ
خالِص چوٚن وادٕ لیکار - دِکھ زبان - وُلی کرد یان ۔
یہٕ وُہرِ یانہٕ ییہے تہٕ ہیمہٕ سنے واپس وِن - ؟

یانڈٕ باے - دِہن لِلہِ تُر تہٕ تہن کیا زٕ ؟ یاہن وُرِین ہندٕ وادٕ کیازٕ ؟
گُلہٕ زِ لِلہٕ چھیم گرِ شحان چھُیم نہٕ تَگان لِوزُن جوٚگی گمتن
ہُندہ ماتنے - ویا کرد یا وانہٕ جوٚگہ کرد یا ۔

ماگُن - ہتے رانزہِ ہی ! اسہٕ مٕنے ماسے ان آر ! مٕنے چُھ چھوٚ ہت
سوٚ رِسمار - پیترِ سنے روزُن گاشنے - یٕتھی چھُکھ موٚنہٕ
زالہٕ ولان یان - کری وادٕ تہٕ یہٕ ہے نیر گرِ شحٕ ہمن
وُرِین ہیٚتھ لِلہِ تُر تہٕ وُلی دِمس آلو - توٚرِ رہتی ہے
لِی گوٚ چھیہ یِرتہٕ اکہٕ نشدن سے کری زِ ہن ناف ۔

یانڈٕ باے - (وارٕ وارٕ خوشُ گرِ شحان) آ - آن - اکہٕ نشدُن !!

کھُرٕ وٕچھ کٕمی لاسنوٚد باہن ژٕرِن ! دِن میوٚن اکھ نتہٕ ڈن۔
میوٚن پوٚتھر۔ اکھ نتہٕ ڈن !!!

ماگن۔ واہ ! واہ !! ہیوٚ تمٕے واداتہٕ کوٚرمٕے آدا ! ۔۔۔ ہم
بوسلے ناکھ کی۔

ہیران تہٕ اڈان اندر گنڈٕ۔ پردس ہیتی کنہ ستھ
کوپرِ لوان تھالس منٛز آنکٕی ہیتھ۔ پرد
گرٛسان پیتھ۔ تمہٕ نتہٕ ران ماجہ اندی اندکر
تھال ہیتھ۔ پردٕ لوان تہٕ بانٛڈٕ بایہٕ آر
کرٕ کتھ توال نیبر۔ کوپرِ روزان گنڈان
تہٕ نتہٕ ران ۔ تھال تراوان تہٕ ہکیہٕ کران۔
موتگہٕ ماران۔

کورس تہٕ ۔ سونہٕ تھال لوٚرمیٛے ہُتھ تمتی وٕچھمے
نتہٕ ران بائتھ۔ سونہٕ تھال لوٚرمیٛے ہُتھ تمتی وٕچھ میٛے۔
روپہٕ تھال لوٚرمیٛے ہُتھ تمتی وٕچھ میٛے۔

وتہٕ وُن۔ " ستھ بنہٕ وتہٕ وان ڈراے خندٕ سنے
کیٛٹے ماجہ ہیٛتھ اکھ نتہٕ ڈسنے زاد ڈے"

نتہٕ ران بائتھ۔ ہیتہٕ تھال لوٚرمیٛے شتہٕ کس کیٛتہٕ سیے
ماأس کیٛتہٕ سیے بنیہٕ کس کیٛتہٕ سیے

کھرتھال یور مچے — سُتہ کس کیُتہ سیے
یائیس کیُتہ سیے — بیبہ کس کیُتہ سیے
لوے کمہ دُیتہ سیے — جوآگی سے دُیتہ سیے
جوآگ کمہ دیتہ سکے — اُدس بتہ ونہ سکے

ژاوگو سو نیاہ بر لولو
آسان ہر مو کھہ ہر لولو
نتہ ما امر یشو پر لولو
اوم نموز گیتسو پر لولو

"اندنے نتہ ژندستے — کو سہ دبدو ندستے
سآنہ اکہ نندستے — کو سہ دیار و ندستے"
اسہ نے نتہ نشرستے — بنبہ ستی گنشدستے
سآنہ اکہ نندستے — کو سہ ببنبہ و ندستے

(رنیراُن)

وادیدلان ۔ پردس پتی کیشہ ژور ماگن کو سانہ
یُنیھ لیوان ۔ سہ چیچُ وار وار تھودروتھان
تسند یُتھے اوت چیچُ کو ژ ینتھ لیوان لیہ
تیچہ ژوُر چکر دوان ۔
ماگُن ۔ لزنتہ یا ٹس ستی) سأرپی چیچ مہ مایا ژالن مس کر یتم ۔

یاہ سوٗنتھ چھاوٕتھ زنتہٕ چھکھ ییٚنہٕ پان مُشکہٕ لوٗنہ مُت۔
تتہٕ زنتہٕ چھکھ سمساٗری اوٗشد لوٗگمُت۔ اکہٕ ننہٕ دلس ستہ
شرٕچ یاشن ستہٕ ستہٕ میوٗن وعدہ ہیٚتھے گومُت وٗنہٕ یتھے
میوٗن صدا لیوٗزن اماہ کیاہ ستاوٗن !!!

پردٕ تراوٕتھ لیوان تہٕ چکر دِتھ وتان

ماگُن۔ (ریڈہٕ) یم لوٗلے ناگھ کی !! آسہٕ جوٗ گیاہ تراس راز مندرس
اندر۔ یاہ وُہرٕ وادٕ چھیم راز رینہٕ یاد پاوُن۔ تس چھُ وادٕ
پالُن مشیتھے گومُت۔ (اکھ) ہیٚتے راز راٗنی !!

دوٗرِ لیوان مسنٛرہ تہٕ ہراٗلان۔ نظر دِوان۔

مسنٛر۔ چھاسے گوہ ساٗل کنہٕ کاہنہ یہٕ ندا یہٕ۔ ہا جو گیو! کموٗ وتہٕ
آمُت؟ کتھ کنی آنگن تراوِتھ بیٚٹھکہٕ تراکھ؟ لیعہٕ بیٚچھ
ہیوٗر تام کتھ کنی آکھ۔ کمہٕ ییٚر تراکھ؟

ماگُن۔ غافِل نادان! ہتو مسنٛرو چھیٚنہٕ خبر۔ چھکھ میانہٕ کراٗمات
کران امتحان؟ زانِتھ چھکھ لاگان چیوٗر چیوٗر زیٚر!
کتہٕ چھیٚنے راز رہتی؟ بیٚٹھ کُنہٕ ژوٗرِ؟ سرحدن دوٗرِ

مسنٛر ژلان روزان ہتھ ہیٚتھ یانٛڈ یاسے

لیوان دوٗرِ کریکہ لیوٗزِ کتھ کتاتھر کمیٚرٕ۔

یانٛڈ یاسے۔ جوٗ گی مستانو! چھیٚ ماگومُت بُرحم! وٗنے راتھ اکہٕ ننٛدن

ڈیتہ ٹھم ۔ یاہ ڈری کتہ گیہٕ آدا ؟

ماگُن ۔ واہ ! واہ !! ڈزگرن ہنز چھوٗر بتہ پھیرٕ تہ ڈریہ
ژکھر مشتھے گومت ! یاہ ڈری گیہٕ پوٗر !!! کرداد
پوٗر ۔۔۔۔ ! ہتے رانہ رانی دن میون اکہ سنڈُن
واپس ؟

بانڈ بائے ۔ کیاہ گوم ! ہو تنم یہ پوٗز تہٕ پھیرٕن گیوٗر ۔ شاید
اُچھن ہند گاش سو پیوم ۔ جوٗ گمستانو ! دِل
چھُم راوان ۔ زنگن ژام وائے ۔ اکھن حرکت
اندما چھم اکہ سنز تن ژواہم زادرہ ۔

ماگُن ۔ ہتے نائے گرہد ژم ہتے راز بالی ۔ یاہن ڈرین روڈے
نہ پے وعدہ ماچھہٕ پالن ۔ انن اکہ نسنڈُن آلو دِتھ ۔

بانڈ بائے ۔ جوٗ گمستانو ! راج منگہ ہم راج دِمے ۔ گرہ چ گرد بیٹھ
تہ داج دِمے ۔ زمین زراعتھ باج دِمے ۔ پہ
منگہ ہم تہ دِمے مگر اکہ نسنڈن منتہ منگہ تم ۔
منتہ منگہ تم ۔

ماگُن ۔ راجس باجس داجس جوٗ گی چھنہ لوٗر ۔ لوٗز زیو ہند وعدہ
کر لوٗر ۔ چھُمنے یاہن ڈرین ڈیتھمت تم گیہ پوٗر ۔ انُن لوٗرکر ۔

بانڈ بائے ۔ گلہ گنڈ تھ بہمے پادن ۔ دِیا کر دیا واہ نہ کھیاا پیرادن ۔

ماسٹر شرٔ میوٚن ژرائہ ہال گومُت - ژرائہ باجین سیتہٕ نتہٕ گنڈنٕے
ذرامت -

ماگُن - آلودِس وُنی وائہٕ سہٕ لیوٚرِد - چاہے ہمٕ نین اَسہٕ تن توٚر!!

پانڈہ بائے - شرٔ چھُ - آسہ کُن ذرامت دوٚر - پراٹھن وُنہٕ
چھُس دوہہٕ دمیوٚن لوٚر - یرمشدِ نین ہتہٕ کرتم سلام -
پیشکش تھاوِ پیٹھہٕ نے پان - وچھِتھ کیا وُنہٕ ہیے
اکہٕ نشدن کار - کوسہٕ نزی انہٕ تم ؟ کُس راج لبوگُن
؟ نہٕ پیٹھہٕ کم انی تم شہمار تی گام ؟ وُنہٕ شرٔی گنڈلس
ہمتہٕ ہیٹہٕ نیشہٕ لوٚد - ہوہو گاٹتھ تشدرِ پیوان -
شرٔی کتھہٕ لوٚنہٕ تھوِ ولسہٕ لیوان - گاہے روشانٔ
گاہے مشدِ چھاپن - گاہے آپنس پیٹھ زماں -
شرٔی لائرِستہٕ ذرہٕ کن دولان - ژرہٕ نیزدایہٕ
وُنہٕ چھُس کھوہٕ ننہٕ للہٕ وان ـــ مستانہٕ جوگیو! ہیٹے
ماسٹر شرٔ چھِہِم واپس منگان ؟ ؟ ؟

ماگُن - ہوش کر رازِ پائے! وادٕ دٔلس گرٹھی سوٚرے فاشس -
ڈیکہٕ ڈومب - راج تاج - دنہٕ دیار - رازٕ ہندو لر
گرٹھی چھپِہٕ چھپِہٕ وُستہٕ کرا کہٕ نندتس آلو -

بانٛڈ بائے - لۄزِ تھ یم جانٛز کوٚ واکھ! آلی گاٛم جِگرس سنٛز گاٛم
آکھ - تراس کمیٚتھ زس کوٚ نہٕ چھیٚم گرٛ ژھان یِیِ دَم!
ماگُن - کراکہٕ نندِنس آلو؟ —— آلوٗ ہے آلو؟ —— کتہِ متوٚن
ژوٚرِ منٛز گھیتس دِتھ فالو!
بانٛڈ بائے - آلوٗ ہے پرٛزنگہِ پنہٕ نُے یان! چیٚ گژھتا نور روز
مہربان! سورٛ گرٛ ے منگہِ تم مگر کُن لوٚیہ ترٛ مبٔے بخشتن؟
ماگُن - بم بوٚلے! چیٚ گژھا لُرٛ چھیکھ کران امتحان! لاز ٹالی!
کراکہٕ نندِنس آلو! —— آ —— لو؟
بانٛڈ بائے - ولہ اکہٕ نندِ نو دوہ دِہ کھیتو!
پردہ ہیوٚر سیٚجہ بیٹھ یوان
بانٛڈ بائے - دوہ وقت ھند نین شیر جیتو! ولو اکہٕ نندِ نو ییتہ لوٚڑ کھیتو!
سِتہ دلو کور ہُت لوٗر کھیتو!!!
پردہ چھُ منٛز ہیوٚر سیٚجس - ماگُن ژوکُن کُن
تکثیر کران بیتہ کران بانٛڈ بائے تہٕ - زنتہ
چھُ اکہٕ نندُن پردس پتہ کنہٕ۔
ماگُن - وُچھ آو - میوٚن اکہٕ نندُن - کرو وَنی ستن بُوربن
آلو - تم کرِنس شران - دوہ دِتہ شمع دِزنہٕ چھپلہ تس تی۔
انگ انگ نائیس تاپنس عیسیٰ۔

باٹنڈِ پائے گرِدھان پیردس پیھڑ۔ اوڑ پیرد،
وسان لوٹن۔ اتھی پیرِدس پیتھرِ دنان

پانڈِ پائے۔ ولہ اکہ ننڈ لوکرسے تالہ ہتی! وِزوِرِ ڈِچھم ہئے بروٹھڈِ تے پتےز!
آئے ہرِسُن نے ہیوّلی تے ڈیکہ لوٹن۔ وتدلوِ کُنْ پان مالبُسن کمرِ ڈِن!!

ماگنُ۔ ترا ولولہ تالہ ہتی! تر کور بنِ اَٹھو تا دِ نس تن

پانڈِ پائے پیردس ٹِروٹہ کُن نیران۔

باٹنڈِ پائے۔ وشعہ گوَم! چھُے واڈِ ڈیتمت۔ ڈلوِی کوربوڈلوِ جل جل پائیں
پینِ نس تا دِ وتن۔

کورِ سیھ لوان پیردس پیتھ کُن تنتہ اٹہ کرِڈ ہتھ
رٹان پائیس۔ تس کران شران۔

باٹنڈِ پائے۔ والیس چھٹس سکمھڑن۔ پاٹس چھُم تحتیر۔ جوِ گبی واڈِ چھُم
ڈیتمت کرِ نس گیر۔

ماگنُ۔ چیلیوٹس تن! شرِوڈزِ شرِانزِ انیوکن میوٹان اکہ ننڈُن۔
کرِلویس ترتڈنک ٹیوک ڈیکس۔

کورِ ترِنتہ پیردس پیتھرِ لی کران۔

ماگنُ۔ وے ٹاتِ پائی! پکی بٹروٹہ! رلی ہیاٹی تیر!
یلہ ٹرِ راوان تیر ییتہ پردس پیتھ گرِدھان تیر
پاٹوِ تھ

کرُن تانہٕ تانہٕ ؟ الگ کرُس انگ تہٕ شانہٕ !

کورِ دوان چکھ۔ تِمہٕ سارے پرِیٔہمہٕ سٹیجس
پیٹھ لیوان۔ آرس منز۔ کٕہہ لوٗکہ آدِ کھ عاجزی
کران۔

کورِ کورس۔ ہتے وأے۔ ہتے وأسے۔

یانڈِ باۓ۔ بس کر! بس کر!! کھ واکھ مہ دِن۔ کمر تمبر ستی میأنس
چھمس چاکھ نہٕ نیرِکھ آہ نہٕ کأنہہ واکھ!!

ماگُن۔ وعدہ چھیٔے نا دِیتُمت ؟

یانڈِ باۓ۔ اکِیاہ چھُے اکہ مہوٗن پرِیٔہہ کنہٕ تن پالس ستی۔

ماگُن۔ مۓ کر دِیتمٕے یتھہٕ پس منز۔ باہن ورِن اوس چھوٗلا۔
گوڈٕ لوٗت پتہٕ لوٗت — لوٗت نہٕ از لوٗت۔ یکھ برِیٔہہ
کُن۔ کرُن تانہٕ تانہٕ — ہوٗن ہوٗن — کرُنی — تہٕ
دِین از دانہٕ — یِہ چھُم چھُم لُگے منز بہٕ کھمن پانہٕ۔

کورِ نزِ تلان آکاشس کُن۔ پیٹھ نزِ آس
کھمنہٕ گنگہٕ راوان

کورِ کورس۔ ہے ہے۔ ہے۔ ہے ہے ہے۔ ہا۔ ہا۔ ہا۔ ہو۔
ہو۔ ہو

مسانن مسانن سون پائے لالو
جوگی مستانو! بڈ کر پالو!!
سائیں رحم نگی نس سوئن آئے نگی نس
مسائن مسانن سون پائے لالو
وید اکھی آواز منٹز نیر کلہ تاوِ کھ
یکہ نیر زمینس دارِ کھارِ دوان
جوگی مستانو! بیتہ دیالو
مسانن مسانن سوئن پائے لالو!!
بانڈ بائے۔ (کس کتھ پ دِتھ چکر کھیوان) مسانن کنن کونہ
زیر پیوان۔ یہ گو نہ چاہس گژھان ڈیٹھ۔ یہ
بیتہ راتھ کونہ کھینس یوان۔ یہ منزور کونہ چھیلہ
چھیلہ وسان۔
ماگُن۔ (شرارتھ) ہتے! رنیھ مالاگ!! پی یہ ونی تی ان
انجام؟ نتہ ہے میون شاید کری کھیتی کھیوکھ! آسن۔
لسُن ڈیکہ ڈوہ منہ راج پاٹھ۔ سور سے گژھی ناشس۔
بانڈ بائے۔ ہوش کر جوگیو! چھیے نہ پتاہ۔ اکھ ماجی وستراویاہ
ڈوہ میس کرنہ تان ــ تمات
ماگُن۔ ماجی! ــ پوترِ ماجی ــ ہا ــ ہا ــ یاہ[۱۲] ہن وِریِن

رِچھو رچھو اکہ ننِدرن ژِ چھِ نا پتہ لوِچھہ ۔ وُچھِ تلہٕ ذرا ونشر
پنن کوٚپہ مانجھِ ۔ (رغوصہ) رَنٛڈ ــــ قولہ ہمہٕ وٹل ۔ رَنٛڈ
ــــ کُرٛس تھپچھہ ۔ تھپچھہ ہتھہ کنہٕ ــــ بم لوِلے ناکھہ کی

ہہنہ ــــ

کورِ ہیہِ آکاشس کُنیٛ اچھہ ترلان تہٕ وِیدا کھی آواز
گنگہٕ راوان تہٕ ہیتھ اچھہ تہٕ ینس دِوان ڈارتھہ ۔

کورِ کورس ۔ چوٚگیو ییمہ لوِ اَسی یادن کُنیٛ لوٚبے سونیٛ متہ مارتن
اکہ ننِدرِ سون متہ مارتن کُنیٛ لوٚبے سونیٛ ہتہ مارتن

بانٛڈ بابئے ۔ وائے !! یہ کیاہ کورُ تہٕ چوٚگیو !! تیمبر لایتھ جگرس ٹھم
کرتاو تھس ماسمس !!!

کورا کُھ اکہ سنٛدرِ پیٚکھن بیٛٹھ اچھہ ۔ نرِ تھاوتھ
ڈُچھ کھوہورک کلہ لوٚمراوِتھ وِیدا کھی
آواز گنگہٕ راوان ۔ ییٛرِ دِیتھ کنہٕ کھوسانی
زنتہٕ ژٔکی متہٕ انک ہاوان ۔

کورِ کورس ۔ کوٚنس تہٕ ماسمس باے لالو کیا ز موٚرتھن کیا ز موٚرتھن

ماگڻُ - رڙي! ڪرڻي ڏيگهه منٽ پاڪوڙا کيهون ڪيٽ تيار - پڪ پڪ
- پل - ٽپل - آ — ڏُجهي سي نوڻن ته تيل -
ٻانڊُ ٻائي تيران پٽرڙ ديروُنه ڪنُ ته چڪر ڏيئي
سوان پيٽ ۾ وڏان وڏان ڪيهان -

ٻانڊُ ٻائي - ڪوسه ليه ته آڇي ٻاري پوٽرس ٻاڻي
ڪهه سه ڪرنشي تانه تاڻي لو
ڪوسه رنرليه تر ماز بيه پيو داُنس
ڪوسه ڏُجهه نوڻان تيل پاڻي لو

ماگڻُ - واپس پکه - ڳرڪهه ڏُن -
ٻانڊُ ٻائي داره وه ٿهان پرديس ڪن
ليوان -

ٻانڊُ ٻائي - جيسه ولسرا ڪه ٿه ولپه کهيادناوُ ڪه
نه ڏُنڊه ڪتهه ڪئني جيس ٻاڻي لو

ماگڻُ - پڪي جل - ڳرڪهه ڏُن - ٻاڪه ڏُن - ته ان ڦٽا ڪي ڪاهه —
اتکهي ڪوپڙ نادهڙ ڪه - اٽکهه — ؟

ٻانڊُ ٻائي - ڏڪوپي ڪور ليو ڙت ٻيئر ڦهو ٻاڪيس -
ڪوره وه ٿهان ته ڳرڙهان پرديس پيٽهه ڪن -

ماگڻُ - پکه جل ڪرت ٿهير ٿهيرمه لاڳ؟ شيرڻ نوڻن تيل ڏجهينهه

کاہن بانن ۔ پانس ۔ رازس ۔ ستن بنین تہ مےٚ ۔ رُم گیٚیہ
دٕہ ۔ وُنہٕ چھےٚ باقی اکھ ۔ یہ ـــــ یہ اکہ ننڈٕرِنس گیٚیہ !
شوٗر سپدِ ؟

پردس پتہٕ کینہٕ زور کورٕ زنتہٕ دوٚن اکھن زٕرلہ
ٹاکی رٹمٕان ۔ ترییٚ کورٕ دوٚن اکھن کیتھ
اکہ اکہ تمہٕ لوان پروٗنہ سٹیجس کُن ۔ ٹاکی
ہیتھ زنتہٕ ونہٕ اکھ آواز گنتگہٕ راوان تہ
شران سوٚ شمشیر ہتھ ۔ پانڈٕ بایے پردس
پتہٕ کینہٕ گیوان وداں وداں ۔

پانڈٕ بایے ۔ کھوسہ پوتُر ماجی کرسال لوپتر مازس
ہیپہٕ شمشیر باتن پانےٚ لو

ماگُن ۔ ہا ۔ ہا ۔ تھا شمشیر مالے ۔ نیری پروٗنہ کُن ؟ آ ـــــ
ماگُن پانہٕ گرتھان پردس پتہٕ مکمل
پاگتھی

ماگُن ۔ دی وونی اکہ ننڈٕرِنس آلو ـــــ وُچھان کیا چھکھ ؟
پردٕ ماگنس کلہٕ پیٹھہ لوٚن تام کھٹان

ماگُن ۔ دی اکہ ننڈٕرِنس آلو ـــــ
پانڈٕ بایے ۔ تانہٕ تانہٕ شرُ چھُم کورمُت پانےٚ

کمہ ہٹہ آلو دِمیو لو
دِگیہ داتہ شُرچھم رُوئنہ ممت پانے
کمہ ہٹہ آلو دِمیو لو

ماگُنؠ - رپھ دِ ہنٹھی کینی جھُٹہ ہاوِتھ) دی پنہ نِس بوترس آلو -
اکہ نندُ لنس آلو - تُس ہے چھُو نوئید شیر یتھ تا کس کیتھ -
دی آلو ؟

یانڈہ باے - کس دِمہ آلو - زلہ چھم لجمِتر تالو - لِس موز زنہ
پأنہ شہ کتہ بییہ زوٗے -

ماگُنؠ - اکہ نندُ تِس دی آلو ؟ شہ ہے تو دی والس آلو -
یانڈہ باے - تیتر تاوِ لأجی کتھس - کتھ داوِس لأجی کتھس -
بیتاً نہِ أچھم گاشو وو لو - اکہ نندُ نو وو لو !!!
ماگُنؠ پرِ دسان اندر گٹھ گژھان کور
اتھن تھوٚ وُچھان زن نہ تمن اتھن
منتر ٹأکی چھ -

یانڈہ باے - اکہ نندُ نو وو لو !!
لُکو منٛتر آواز گژھان اکہ نند نہ

آواز - کھاتہ ماجی .
یانڈہ باے - اکہ نندُ تو ارکیتو چھکھ ؟

آواز۔ پیارٟ ی ــــــ ہُپارٟ ی ــــــ ژِھ پارٟ ی ــــــ ماجی بہٕ کتی چھُس
یہٕ گنداں

یانٛدٕ بایٔ۔ کُس! بہٕ اُچھن ہنٛدٕ ژٕرم چھا کیٛہہ پیٛنہٕ۔ میٛون ٹوٗٹھ
اکہٕ ننٛدٕن۔ یہٕ کیاہ چھُ گژھان؟ ــــــ ٹاکہٕ کیتہٕ؟
مینٛز لوان اسان اسان۔ کورِ کران
خوش گژھتھ نژُن۔

موٗمہٕ مینٛزٕ۔ ہا۔ ہا۔ مایرا! ہیٛرکیاہ۔ گو پیارٟ ی چھُ گژھ!!
ہُپارٟ ی۔ ژِھ پارٟ ی چھُ گژھوٗ وُچھتھ اسمانٕ۔ ہا وُچھ
لیلا تہٕ باوٕ رِتھ سنٛز کتھ!!
مینٛزٕ گیوان کورِ نژان ماجہ اندٕ اندٕ

کورس۔ ہا وُچھ لیلا تہٕ باوٕ رِتھ سنٛز کتھ — چھُ گژھ گو وُچھتھ اسمانٕ تیٚیے
مایازٕ لکی یرٕ ژٕ دُرٕ تاوٕ ہتھ — چھُ گژھ گو وُچھتھ اسمانٕ تیٚیے
پرانہٕ کتھ نوسرٕ ژٕرگاش تراوتھ — ساتہٕ ماجہ درشن ہا وُچھ گو
ممتا یہٕ ہنٛزٕ مایہ کھوچِھ کھالتھ — چھُ گژھ گو وُچھتھ اسمانٕ تیٚیے

کورِ ہٕنز منٛز باگ نژان نژان یانٛدٕ بایہ چکر
کڈتھ لایہٕ لوان۔ سوٗرٕ زیٚنٕہ گژھان
روزٕ رِتھ کورٕ۔ اداکار لتس اندٕ اندٕ۔
یا ہمیران مینٛزس میرائے۔

مسخرہ۔ واہ! واہ!! کیا کمال! کیاہ کمال۔

کمرہ۔ اتھا کار تس ہیوا کران۔ ماگُن ہیران
اور عاشق گوپسا لی نشتد رکھہ لاگتھ
نتمانہ ہیتر پشر وُچھان تہ بامسیران۔
شہ تشویشہ سان تس تلان۔ تسند
کلہ رٹاماتھ گھوہ نہ منتر۔ یانڈ باے
یکدم ہوشس یوان۔

ماگُن۔ دلیل! جکیر او یا؟ نشرُن گو ژھہ نہ چوُن کرُن!

یانڈ باے۔ توہ کمہ کنہ نہ؟

ماگُن۔ یہ ترو تھس حاذرتن۔ ژہ یہ منتر کتہ اوس یہ کمال گیتھہ!

موہنہ مسخرہ۔ کمال! واللہ! گوہ پانی ژاوتھن اداکاری منز پیتھہ!
کمال ہیو دتھ! کمال!!

کمال شیر۔ کاش! اسہ آ ہیے پتاہ ژِ ژہ یہے ہش اداکار اچھہ
اسہ گرس منزے!

ماگُن اچھن اوش دو تھران۔ تس ساری
اندی اندی

یانڈ باے۔ (اتھو دوہ تھان) یہ کیاہ ژہ یہ یدلوو تھہ نارکھہ۔
رشراہ تہ سان) وُنہ موہ کلپوتا چون جشنہ؟

ماگُن - نہٕ ـــ بلکُل نہٕ -

پانڈ باے لکھوٗ دوو تھیتھ

پانڈ بائے - کیازِ نہٕ - نیرن ساٹھی پنہٕ تن گرن -

ماگُن - نہٕ - تہٕ ـــ تہٕ ژُ نہٕ چھُ گنڈُن مے -

پانڈ بائے - کیا - کیاہ چھُے گنڈُن ؟

ماگُن - گوسانی اعاشق گوسانی - اکہٕ نشہٕ ننگ گوسانی چھُ لوٗریر

لیان عاشق گوسانیس منز -

کمال شبیر - تہٕ گوٗ پالی گنڈ یا ووستہٕ بائے ؟

پانڈ بائے - نہٕ ہرگز نہٕ ! ہیتے آس شمیمہٕ دوہے رٕش گنڈان

یہٕ سوگو پالی آس لاگان - یہٕ گینڈ نہٕ گوو پالی -

کرِو - کرِو - جشنہٕ بند - یتہٕ چھے ختم -

گزرعان دا نہٕ کٹھس نیبر کینہٕ بہہان -

باقی یاران حکمس نیبر نہٕ کینہٕ گنڈن -

ماگُن - نہٕ - نہٕ پانتضر رودِ جاری ! ٹیکو والیو ساز - ٹیلو گوسانی

واد

ماگُن لاگان گوسانی رکھس پیٹھ شال

یا دمسہٕ - کلس سیٹھ وڈن دستار - تتھ

پیٹھ ٹینڈی بیتر - سو رنے وزان -

بچہٕ کٹھ نہٕ کورس تیران اؤور گوسائی
رکھس منٛز ۔ بییہ ستنرہ ہنگکھہ ۔ ننتھ
منٛز نتہٕ بےٚ مس سگاسی ۔

موہنہٕ سنجر ۔ (رمانڈ بایہ کُن) دقہ یم ہبی ! از کوڈکھ ژٕ بے بینہٕ
زندگی منٛز کمال ۔ سپداہ کمال ! میٚے روز تاحیات
یاد ۔ ژٕ دِرا یکھ اداکٲری منٛز بے مثال ۔
یہ چھُئے چاٹہٕ فنکٲری سلام کران ۔ سلام !!
ژٕ ووشتھ ہمہ روز ۔ ژٕ بیٚ چھُنے نہٕ خبر ژٕ بے کوسہٕ
فنکٲری ہاؤوتھ ! کمالُک فنکٲری ۔ بییہ اکہ لٹہٕ
سادِسے کلاکارن ہندی طرفہٕ سلام ۔

کمال شیر ۔ (ماگنس کُن) ماگُن صاب ! گوہ پاگی کُس کیندِ ؟
ماگُن ۔ گاٹہٕ اکھا ۔ یس خوشش کرِ ۔ تس کوتاہ چھُ ونُن ۔ وودٕ گو ۔
کمال شیر ۔ ٹھیک چھُ ۔ یکھ ساہے ژٕ لاگ گوہ پالہٕ ہنٛد رکھ ۔
یکھ کر جلدی ۔

شہ اُکس بچہ گٹس ونالت ۔ ژٕ بچہٕ کٹھ ہردٕ
امان تہٕ سٹیجہ کیٚس اُکس اندرِ مس کُن
الکھس منٛز واہران ماگُن ٹھیران سارے
سٹیجس ژٕ نتہٕ کتام ژٕ ہاران ۔ ژٕ بیے

مسخرٕ اژان ژوچہ وچھہ کرٕ کرٕ کرِتھ - ژم چھہ
مس کاسی - ژم زِ نتہٕ ژٕ رٕ ژان مَاگنس !

مسخرہ اکھ - رماگنس ہیر لبن ڈُچھتھ) اسلے ! یہ کسو ؟

مسخرہ زٕ - کسو ؟ کُس ؟

مسخرہ ترے - ہُوٗ - ہا - ہوٗ ——— ہُوٗ

مسخرٕ اکھ - یہ ہو ؟ یہ ——— ہا - ہا - ہا ژٕ ژٕ آنہ ہان نما ؟

مسخرٕ زٕ - ناو - تاو - گژھٕ زٲنتن - لیوٚر چھیہٕ آسان گنی !

مسخرٕ ترے - پہوے گو وہ پر ملکگ کھ کرتہ ڈر !

مسخرٕ زٕ - دم کر - لبنہٕ چھے نا یوان - تژلیہ آسہ چھیہٕ شال وٲلتھ
دستارٕ ژٕ

مسخرٕ ترے - تژلیہٕ آسہ ہسں بندوق تاکی - واکی ٹاکی انکھس کیتھ
مسخر اکھ ہیس کالس ماگنس ڈو رِمدٕ سے
گنڈان

مسخرٕ اکھ - ہا - یہ ہا چھُو سہ - سہ ہا - سہ !

مسخرٕ زٕ - کسو ؟ ژٕ قرٲنہ ہانما ؟

مسخرٕ اکھ - آہتو ! یہ چھے ژسہ ماہرانہ لیس ماہر ہنی ڈلشنے
غائب گیتو -
زٕ ہتھ مسخر چھس لتہ لایان

ماگُن بیوِدس کُن ہاوان

ماگُن - ہیٚپارِ وُچھِو اکھ ہوٗر کتھ!

منظر ۂ نٕر - کیاہ وَنہٕ تُہۍ کمہٕ ہوٗرِ کتھ ۔ یہ ہوٗر کتھ چھَےٚ تہٕ چاٚنی ترٛیم بہٕ چھس

تہٕ ژٕم - یِمو ۔ ہیٚر پیٚٹھ ستھ ہوٗر کتھ

منظر اکھ - ہا کیٚہو گوٚرے - تہٕ تاوِ وَنہٕ تےٚ تہٕ واپس لیوٚز - واپٕتہٕ

منظر ترٚیےٚ - ہیٚے کُس سا چھُکھ؟

ماگُن - ہیٚپارِ وُچھِو اکھ ہوٗر کتھا

منظر ترٚیےٚ - ہوٗر کتھ - ہا ہا - ترٛم چھےٚ ییتہٕ ژھیٚنہٕ ہوٗر کتھ - سہٕ چھےٚ دوٗر مُقام - سمندر بٔنِ پٔٹھ -

منظر اکھ - ہاوِنو ہیٚہو - ہیٚے کُس سا چھُکھ؟

ماگُن - اکھ ہوٗر کتھ - اکھ ہوٗر کتھ - بس اکھ نظر دِتھ کرٕو تہٕ نیرِو

منظر اکھ - باوہ گوٚمُت! یوٚر یاوہ

منظر نٕر - پاگل خانہٕ پیٚٹھ ژٕلتھ آمُت - باولہ

منظر ترٚیےٚ - ہو - ییتہٕ چھےٚ دُکان - شام ژٕلتھ شہارٕ گام

متےٚ مُر - سیوٚ کیمی - نم نِہ ہیٚچھی - ہیٚنتھ تراوو -

بلوٚر چھنتی -

منظر اکھ - کھوٚرٕ ہیٚنتھ کُن - کُن کیمکین تام - ییٚر ملکہٕ پیٚٹھ

آمُت - رٕلِ - کیمی - خندٕ ہنٛز والی - نیرِ پانس -

ماگُن - بس درشن کرو تہٕ نیرو -
مسخرہ بڈ - ڈ آئر ہنٹر ہیو - ہا - ہا - ہا - ژ در کھا؟
ماگُن - ہتے کیا کرے - اسہ وُچھا اکھ صوٗرتھ - شنڈر موٗرتھ
درشن کرو تہٕ نیرو -

ژٕ مسخرہ دوان دم پتہٕ ژٕ رنگہٕ -

مسخرہ بڈ - ہا - تلا ژھوپہ کرِو - یہ ہا چھو سنجیدہ
مسخرہ ز - کیا چھُو -
مسخرہ اکھ - سنجیدہ -
مسخرہ ز - تیٚہ چھا اَمِس کُنہ ساعی رکھ تہٕ شال پکِمِس -
مسخرہ ترے - ہا - یہ ساعیاہ گژھہ پالس پتہٕ چھینہ صوٗرتھ
موٗرتھ -

ماگُن - درشن کرو تہٕ نیرو -
مسخرہ اکھ - (شرارتہٕ سان) پتہٕ چھے خطرہ تہٕ خوف -
یکہٕ گژھان کراس فائرنگ ہنز آواز لوسہ
نزدیکی پاسان - زنتہٕ اکھی جاپہٕ اندی پکھ -
مسخرہ دویم - کراس فائرنگ !
آواز - ہوشیار کرِو -
بیاکھ آواز - ہشی - ہشی - کلاشنکوف چھہ چلان -

کمال شير ڇيس ڪرڻ - ٻيٺرس لاٿرڻ

آواز - ڇراسه ڪرڻ - ڏهه پير - ڊم

خاموشي - اداڪارن منهن کي ڇڪي ليوان ٿه
پانڊو بابه اندي اندي بيهان ٿه پان واٽرن
پلٽرس - بيا ڪه ڇيوڪه هوله ڪن پير ڊ
هيٺ ڪنڌ ٿه پير دس هيٺ ڪن ڪه پالي بيهان
ٻنهه حابيه صرف ماگن روزان ٻنهه حابيه
زنيه گگهڙوان ٿوه پاڙي وڇان ڪياه
تمام ٿهاران -

ڏهه پير — ٻيتر ڪراس فائرنگ هيمان -
واپه واپه ساٿري ڪله ٽلان ٿه بيهان -

آواز - لعو ٿيه -

پانڊو باڻي (ڇيس ٿه ٿنڊو ڊکه) باري ڪياه گوم! واه اندهر
پکهي دوهه سن ٿڙڪي آئي ٻجهس پانڊو ڇهڙي ڪن ٻيوٿر
نئين بندوق هيٺ راڇي - ٿيني ستي ماڇو چلاان ڪراس
فائر -

پانڊو باڻي هڪه دوه ٿان نه دروازه کيتر
نيران تشويش سان نبر - بيا ڪه پانڊو

کوٹھ تہ نیران تس سیتے۔

مسخر ترٛیٚے۔ افسوس! اگر مالکنہ کوٹھ ستا ڈرایہ؟

کمال شیر۔ (مالکس کُن) کیاسا! نیرِ گرٛ؟ ساری آسن فکرمند!

مالکُن تہ کانہہ جواب دِوان۔ مسخر وار

وار وۅتھان۔

مسخر ژ۔ کیاسا نیرو گرٛ؟ گولہ چھِ چلان!

مالکُن۔ خوف تہ خطر ہیٚتھ کیاہ کرِو! اسہ ۆچھ سۆرتھ۔ اکھ

شُنڈا موٗرتھ درشن کرو تہ نیرو۔

مسخر اکھ۔ ہے وۅ تھو ساکرو بیہ شور۔ مہ کلاو تہ نیرو۔

ساری وۅتھان تھیٚپ متیو کو ٹھیو

مسخر ژ۔ ہا۔ گوو ساناہ! کتہ آکھ؟ کوٹھ چھِ گرٛھن۔

مالکُن گھوان للہ واکھ تھد پٹھ سارنے

لوان ہیمتھ۔ ترٛم گنڈان عشقہ ژرٛ

جگر کرٛتھ۔

مالکُن۔ ہیس دِتے گرٛھ تہ وٕتہِ ستن سو تھے لو سُم دوہ

ڈیچم چندس ہار تہ اکھے واے! اتھ ناوِ تارس دِمہ کیاہ۔

مسخر اکھ۔ ہے۔ ہے ژکہ چھوٗن تہ نوٗن

مسخر ترٛیٚے۔ تس تہ ناوِ تارس کیت چندس کھنہ آسہ سے کرِیاہ

درشن۔ منتُے ؟

ماگُن ۔ پِرچھم تہٕ درےٚ ۔ درشن کرو تہٕ نیرو ۔

مسخرٕ نر ۔ کیاہ چھےٚ ون ۔ ون ۔ کیاہ دکھ ون ؟

ماگُن ۔ اتھکِن متھُن کیُت راز پلِک سوٗر ۔ کمیوٗن کیُت ساری

زرگتُک نمہ ۔ وتھرِن پالہ تھنکِن ہندشین ۔ چھاوُن

کیُت شتریاہ ۔ چیوٗن کیُت بھنگہ رس تہٕ دِیُن کُھشے

دم ۔

مسخرٕ نر ۔ یہ شوٗلی ژ سینے ۔

مسخراکھ ۔ ہو اَمِس لشِن نیرنہٕ ناستہٕ مُشک تہٕ ۔ بلبہ راوران حق

مسخر ترییٚ ۔ ولہ یہ تیرژ ھس ۔ وتہٕ ڈولمُت ۔

مسخر اکھ ۔ کس ؟ ہاگوساںہٕ ژ ینے وُچھتھ ھوٗرلتہ موٗرکتہ کپارگر

ماگُن ہاوان پردس کُن تہٕ ترییوٚ ے

مسخر اسان ۔

مسخر ترییٚ ۔ اد ولہ یہ پرژ ھےٚ تس ۔

پردس تل گرِھنہ وںان

ہتےٚ گوپالی عاشق چھِہ وںان درشُن کرو تہٕ نیرو ۔

گوپال ۔ (پردِ پیٚمھٕ بیٚھتھ ہاوان) دلِس دِیہ اَدس گاوان ہند

شہ کُن صیمائے ۔

منشٕر - ہاگو سائنیو! گوٚپالِ چھیٚ وٕزان دفہٕ دکُن صبحٲے
ماگُن - دفہٕ دکُو ڈٕ ژٕھیٖن ہٕنٛد حق - ہیٚتہٕ ناگرٕ تھی - درشن
کرو تہٕ نیرو -
منشٕر زٕ - گوٚپالِ دپان چھیٚ درشُن کرو تہٕ نیرو
گوٚپالِ - پٔرٕ ژھُس میٚتہٕ تیا پانس ستی -
منشٕر اکھ - کوٚت سا؟ تمہٕ چھینہٕ کھیٚتے! پٔرٕ ژھُس؟
منشٕر تریٚ - گو سائنیاہ! دپان چھیٚ گوٚپالِ میٚتہٕ نِکھاہ ستی؟
منشٕر زٕ - ژٕ ہے نا - گوٚپالِ تیا پانس ستی؟
ماگُن - سوٗر ساس ملیاہ؟
منشٕر زٕ - ہنگہٕ منگہٕ کریاہ پنٕنِس ژٕ تادر رہو کھس سوٗر ملتھ بدشکل!
— گوٚپالِ سوٗر ساس ملکھاہ — ؟
گوٚپالِ - تتہٕ کر -
منشٕر اکھ - پھوٗ - پھوٗ - سوٗر ملہٕ - بدشکل بیٹھ - تتہٕ کر - پھوٗ -
پھوٗکہٕ -
منشٕر تریٚ - گو سائنیاہ! تتہٕ کر -
ماگُن - سون زیور تراوِ یاہ؟
منشٕر اکھ - ہرگِز نہٕ! سوٗرے ماتہٕ یہ نہٕ - زنہٕ چھا سون زیور
تراوان بلکل نہٕ -

مسخرۍ - توٚتہ پرٚژھوس - گٕوپاٚلی ! ستھؤن نہ لیوٚر تراو کھاہ؟

گوٚپاٚلی - تیتہٕ کرٕ -

مسخرٕ ٹکھ - واہ ! واہ !! آنکارٕ سے آنکار ! انکار نہٕ گژھنی -

بوٚزتھاہ گوٚساٚنیاہ ! تیتہٕ کرٕ -

ماگُن - لنگوٚٹۍ کریاہ ؟

مسخرٕ ز - ٹھیٹھ ! ٹھیٹھ !! ٹھیٹھ !!! ہا - ہا - ہا (اسان)

مسخرٕ ترٕیم - تٔم چھنہٕ گژھے - شٲری پانہٕ بیٚٹھ جوانی تام بدن

کھوٚ ژمٹ وُٹھیس منٛز تہٕ ووٚتی نیریاہ لنگوٚٹۍ

گژھتھ - ننگہ پان نیریاہ -

مسخرٕ ز - گٕوپاٚلی ! دپان چھیے لنگوٚٹۍ کرتھاہ ؟

گٕوپاٚلی - تیتہٕ کرٕ !

ترینوے مسخرٕ - ہاں !!!   ترینوے مسخرٕ گژھان حٲرٲنی منٛز بیٚتھ پتہ مسخری کم تہٕ سنجیدہ اداکاری کران

مسخرٕ اکھ - بس ووٚتی کیاہ اوٚد -

مسخرٕ ز - گٕوپاٚلی گیہٕ جوٚگُن بیٚنتھ -

مسخرٕ ترٕیم - توٚتہ ونوس !

مسخرٕ اکھ - گٕوساٚنیا ! تیتہٕ کرٕ -

ماگنُ - ڇيمبس ڇپارن - ڪوهين پالن - ونن ٻباپانن لپيرياه؟
مسٽرز - ڪٿهه سا پلايه!
مسٽرترسيے - يه مالي نه هرگز! تنه ڪيا قاقه ڇپيهرُن - ڏلهه
گرڙهيا ڪيتهٔ نلهه تڪهه گرڙهيه -
مسٽراکهہ - هيے گوپالي! ونان ڇهڻُ ونن ڪوهين پالن پيرکهاه؟
گوپالي - تيترڪر -
مسٽراکهہ - ووه ڪياه رڳد هيتهه - هاگوسائيوا تيترڪر -
ماگنُ - ٽيلهه ڪرو درشن ته نيرو -
مسٽرترسيے - هو - ڏچهه؟ يه والے يه پرد بناه ليوڻن ڪُن.
رڙهيے ناه - واهر - واهر - ته ڏچهه — صوُرتهه!!
مسٽره پرد لفعف ليوڻن والان - گوپالي
پوان وودني ڌرهيٺهه -
مسٽرترسے - سوندرصورتهه! امورٿهه!!!
پردهيبيه بنيهه جايه کهاران
ڪورڪهه درشنُ؟ — ها — ونوگوسائينياه! ووهز
ڪوڻت ڇهڻُ گرڙهن
ماگنُ - (لله واکهہ ڪبوالن) اڙهين آسے نه گرڙهن گرڙهے
پهين گرڙهے دبن ڪياوراٿهه -

یورے آسے یہ توٗری گرٕزھن گرٕزھے
کینٛہہ نتہ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ نتہٕ کیاہ ت
واکھ لوٗزان اکھ مسنٛخر کھسان ہیٚس
کھوتہٕ تہٕ تٔریہم کھوتہٕ ژمت ہیو
دوہ شوٗرے ژھُچھان ۔ پیتر

مسخرٕ ۔ تہٕ یہٕ گوہ پأمِلی کوٚت نہاتھ ۔ کمہٕ وتہٕ نہان ؟

ماگُن ۔ (للہِ واکھ گیوان)
آلس کمہٕ دِشہ تہٕ کمہٕ وتے
گگرٕ ھہ کمہٕ دِشہ کوٗز اتھہ دمہ
انٛتر دائے لگے ستے
پٔتھنس ہیوکس کانشرہ تہٕ توستہ
مسنٛز اتھن ہیوکھ دِوان وِد ہیوٚہ
ہیوٗ ، ہیتر ۔

مسخراکھ ۔ (لوہ تہٕ لوہ تہٕ) گیئہ ۔ کوہ پأمِلی تہٕ گیٔیہ ۔ ہاگو سانٛیو
اُسہِ کتہِ گارون پتہٕ یہٕ گوہ پأمِلی ۔ تلاون ؟

ماگُن ۔ سوٚ منہٕ گارُن ہتھ یتھ کُندے
یتھ کُندِ دپان سورُب ناو
لوٚب ہوہ ژٕلی شوٗب ہیہی کُندِ سے

یتھی کنارِ تیز سۆتے سوٚر پیٚو کاشِ

مسنجر نہ ۔ تِہ نا تتھ کۆر کتہ درشن؟ کوٚر کتہ درشن؟ ہا گوسائنیو
ولن تہ پالی رِکھ مہ تِھ؟

ماگُن ۔ ہیمے مائتر رۄپ سپے دیے
ہیمے پالہِ یا رۄپ کرِ دشیش
ہیمے ماما رۄپ انتہ زۄیے
شِو چھے کرِ دکھ تہ شہن دِ وہ پدیشی ۔ شِو چھے کرِ دکھ تہ شہن دِ وہ پدیشی

مسنجر ترے ۔ تاتہ گوسائنیاہ! گو پالی کیاز تیر زہے ستہ ۔ یوو شے
تس پیٹھ سو کیا ونہ؟ ون سو کیاہ ونہ؟

ماگُن ۔ پالسی لاگتھ رۄد دُکھ منٛز زِہے
منٛز شیہے زمانہ دران لوبھ دمہ
پالسی منتر تیلہ ڈلیو، ٹکھ کوہ بیسے زے
منٛز زہے تہ پالسی دِتم زموہ

مسنجر اکھ ۔ ناگہ سائنیاہ! اتھ کرِ دینہ دھرمک جیکھ ۔

ماگُن ۔ شِو چھُ تتھ کتھ رۄزان
موزان ہیو نڈ تے مسلمان
ترکھ ہے جیکھ تن یان پرزان
سوے چھے شِوس ستم زان زان

گوٗ پاگلی آسان پردس ہتھ سوچھے پرد
پیٹھی پرٛوے پاوان۔

مسخرٕ : تا تہٕ گوٗ سانٛہ ! وۄنی وچھی گوٗ پاگلی زٕ ہے۔ سو تہٕ
کرِ ہے درشن ؟ وچھہ یہٕ منٛزم پرٛد کرے بہٕ وانٛہ
وار ہناہ بوٗن پاہن تہٕ پاوس روٗزے : درشن ہو
درشن !!!

شہ کرِ ترٛد بوٗن بیہ طرفہ بیہ زٕکیٹھ بیاکھ
پرٛد ہتھ نیران تہٕ ماگس پتہٕ کنہٕ پرٛدس
سیٹھہ کس برٛونٛہ اندرس پیٹھ چھہ ماگن تہٕ
تتھ مُقابلہ بیس اندرس پیٹھ گوٗ پاگلی
دوٗ شوٗسے چھہ لوٗکن ٹاکار لبنہٕ یوان۔
واکھ موٗ کلنہٕ پرٛد چھے چھہ ماگس پرٛدس
تل نیوان۔ تہٕ وار وار بیہ اندر ہیوٗر
سیٹھس نیوان گھاٹتھ۔ گہٕ پاگلہٕ تہٕ باقی
کردار۔ چھہ تسی کٔن وچھان تہٕ کنہٕ قدم
پتہٕ پتہٕ لیکان۔ برٛد چھہ چکر دِتھ
ماگس اندر گژھس تام وانتا وان تہٕ
تہٕ باقی کردار آکاش کٔن وچھان۔

ماگنؠ ۔ رنگس منز چھے بیوٚن بیوٚن لبن
سورِشے ژالکھ ہیڑکھ سوٚ کھ
ژکھ ریش نہٕ ویر گا لکھ
اوڈٕ لیشکھ شوسُند موکھ ۔ اوڈٕ لیشکھ شوسُند موکھ
گوپالی آسان یِروٚ ہتھ سیٹیمس نکھہٕ ۔ پرد
کٔژو روزان ہتاہ بیتھ ۔
مسخرا کھ ۔ ہتے گوپالی ! یہ کیا عاشق گوا سمٲنی
مسخرٕ زٕ ۔ گو اسمٲنی ! گو وُجنیھ !
مسخرٕ ترٕ یہ ۔ تہ پیٚہ نہٕ تیاہ ! نہٕ ژھاسۓ !! گوپالس بے
پرواۓ !!!
گوپالہ ۔ وونی کتہٕ ژھارن ؟ کتہٕ گارن ؟ کمہِ سنا ہور ؟ ۔
واۓ !
مسخرا کھ ۔ اسہٕ دِلت عاشق ؟ ولن کوٚت گو ؟
مسخرٕ زٕ ۔ نتہٕ دِیتمو سُند نیال ؟ نتہٕ کانہہ لنشانہٕ ۔ ؟
مسخرٕ ترٕ یہ ۔ لیہ دوسے پرُسان وونہٕ نتہٕ اسی کیا ہاوو ؟
گوپالہ ۔ ژواسے ، کمہِ سآ ہور کھ ہا گیہ سانیاہ کمہِ سآ ہور کھ
ہاسے ۔
مسخرٕ ۔ دیکھیا ژٕ بیٚہ ہاسے ہور تھس ہاسۓ ۔ ژٕ بیٚہ ہاسے ہور تھن ہاۓ ۔

گوپال - چھ‌ون کتہ چھم نیب نشانا - کمہ سا موزکھ ہائے ؟
ساری سنجر - ژ ہیے ہائے مورتھن ہائے ، ژ ہیے ہائے -
ژ ہیے ہائے مورتھن ہائے - ژ ہیے ہائے مورتھن ہائے

(تسی اندی اندی نیران)

ہکہ کرکھ دنکھ باکہ ژھٹان اژان پانڈ
بائے پانڈ کنش - لُس گوو سانی رکھس
منز چھُ - چھے ننہ ندلی لاش نرہ بن منز -
ساری چھ زونہ تھو گژھان - لاشی
منز سیٹھی نھاوان - پانڈ بائے
پان حیان ژٹان -

پانڈ بائے - پوترو! پوترو!! میانہ کنتی اچھی گاشو!!!
واتچہ کرِ تھم کھاشو - پوترو - میانہ کنتی اچھی گاشو!!!

پانڈ بائے زنترِ مس کڈان - پیون
چاکھ دِوان باقی تس اندی یکھ چاران -
خوف زدہ - مائن کریکہ بوزنہ کھ یوان -
بریکہ زنترِ لاشہ کن یوان لاینہ -
شہ چھُ ہے نیگرِ گژھان - کلمہ
دِوان دوان اکھن منز بستہ نیف

گوسائی ترکھس منتر -

بانڈ باسے - میانہ نٹھند لپہ ترو! مثیانہ لائیقو!!
بانڈ گرگے کولہ مارکوا - تنڈ یانہ تنٹھڈ میانہ -
ستتن کور بن ہنڈ پارٹ کرن والی کھتو
ویدا کیمی آوازِ منتر کو لٹھن بیٹھ - لیہ
منتر گیوان -

کورس - کوو مور ہوکھ! کوو مور ہوکھ!!
بانڈ باسے - مثیانہ نٹھند لپہ ترو! میانہ لائیقو
کورس - کوو مور ہوکھ! کوو مور ہوکھ!!
بانڈ باسے - نٹھند لپہ ترو! میانہ تھد زی کلیتو!
کورس - کوو مور ہوکھ! کوو مور ہوکھ!!
بانڈ باسے - وائے! ترہنے تہنتری راپہ ترایہ اوسکھ لپکان -
"ہٹھ مثیانہ کے موحتہ بار ہشر کے یاز بندو"
تنگکھ یانہ میانہ ہنڈ لپہ ترو
کورس - کوو مور ہوکھ! کوو مور ہوکھ!!
بانڈ باسے - کلہ وندیو - جان وندیو - پان منتھہ لبو منتر رنگی؟
ترہے روس کش چھم لیش گبند موہ - نشر موہ - گیو موہ
منتر محفلن؟

باتڈ باۓ - کلہ وندیو - جان وندیو - پان ہتھ یو ہنزہ ہگن ؟
ژے ژوس کنس چھم لیس گنند مو - تنز مو - گیو مو
ہنز محفلن ؟
ننڈ بانہ تمہ مشیانہ ہتھ نزی گلیو !!

کورس - کہ وو مور ہو کھہ ! کہ وو مور ہو کھہ !!
مالگنس کن وڈان وادن ژکھہ تہ عوصہ سان
وڈان -

یاتڈ باۓ - لبہ مالگنہ ! وچھ - ولہ وچھ چشمہ گنڈ نک انجام !
جون لیہ تھر جاینہ فنک راچھی ور
جاینہ میر اشنک واڈس ور - مور کھا ! گو لیپہ ستہ چوم کھا !!
مالگن تس وچھس ستہ ہالہ ہیمہ تھو ون پنچ
کوشش کران - باقی اوش ہاران - وچھان
کھو ژان کھو ژان -

یاتڈ باۓ - ولا وزنا وون ! میثون اکھ ننڈن !
گرن ژندہ میثون تنہد لیہ ژر -

باتڈ باۓ - (مالگنس دامن ژھان)
ژہن وزہن وچھ منہ جون بل - جون مو جنہ چمتکار

گوسانی اآگتھ - الکھ بم یوے ڈلتھ - ناتہ نابہ کوٗزمت
اکہ ننٛدن گوٗرن نہ تہ الکرن زِ نٛدِ؟ میٛون کنٛ پوٗتُرے
میٛون اکہ تنٛدرن - سوٗن لکہ نٛتٛدن - گوٗلہ کھیٛتھ یوٗمت
چون میٛون ننٛد یپہ ترکٛرمن نہ نٛدِ؟ گگہ سا تیاہ! کرُن
زِ نٛدِ؟ میٛون تنٛد کرُن نہ تہ - کرُان زِ نٛدِ - کرُن؟ -
ماگٛن رہ مت ہیو - شاہ سیمنا لاٗن - یتہ کٛشرسی
کالس یٛتھ دوٗن اتھن منٛزٛ زٛدرِ تھاوان -
اوٗس ووہ تھراوان -
ماگٛن - رلشیمان) ہٛیانہ کمہ بلہ - کمہ زٛملہ - کمہ پھو کہ تہ کمہ نٛظر
سیتی گژھہ نہ نٛدِ - کتہ گژھہ زِ نٛدِ - یٛس موٗرکھ تہ موٗدرہ
کتہ زِ ووے !!
بانٛڈ یائے - کیاہ ووہ تھ؟ چانہ کمہ بلہ گژھہ زِ نٛدِ؟
دٛچھتہ گژھن یپرونہ چھیکتاہ ونان تھٛنہ - یوتہ
ماچہ! منٛے ماجہ!! رتھنہ مانایہ! الگہ مالیہ! راز ریٛنہ!
سوہ نہ مالرا --- کراکہ تنٛدلس آلو --- آلوا!!
یہ دمس آلوا ہٛیانہ ننٛد لالو ووہ لو ہٛیانہ اچھگا سوزتہ لو
ونہ تھو! توم ماسیرن گرت پیتہ تیں -
سولاشہ زیر دوان : اچھن وچھان -

اَتھس پھشی دِوان۔

ماگُن۔ (جیبہِ منٛز تھ) او! بٔند کر ـــ بَند کریو وپدا کھ! یہ کتہ گرٔٹھ نہ نیٚد۔

یاتُر بائے۔ کیا زِ بہ؟ چھُن گٔہ سانٛی بل کوٗت گو؟ ولن؟ ژِ کر یشکھ نا اُمس ورائے؟ ماتٕھکھ بچرس منٛز رنگس اٹنس؟ اُمس ورائے ماژِکھ یھی ہن ہیو ننز کھ تہ واکھ گیو تی ہیہ یلہ اکہ ہتُھ دلت او سہن لکر تہ رٕتہ اکو تھ تھاکن شیر تھ نیٚدِ کرٲن تہ مشوٗلتا ہتھ دِ لیچ تہ کیا زِ کرہان نہ ژِ تہ نکہ؟

ماگُن۔ کیتہ کٔنز گرٔٹھ نہ نیٚد۔ (دوہہ یشن تراوان)

یاتُر بائے۔ یتھ کٔنزِ اکہ ہتُھ دن گو؟

ماگُن۔ اکہ ہتُھ دن چھُ علامتھ۔ ماپارالکو پیٹھ ژلُتھ لمہ تہ یہ پنٛچ علامتھ۔ موتس پیٹھ حیاتُکھ فتح مندی ہنٛز علامتھ۔ اکہ ہتُھ دن تہ چھُ مران نہ چھُ مارنہ یوان۔ سوٗرے رنگہ ژھل لُش پرٕس تل چھُ لیوان ورتاونہ لگنو ہنٛز رنگہ شیم پادٕ کرنہ معہ کھ تہ ہینٛز رس چ یادو تھ کرنہ معہ کھ پرٛدِک استعمال کرٕ تھ۔ ہمیہ پرٛدِک۔

یانڈ بائے - تہلہ کمیوم ڈُمرِ دِنہ کھ! از تہٕ دنہ کھ!! رنگہٕ ژھل
کرِتھ گوم کمہ نند میون -

بیپہ دِوان ویلُکھ -
جان ووہ ندِ ہتھم چشنس تہ گاس
یان راوُرتھ میانہ اچھ گاشہ

کورس - کتیو لبہ تھو؟ کتیو لبہ تھو؟ کتیو لبہ تھو! کتیو لبہ تھو!!
ماگُن - تمہ رِشیوار منز یمہ بندوقِ تُل گُنڈ انجام تہٕ آسہ بندوقہ
سیتی -
یانڈ بائے - زوسل ماگناہ! ورتاہ کانہہ رنگہٕ ژھل تہ کرُن میونہ
پوچھتھ نند؟

یانڈ بائے چُھ زنبہ جنولس منز ماگنس وُچھان
دُگی دِوان تہ پر ژھان -

یانڈ بائے - زند کرُن میون جگر کھونٹ - نند امیون اکہ
ننُدن - کرُن نند -

ماگُن زنتہٕ لیوان یاکہ مگر یاکھ رُکاوٹھ -
شرارتس لیوان لائینہ - پوٗرِ جنوٗئی کرِھان -
اوبہ لیوِ تہ پھیران -

ماگُن - کمہ طاقتہ کرُن زند - ژینے چھے بڑم! یہ سوڑسے

خطاہ چھُ یتھ پردس ر ٹھٕرٲن ۔ بٹہٕ پاٹھۍ چھس وَنان
پیونیکہ ۔ اتھی پردس پتھ چھُ رنگہٕ تِم پاٹھۍ گران ادا کارٕ
ییٚو پردٕ دیت اتھ دوٚہے ژوٚہ گژھہ ! یہ تہٕ زُن شتہ
ہاوُن لایکھ چھُ آسان تِتھ چھُ اَتھۍ بیٹھۍ کینہہ کُھمتہ تھٲوان ۔
ساتھٕ از کالچہ حالتھ تہٕ چھہ ییٚمی پردٕ زِمہٕ وار ! ییٚہ بیٹھ یلہ
ژینکہ شہری بیٹھہٕ تنہٕ بیٹھ ٹھوٗکھ ییٚزرٕ پردن ژھلہِ
کھُلتھ ۔ گرا چھس عیارتھ بدلاوان تہٕ گرا منغرور ۔ گرا چھہ
اکھ یرِن ہنور نوان تہٕ گرا ٹیٚر ۔ گرا چھس اکھ علامتھ گران
گرا بیاکھ ۔ دوہ ہٕرس چھس لیکھیت بدلاوان ۔ پیٚن
ملکھ چھس اکھ مانے پران تہٕ بیہ ملکھ بیاکھ مانے پران ۔
انسانیت ۔ مانے محبت ۔ بانے ہندت ۔ ملہٕ ژالہ ۔ اُمن
تہٕ شانتی بدلہٕ چھس وو فی نفرت ۔ تشدد ۔ انتراتفری ۔
بداخلاقی ۔ بے حرمتی ۔ مذہبی جنوٗنہٕ تہٕ مارا ماری ہند خوٗنی
رنگ رنگان ۔ سوٗئے ییٚزرٕ چھُ اتھی پردس ژھٕدرٕ ۔ یہ
پردٕ بیٹھ ژُھن ۔ یہ بیٹھ ژُھن ۔

شہ چھُ جنونس منزٕ لیران تہٕ پردٕ ژٔلان
تہٕ تحملاشہ تراوان بیٹھ
ییٚزرٕ بیٹھ لوٗن کُڈن ۔ ییٚزرس گُڈ چھیٚ تہٕ کالہٕ ٹھورٕسی کالہٕ

یانڈ باۓ۔ آلی! نُندنہٕ قاتِل آیی! یمہٕ وے موٗر۔ یمہٕ دے مور
تیشون نُند پوتر۔
زیٹھ نقاب پوش۔: خاموش!! دم کر!! کتہٕ تھوٗو اسہِ ہنٛدۍ تھمہٕ یارٕ؟
یانڈ باۓ۔ کُم ہتھمہ یار؟
زیٹھ نقاب پوش۔ بنیٛدوق یاوِتھ یم ژھ نقش اَسہِ
۲، نقاب پوش۔ یم اَمس حوالہٕ آسہِ غدارس!
یانڈ باۓ۔ اَمس مہ ون غدار! غدار چھو تہٕ۔ تہٕ ہیہ وُچھوُنہ
پتہٕ نسِ ستی یاجس کھٕہ بیس کیاہ چھو۔
زیٹھ نقاب پوش۔ زبان کونہٕ چھوا! کتہٕ چھٕ اسہِ ستنٛد ہتھمہ یار؟
یانڈ باۓ۔ یہٕ اوٚس تم ہیتھ ژرامُت؟
۲۔ نقاب پوش۔ ستہٕ کُس اوٚس۔
یانڈ باۓ۔ یہٕ اوٚس کُنے

(یانڈ باۓ چھہٕ ماگنس پیٛوان نہٕ دار ہتھ
یتھہِ۔ نقاب پوش سارے اندہٕ
اندر چکر دوان۔
۳، نقاب پوش۔ یہٕ کتیتھ اوٚس پیومُت؟
یس یانڈ کوٚٹ لاش ہیتھ اژان سُہ دوان
جواب۔

اکھ پانٛژٕ کوٚٹ - وارِثنز آرس منٛز - دِیہ سہ پلن پیٹھ ڈیوٕ یہ بادو -
زٕ ٹھ نقاب پوش - تیر سانٛزٕ اُمس سیتی -

زٕ ٹھ نقاب پوش اکس ساتھیس کُن
اشارٕ کران تٕس تاہ شح دِوان یسٕ
تیران پانٛڑٕ کٕس ستی -

پانٛڑٕ بائے - دُگریکھ دِوان) فہبٕو کھ! امہ کوٹ نیوٕ کٕہ؟ یمہ ارتی
اُمس!!

زٕ نقاب پوش - مارون نہ! اسا مانہ باون کتھ چھُ - اسہ چھُ
سا بانہ پتی -

پانٛڑٕ بائے - زٕ دعا بیمہ کرٕہت) توہیہ کیا زٕ مورون میتون
نِنٛدٕ؟ بیوٕ ہٹرٕ ڈیسہ -

زٕ ٹھ نقاب پوش - اُمی کرٕ حکمیس ادٕ دٕ لی!

پاگن - اُمی گیر پیٹرٕ لس میر اسس رٕ اچھ! بے گناہ چھُو حوانن ماران۔
توہیہ بخشتہ دے - توہیہ بخشتہ نہ دے -

زٕ نقاب پوش - توہہ چھُو تخبری کران اُسعدستے وآیتھ نہ
گیعلن کیون چھُو سکورنی ہٹہ تین آلو کران۔
تہند انجام تہ اُسہ لی۔

پاگُن - تہی کرٕ وِ پینہ نین اعمالن ہند انجام چھ فکر کیا زٕ تراوِ مووتی

کاہ؟ ژۄر وری وۆاتی جشنہٕ کرنس۔ مآلن گژھنس۔ دِوِہن پھیرنس وۄنۍ لیو دوے دارِ پردٕ کھ اسی اتھ نیتہٕ سمیپہٕ نۆ ہیہ اۆدنا خوش؟

نقاب۔ اسۍ چھ تِھند یاپتھ مران۔ زخمی گژھان۔ جہاد کران تہٕ ژکر یا سی جشنہٕ

کمال شیر۔ تۆہیہ چھو جہ مژ لیو۔ یہ کُس جہاد چھُ؟

زیٹھ نقاب پوش۔ جہاد نتہٕ اد کیا؟ آزادی ہیا تراہِ ہٕ چھتھ!

کمال شیر۔ جہاد گو اعلانہٕ کرتھ دُشمنس برونٹھہ کنہ جنگ کرُن تہٕ کرِ پھیر پتہ کنہٕ گوٗلی لاینۍ۔ شوٗ ہمیں گولہٕ لاینہٕ۔ مذہب چھُ دنان دُشمن ہے شوٗ ہمیں آسہ شہ گژھہ دُنیا دِن پتہ یلہ شہ ہتھی یار تُلہ اد گژھہِ تس ستی جنگ کرُن۔ تہٕ تُہی کیا چھو کران۔ لوکن مخبر وُنتھ زہلن کرِ لایان تہٕ مارن۔ یی گو جہاد؟

انقاب پوش۔ دم کر۔ ہنگیری ہیہ ون۔ اتھ پتہٕ سوٗن مانہٕ تس لالیہ کرٗلی۔ اسی زروٗن نُہ کانہہ اکھ غدار!

مانگون۔ (ہلالس منز پیتھ) ہمن مژھہ بل تہٕ دیہار گِرِ دی تھاوِتھ پرٔ ملکہ بلیٹھ ہتھی یار آنتھ ہمتس نقاب گنٹھ نہٕ یلے۔

ہند۔ دانشور۔ خدا کرتہ فنکار مارنی چھا جہاد؟ لوکھ دہشتہ ودٕ کرتھ گرِ ویٹھ لو شینی ڈاکہ تراوُن۔ رعب

سوٗن تہٕ زیور ڈٕگراوُن ۔ پاٹھم شٲرِی گمراہ کرُن تہٕ ربہٕ پیٚن
ہٕنز لاپرٕچ وَکھ نوجوان نٕدٕرس تٕرالِتھ تہٕ ٹھَگ بناوُن چھا
جہاد؟ پرٕ ملکی لِشانہٕ پانہٕ ہیٚتھ لاینہٕ ٲنِتھ کٲشُر عصمتھ۔
عزّتھ تہٕ انہوٚر شارٕ تُمن پیشکش کراوُن چھا جہاد؟ بے
غارتوٲ لُوکہٕ سہوٗلیتھ پھٕٹرِ کدٕل اُڑراوُن، عملکھ آگر زالِتھ
موت پیدٕ بیٚنس بیٹھ وأہراوُن چھا جہاد؟ مذہب
تہٕ دین بدنام کرُن ۔ پاک تہٕ پوتر استانن ہٕنزِ بےحرمتی
کرٕنۍ چھا جہاد؟ بے ضمیرو! بےشرمو! چھا جہاد؟؟؟
زیٹھ نقاب پوش ۔ واہ ۔ واہ!! اداکارانہٕ مخبری!! زیو چھا
لیکان کیٚنہٕ لاکیٹ!!!

۲۔ نقاب پوش ۔ مسلمان آسِتھ بے ایمان گومت!
ماگُن ۔ تہی کیا زانِو مسلمان ۔ تہی کیا زانِو ایمان؟
زیٹھ نقاب پوش ۔ ییتہٕ چھکھنا کموٗ زانان؟ لیند وق ماوان
کمن کمن انہٕ ناوان ایمان؟
ماگُن ۔ یلہٕ ایمانس لگہٕ امتحان تیٚلہٕ قُربان گژھن کیا کموٗ زانِن۔
اُمی وزِ چھیہٕ بجلی گژھان
نقاب پوش سٕنز آواز ۔ افسوس! بجلی گیٔیہٕ! ٹارچہٕ زالِو!
ساریٚی نقاب پوش ٹارچہٕ زالان تہٕ

ماگنس تہٕ باڈٕنہٕ یاہہ اندی اندی پھیران۔ باڈٕ
باسے نبرٕ داہرٕ پتھ ماگنس ہتھٕ زنتہٕ پتن پان
چھیپہٕ دٕنس تیار۔ نقاب پوش لوٚتہٕ آواز
ستہٕ خوف دادے پاٚدٕ کران۔ اَمی دِزٕ
نبر دڑامت نقاب پوش تہٕ امہ کوٚٹ
اژان نقاب پوش چھ زٕ بندوٗق نکھٕ
تہٕ اکھ اتھی منٛز ییس اکھس منٛز
مارٕ چ۔

نقاب پوش۔ (اندر اژتھ) اے سی صاحب!! ہتھ یار کٔرکٕ ویوٗلہ۔

یکیاہ!!

ستہٕ اژان نقاب پوش ہندس ڈایرس
منٛز

زٕیٹھ نقاب پوش۔ دِیو جواب ساہبی نعرن! خبردار!!

(تم بندوٗق ہاوان لعٕ گٕژھن یا تھٕ گٕژھن تم
تہٕ جوابس منٛز خوفہٕ کِنہٕ آواز دلادان)

۱۔ نقاب پوش۔ ہم کیا چاہتے۔
باقی نقاب پوش۔ آزادی!!
۲۔ نقاب پوش۔ آزادی کا مطلب لعٕ تہٕ لعٕ تہٕ۔

کیا؟

باقی۔ نقاب پوش۔ نظام۔ مصطفیٰ؟

۲، نقاب پوش - پاکستان سے رشتہ کیا؟

ساڑی نقاب پوش ڈاہیں ھنئر
گردش ٹہ تمیں نقاب پوش سنئر
ماسچ آکاش گاش تڑاوان تہ
بیاکھ پنئہ بندوقہ سنتی گرلیہ
چلاوان ڈاگنس -

باقی نقاب پوش - لا اِلٰہ اِلّا اللّٰہ

یہ ڈتتھ ہکہ اکہ نیران -
اتہ گنٹی متڑ گڑمان کرکہ -

یانڈہ پاسے - کٹس موڑکھ - کٹو موڑکھ؟
اکھہ آواز - اتہ گوڈٹ تمکھہ!
ماگنج - یہ - یہ - یا خدا - یا - رسول!!!
ماگن یوان دفہ گن گڑمتہ لاینہ -
شتہ لاشہ نزدیک پیوان -

یانڈ پاسے - کیا - ڈہ - ڈہ - ڈہ تہ موڑ ہوکھہ؟
بیاکھہ آواز - لسہ - لسہ کاک -
آواز - وائے - رسول ماگن موڑکھ!
یانڈہ پاسے - موڑ ہوکھہ - پیزر ونہ یا پتھ - پیزر! موڑ ہوکھہ -

بے اولاد !! بے ہتھیار ۔ ! ژے اوسکھ بہشتہ جہادُک
منزل !!

کمال شیر ۔ (ووُدتھ ہٹ) ژَلی ہالو ! دُشمن داہ گڑھو ! تلاہ کاہنہ
الکھ نہ تہ بوگاش ۔ نعشہ متاہ !

الکھ باتُنڈ گندکھ تمی زالان ۔

واتے ! لو کچارک آدن یوج ۔ گندن یوج موُرکھ !!
اُمی دزِ یوان بجلی سا آری حوالان کلکھ
ہوالان ماگن ستہ لاشہ نزدیک ۔

آواز ۔ ماگن تہ موُرکھ ۔
بیاکھ آواز ۔ ہا خو دایو ! ــــ ہا بے رحمو !!
الکھ باتُنڈ ۔ ہا گو دنہ فان ۔ خوفِ خدائے تہ چھو نو ۔
باتُنڈ یائے ۔ یہ چھیس دُنہ زندہ ۔ برونہہ کنہ چھم ژکھ تہ ڈیسی
ستہ لاشہ ہتھیار گژھنگ تہ ہتھیارن
گندھنگ انجام ۔ ریشہ وار شو یہ خمانہ
بناوُنگ انجام ۔

کمال شیر ۔ (اوش ووکتراوان) تہ ماگن سندس جاس منز ییتھ
ژوُر تھاوان) گندن یوج میشون ۔ گندن یوج ۔
ماگن سون ۔ نژتھ وتہ ہاوک ۔ راچھ در میراشگ

موڑکھ - کیا گوم !!!

پانڈ پاسےٚ - خاموش! ژھوپہٕ کٔرِو - ژھوپہٕ!! دِل کٔرِو دِیٚ !!
دگ پرٚچھو دِین اندر - گرِ اندر - منے گژھ وٚچھو سٲری
تِم سٲری تٔسی آرِ پارٚ ہیٚری وٚچھان -
کمال شیری چھُ ژِلان نِلان سٲلیس چھُ ژھان -

پانڈ پاسےٚ - وُچھکیٚ یِمہٕ پاسہٕ پیوٚ تِیوٚ دگ ——— تہٕ وُچھکیٚ یِمہٕ
اندر یِیہ دگ !! ——— سینہٕ دگ !!! یہِ دگ دِیہ
ژٕسی نُورس زَخم !! تہٕ اسی یِیٚو دہشت گردی تہٕ
افراتفری نِش نِجات -

اکھ پانڈ - ماگُن موڑکھا! ژکہٕ ژھولی نیہٕ کھہٕ !!

کورس - کتیوٚ ژھارٕوٚن - کتیوٚ گارٕوٚن - کتیوٚ ژھارٕوٚن - کتیوٚ
گارٕوٚن !!

مسخرٕ لیوان پان مژتان۔ پتہٕ ووڈٕنہٕ ہٹہٕ
تھدِ تھدِ گیوان۔

سومہٕ مسخرٕ - ژکہٕ پِلہٕ ژلن مندور ژٕسن
لوٚرتھِ بالہِ تھہٕ آسن سٲری
ژٕوس ووہٕ نیٚ لگیم کیا سن
موے ہرتہ ماجے پٲری

منزِل گرٕن منٛزٕ ہی ژھٕنتھ تہٕ ماتٕم چھُ ۔ وانٛ تہٕ ویلاکھ
چھہ ۔ ٹیکو مٮ۪ے ستی ٹیکو ۔ پیٚنہٕ ہٮ۪ن موٗلیتا ۔ قدرن تہٕ میراس
تاٛچھہٕ کران ٹیکو ۔ مٮ۪ے ماجہ ستی ٹیکو لوٗش تواریس گٕنٛہا ۔
میلہٕ ژارس کٕتھ ۔ حیاتی کٕن ۔ ٹیکو ماجہ کشیر ہٕنٛدِ ڈیکہ پھولٕہ
راوُو ۔ وُہ تھٮ۪و ناپہ منٛزٕ کٕٹ لوٗلتا پٕتھ گُلزار ۔ وُہ تھٮ۪و ۔
کمالِ شیر ۔ (ہمدان لاشہ ٹکٕہ کٕہ ٹھیس پیٹھ) ماگھ لیہ ترٛن کرِو
ماتٕم کٕنہ ژہیے ستی ٹیکو ؟

پانڈٕ یا سے ۔ کاروانس ستی ٹیکن والین منٛز چھُ کانٛہہ ژھٕنہ
تہٕ گژھان ۔ ژھینہ گژھن والی شنٛد داغ چھُ
تمن جگرس آکھ ترادان ۔ مگر ۔۔۔ منزِلے
ونہ تھٮ۪وا! ٹیکو ۔ مٮ۪ے ستی ۔ یہ چھیس ہمیشہ
رہبر تہٕ منٛزٕ ماتح ٹیکو ۔ پرادن والی چھیہ تروٕ ہٕہ پکان ۔ تم چھینہ ٹھہراو کران ۔
تم سارٕی وار وار وُہ تھان ۔
آکھ وار وار شتعہ دتلان ۔ لکھٕ
لوکن گٕژھن کران ۔ تہٕ پھولہ وٕنس
گاشس کُن پکان ۔

۔ انت ۔

کرِدار

(۱) منیجر
(۲) گوپالی۔
(۳) پُلہٕ وول
(۴) اکھ فنکار
(۵) بیاکھ فنکار
(۶) سازندر۔ یم ہمین سورنی۔ ڈھول۔ نگارہ یا باجہٕ۔ ڈھولکہٕ ژالی
تہٕ آسن۔

(۷) کرِکِردار۔
(۸) سُلطانِ کشمیر
(۹) نامدار وزیر
۱۰۔ کامگار وزیر
۱۱۔ شاہی حکیم
(۱۲) شری بٹ
(۱۳) کھوژی متہٕ لوٗکھ۔ اکھ بیاکھ تہٕ تریُم۔
(۱۴) اوّن
۱۵۔ علم بردار
۱۶۔ نایک۔ نیزہٕ بردار، شاگرد تہٕ باقی مددگار کِردار کرن واکھ۔

ژھمک ناؤر نالی تراوتھ تہ پلس ستی گنڈتھ
جوان مسنجر اژان نمکس۔ ژھمکنہ پتہ نیرنڈ
دِکھو نان۔

مسنجر۔ ہے ژھوپہ! ژھوپہ!! ژھوپہ!!! لوہ دوے کرِتہ
سونہ ستتر۔ کرِوِتہ تہ وُنی ین شال ستھتہ تہ کلشنکوف
ٹمن ترتر ترارے۔ (زنیوستی) ٹر۔ ٹر۔ ٹر ترار
ترار۔

گہ پالی۔ (راژان) رُٹن کہ وقتک گوستور منجر مِنگن۔ کیا پزِکرن
ژھوپہ؟ ژوروری وآنکھ دم کرِلتہ ٹرن مشر بہستھ
کامہ کو چیہ ورآسے نتہ کو چپا۔ سرٹکن۔ ہٹی لبی۔ چھوکن
کھاہن۔ ڈورین وُزرن۔ ونن تہ بٹھہن چھمہ اپلر
بیور گولہ کھیوان۔ ترارسے پوزان۔ مزاریَن
وُسجاپہ دِوان۔ بچارِی دہشتہ ڈد لگھ! ووف
آیہ پوُر وشوا کنڈ نہ تہ ژھکھ ونان ژھوپہ کرِو؟

مسنجر۔ ہتے گہ پالہ ژھکھ دلیر! پہ چھس ازلے پیٹھک کھوتہ
ہدا۔ گام گو خام۔ اکی گولہ لسہ لار پہ چھ مند ین شام
گژھان۔ نہ ژھن نہ زآنون!

گہ پالی۔ وعہ زچھ سارِنے حال گامژ۔ خوف تہ ڈلہ چھ زندگی

ہُنْدانگ بنیوومُت - موت چھُ پئدٕس تل - وچھ کیا؟

منسٹر - کیا؟

گگہ پاٗل - مرُن چھُ راوان - ہوٗت مرُن چھُ گومُت وقتس -

منسٹر - وہی! کوٗت چھہ اسی ژالان! وچھہ اسی کیا کرو - کیا کرو - ؟

گگہ پاٗل - سالی کاٗم چھہ پاٗتھر گنڈ تھۄہ پٔرو تھہ ہاوی.

منسٹر - (اسان) پٔرو تھہ! ---- کمن؟

گگہ پاٗل - یمن - تمن - ہمُن - نۄہ من - بییہ کمن؟

منسٹر - چھونہ وُچھُن اوسُ ارُت اما لُچھ جوانن بُن خوف وُ تھہ دٕ ہشتھ
گرد نیتر یٔڈ روزن گرِ راچھر - شرٕ کرن کنٹرول تہٕ سون
پاٗتھر گژھ وُچھر؟

گگہ پاٗل - سون پاٗتھر وُچھین لیسِ - عاقل تہٕ گاہی یمن امنٔز اندرم
انسان انسان وُنہ زنٔدٔ چھُ بییہ گژھ؟

منسٹر - تہٕ کراد شورُد - (تمبگناوِ ہدوان ژکرِ) خوف زٕ دٕشہ ہلو!
گاٹلیو! چھو سالوزان - کنہٕ کتھہ ننان - تراس کھوان
کھوان گییہ وہی ژنزوری - پانٔشروری -

گگہ پاٗل - اُنُن - تفریح - کیوٗن محفلہ - تشُرن - ماٗلن اکر ژھُن
تہٕ جشنہٕ گنڈن چھُ سانہٕ زندگی ہند اثر ہیوٗن انگ
ڈلیو - ڈیتو اسہٕ ستی جشنہٕ گنڈو - زندگی کاٗم چھو!!

منتجر۔ لٔرِٹ نٔڈ دِتھا ییہ رنگن اندر لسنچ تہٕ اسہٕ پٔنچ کھاہ کرو۔

گگہٕ پأٹی۔ یٔمہٕ چِھ کرو۔ ٹکہٕ بأتھاہ گیوٗ۔ روف کرو۔

منتجر۔ لٔرِٹ نٔڈ دِتھ) ٹکہٕ پأٹھر گِندو۔ پٔکو اسہٕ سیتہٕ۔ رٔمس۔

گگہٕ پأٹی۔ ییہ چاےٚ شیر ژھ۔

منتجر۔ نوٚوِ نغمہٕ گیوٗ۔

گگہٕ پأٹی۔ نوٚوِ ساز شیرو۔ دورِ دورِ کو۔ شرکتہٕ داکھو گیوٗ

(دوہ شوےٚ نٔژان)

دوہ شوےٚ۔ نوٚوِ نغمہٕ گیوٗ۔ نوٚوِ ساز شیرو

نوٚوِ نغمہٕ گیوٗ۔ نوٚوِ ساز شیرو

دوٗرِ گژھان کستام سِندہٕ پکہٕ پٔنچ آواز۔

پکہٕ وٕنٔل پیپکس ہیٹھ ۲-۳۔ ہیٹھ اژان

یوٚتہٕ آواز کڈان۔

آواز۔ ہے کس ساچھپوٗہ؟

گگہٕ پأٹی۔ گٔگہٕ پأٹی چھیس۔ آییہٕ تیاأٹی! دوہ کٔہ کڈنا وتھس اکس

ساچھپوٗہ؟"

پلہ وتھل (اژان)۔ ہے نیرو گرہ والیس! تٔہہ کوٚت پورِ دژا انتو؟

منتجر۔ او! پلہ وتھل چھکھ!! اسہٕ چھہٕ مأگی وٕزنا دوٗن۔ زادہٕ

دوٗرِ چھینہٕ گژھن۔

پلہٕ وٕنہٕ ول - پیتہٕ؟

گوٗپال - تیتہٕ کیاہ! ژٕ چھےٚ نیوٗز تھیتا؟

پلہٕ وٕنہٕ ول - کیاہ؟

گوٗپال - اسہِ چھےٚ پاتھر گنڈان - تکہٕ پاتھر

پلہٕ وٕنہٕ ول - پُلس دِتہٕ گۄہ مار کرناوان - نیرو گرٕ کُن؟ بیہودٕ اکِس
پر ترو پرتھ!

گوٗپال - کیاہ ژٕ؟

پلہٕ وٕنہٕ ول - نوم چھناہ بندوقی پھیران - نقاب پوش -

منظرہ - ہو - ہو - ہو - نقاب پوش - مدہوش - موتن
چھنکھ دِتمٕت جوش - دِتہٕ چھکھ ژھمبر - شکلہِ خرگوش -

پلہٕ وٕنہٕ ول - تہٕ منظری ماکر! نیرِ گرٕ کُن - خبر کُس کیاہ کرِ آسہِ زاگہِ
بہتھ -

منظرہ - کیاہ ژٕ - کرفیو چھا؟

پلہٕ وٕنہٕ ول - کرفیو چھےٚ - رٕژتہٕ تہٕ گلو تہٕ چھنا تران سے وایہِ -
بہٕ نے ہتہٕ ژاٚ نہ ہوو وٕنی کرہ ہوو تھیپ

منظرہ - تھپ! وائے!! تھپ چھم جگرس - نالس - پھیرتس
تہٕ پیتھ دِلس! ژٕ ورلی چھ گومت گران دم!

پلہٕ وٕنہٕ ول - رژھ بہٕ سان) ژٕ چھےٚ وفہٕ تہٕ تاگرٕ گژھن -

گٔو پالہ ۔ اَسہ چھےٚ گژھن تراوِتھ دٔرامتی کأہنہ گنڈُل کرنہٕ ۔
پَلہ وقٕل ۔ وَنان کأرکل ۔ زوٗس پننہٕ تیا گنڈان ۔
مسخرٕ ۔ از ماتوبہٕ اَسہ کأنسہ ہُند ۔ ژہٕ چھکھ روزنس درامت گژھو
دِرٚونتہ ۔ گژھو ۔
گٔو پالہ ۔ ولہ ہوسے گیوٗ ہُری ہن ؟
مسخرٕ ۔ واہ ! کیا گیٖیہ لکھ ؟ واہ !!
مسخرٕ تمکنا روا یالی تہٕ گٔوپالہ ڈالہ ماران ۔
مسخرٕ ۔ پَلہ چھےٚ روٗزنس دٔرامتے
گٔو پالہ ۔ شروٗعکن اندری ترامتے
مسخرٕ ۔ پانڈُ پورکوٗ چھم آمتے
گٔو پالہ ۔ پَلہ چھےٚ روٗزنس دٔرامتے رسو چھےٚ ڈرِل کران)
اٹینشن ۔ کوئیک مارچ ۔ لیفٹ رائیٹ ۔ لیفٹ رائیٹ
تم
مسخرٕ ۔ وقتک گوٗ لٹہ دارے
گٔو پالہ ۔ (مایوٗس) زانہٕ دے کُس روزِ یتہٕ وارے ۔
مسخرٕ ۔ یِن جان خدا یہٕ سیتی روٗزنہٕ متے
گٔو پالہ ۔ پَلہ چھےٚ روٗزنس دٔرامتے ۔
(رسو چھےٚ ونتہٕ لاٹھی چارج کرِتھ ادا کاری کران)

چارٹ - چارج - ہیچھ - ہیچھ - ہیچھ - ہیچھ - ٹاپ -
پلہٕ ووُل رٕژھ سان ونان تہٕ پیتہٕ نیران - پانے کنہٕ واو
پانس دگہٕ ماریتھ کیاہ یہ منجرٕ چھینہٕ وسان نکھہ -
منجرہ - ژیانہٕ پیٹھ بوزتہ کھاہ واوتے -
گگہ پاٹھ - چھس - کلاشنکوف منز چھاوتے -
منجرہ نکھہٕ پیٹھہٕ لوتہٕ چھینہٕ آمتے -
دوہ شوسے - پلہٕ چھُ رٕوندس دراہتے - شروکینہ اندریٖ ژماہتے -
گگہ پاٹھ - ہا - ہا - ہا منجراہ ! پلہٕ ژلہٕ رٕوِتھن ؟
منجرہ - زِددان ژلہٕ رٕوہ - ہانہٕ - ہسراکی ہسر چھُ یمین منجر
پانتھ ؟ کُس ہسر نہٕ چھینہٕ - تہٕ گنڈن مانہٕ مالہ اتہ
کانسہ منگس نہٕ مانگے نہٕ بخشش - کانہہ اکھ چھینہٕ لوزان
کانہہ اکھ چھینہٕ ستان زِ اسی کیا چھ کھیوان چیوان
زِندٕ کتھ کینہٕ چھ - ژن چھُ سارے گامس تہٕ شمارس
موتھ کینہٕ پیٹھ ورمت - ولہٕ یکھ گرہ گژھو والپس !
گگہ پاٹھ - کیا زِ ؟ کھہ ژن کس چھ ؟ اسہٕ کیا چھُ جانہٕ پانہٕ رٕوِس
تی نہٕ ۔
منجرہ - لیس نہٕ لہوسے پان وق چھینہٕ جان -
گگہ پاٹھ - وقتس کیا چھُ گومت ؟

مسخرہ - ژکھ چھ ژھ وہینتھ - دم پھٹمژ گژھتھ - شروع کنِن ژامتی بندوق
تہ گولہ چھے جبرہ چلان -

گہ پآلی - ہتاہ مس - خرآہ !! ڈُنی یاہ چھِن اسہ نادان مگر
گولہِ ٹامسن چھکھ کھسو ژان -

مسخرہ - گولہ چھ چلان موت چھِ نسژان - کچھ اندہ کس پییہ کس
خبر؟ بچیاہ یا زخمی گژھ ہ؟ تتی مریا کِنہ دم دِتھ مرِ؟
کس خبر؟ کِس گرس کوسہ دگ پییہ کس خبر؟ نیلہ لی آسہ
روا تیٔلہ ہِز کہ پآد گرن اندرے کرن قیام
کِنہ نہ؟!

گہ پآلی - یہ چھس نہ کھونژن - مرنہ چھ مرتے جشنہ گِیداتی لوبہ
مروا سان اسانے کو نہ مرو -

مسخرہ - مرحبا! ژہ چھکھ نِڈر - مگر یہ دوے موکھ تیٔلہ -

گہ پآلی کیا چھکھ دنان؟ ہنے کیا سُبد - یہ ہے وارتہ کاپ چھس -

مسخرہ ژمبکنہ زوایان تہ گیوان - گہ پآلی
چھس ڈالہ ماران -

مسخرہ - گہ پآلی چھم وار تہ کارو ہے - یہ ٹنڈلہ کوڑکھ پیٹر پارو ہے
گِندتس دز و کتی لارو ہے - گہ پآلی چھم - وار تہ - کارو ہے
گہ پآلی اسان - نیلہ نمژہان -

مسخرہ- سوٗ رٕنیہ کھوٚت زٕنگارو ہے لگاون دِتھ ہتہٕ یارو ہے
جشنس گوٚتکیہٕ تارو ہے - گوٚ پاگل- جِھم - واپتہٕ- کارو ہے -
روٗنہٕ وان) مسخرو! ماتراوٗ اٙشِی کھارو ہے (اوشِ چھکان لوٗکھن)

گوٚ پاگل- (اسان) ہی - ہی - ہی - اپنز-
(پِلس پرد کٕرِ مان کراس فائرنگ ہٕنز آواز)

مسخرہ- (ٲرِ ہِتھ) بوز! گوٗبن ہٕنز آواز - ٹرٕ- ٹرارے -
گوٚ پاگل- (ٹھوٗلِتھ سان) کراس فائرنگ گیہٕ شوٗر وٗٹھ- بٕہ کیا اند
مسخرہ- یکمہ گرٕ ڈن نو ہرا دِتھ- پان زٕ ہرا دِتھ- زندٕ رٕدٕ پتھ دوٗنیہ
تل بیہ کھنڈ-

ژُو شوٗرے تی کران - الگ الگ ڈُکھن پھٹھ اونگیج
تھاو دِتھ خاموشی روزنچہ ہُدا رٕبہ ہنتز- بُزنز
کھنڈ کٕرِ میتو فائرنگ سوٗ کلان -

مسخرہ- سوٗ تیہ - بُزنز کھنڈ ڈراگھ -خبر کیا سبہ خبر کیہ ازجان گوٗمت -
تنگیہ نہٕ منگھ-

گوٚ پاگل- یکمہ پاٙنس - دلہٕ کرآلو گندن گرٕہن! دِیکھ کانہہ پاگل چاپرٕ-
مسخرہ- (اٙرِ نٕزٕ دِتھ) ہے پانڈٕ بوٗر کیو گندن گرٕ یو! بوٗزو
مگہ مسخرٕنی آلو؟

گوٚ پاگل- (اسان) مگہ! مسخرٕ! مقبوٗل مسخرہ وٕنِس چِھیہ
شرم یوان -

مسخرہ۔ یہٕیٹے ونن گییٔہ وقتس! مگر دِلاؤ سکول گُن تہٕ ماد پھوس مقبوٗل۔

گوپال۔ تہٕ تی کوٗرٕ سارٕوے قبوٗل۔ تی کرٕ سارٕوے قبوٗل۔

مسخرہ۔ ہئے مگر ہے سکوٗل آسیہے وُچھنت مسخرہ کتہٕ بنہٕ ہا۔ آسہا کانہہ مقبوٗل صاحب افسر۔ لیکھہ ہا لیٹر۔ واہراد ہا یوٗرٕ دفتر۔

گوپال۔ راسان وُچھ اوٗرٕ چھی پکان۔ نگارہٕ ہتھ۔ ڈلجہٕ ہتھ۔ سورنی ہتھ چاکی انجیٖر۔

مسخرہ۔ کم۔ کم۔ چھ پکان؟

گوپال۔ چاکی گنڈن گرٕی۔ گنڈن پاچھ۔

— سازندرٕ اژان

مسخرہ۔ خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ یانٛڈٕ پاٹھیرٕ کین فنکارن خوش آمدید۔

اکھ فنکار۔ ہتھ کو وقتس منز کس کتھ خوش آمدید کران۔

گوپال۔ توہیہ فنکارن! اداکارن!! سازندرن!!! پاتھر گرین۔

بیاکھ فنکار۔ از کالکی پاتھر گرٕی چھ نقاب پوش بنتھ لۄ مان۔ ماران۔ گیہہٕ مار کران۔ دہشت زد کران۔ نتہٕ بندوقہٕ نلہٕ ہنٛد خوف دِتھ روپیہ وگراوان۔ سوٗن

زیوٕر لوٗٹان عصمت دری کران —— تہٕ آسی چھینہٕ تم
اکھ فنکار۔ اسی لوٗکن ہنٛدی پٕزی فنکار یا تہٕ نقال اداکار
پننیٚ کتھہٕ سنزٕ چ وتھاہ بدٕ کڈان آسی ساد
فنکار۔ یا تہٕ نقال اداکار۔
مسخرہ۔ ژھوپہ! ژھوپہ!! ژھوپہ!!! اکھ وہے تہٕ سوپنہٕ نٔس
گوہ پالی۔ ژھوپہ کیازِ۔ وائیو ساز وائیو!! ڈلو پتھر گنڈو۔
اکھ فنکار۔ کُس پتھر؟
گوہ پالی۔ پتھر گژھہِ گنڈُن یُس پننہٕ وتیچ عقاسی کرِ،
مسخرہ۔ یُس نہٕ تھہ ہاوِ۔ منزل ید کڈ۔
گوہ پالی۔ تکیازِ! ازکل چھےٚ زندگی فکران۔ اندیشن۔ ولولن
۔ ننہ کھن۔ دادین۔ غم فن تراسن۔ ناشن تہٕ فاشن ہنٛز
داستان بنیامِژ۔ کانٛسہ نہٕ پتاہ ژھہ کتھ وتہٕ
پیوٚد چھہ۔ کُس منزل پرآد یہاز اسے تفریح۔
اَسِن تہٕ گنڈُن ژھوپہ گیومُت۔
مسخرہ۔ یُس قوم اسان چھہ یُسہ چھہ سونچان۔ یُس قوم سونچان
چھہ تُسہ چھہ دانشور پاد کران۔ یُس قوم دانشور چھہ پادہ
کران سُہ چھہ ترقی لبان۔ عالمس منٛز تھوٚد مقام
لبان۔ نتہٕ ——

گوپال - نتہ کیاہ ——

مسخرہ - نتہ جنگلی آدمن ہُنددِ نکی پہ شر -

گوپال - اکھ اَکِس کرتل دایان - لۄدمت لۄہان !

مسخرہ - کولہ ہُبزر گژھان !

گوپال - ہزارن ہُندی سرحد عیدٕ راوان -

مسخرہ - یمہ تن ہُند بیخول وان .

گوپال - پننہ شناخت راوراوان .

مسخرہ یِتھ انسان گیوس - نشرنس نہ فنس مانزٕ نہ -

گوپال - سہ یوٗزی تۄن دینہ وِہ قسمت لٹہ رۄس ہۄن .

مسخرہ - ہمانزا گنددٕ اَسہ پاتھر

گوپال - کتھ پاتھر

مسخرہ - شا — شا —— شاہ پاتھر !!!

باقی فنکار - اَسہ چھہ تیار — تیار —— اَسہ چھہ تیار -

گوپال - (رہیوان نیرن) بہ بدلادٕ رکھ - توہہ گژھ انتظار (نیران)

مسخرہ - (رٹہ ندِ وان) واہ واہ !! بدلاوِ ورہ سے تہ رکھ !

بیاکھ فنکار - سوہیرا ودِ تو ہہ کرسی نہ ڈکھ .

باقی فنکار - اَسہ چھہ تیار -

پاپوش ساکھ۔ کیپرٹاڈر شانن پیٹھ تھاوِتھ
کرِدار اتران۔ سازندر وایان "کورٕ"۔
یِم سٲری اکس ڈایرس منٛز کھٔڑ کران.
یتھس کالس کرِدار لوکن کُن مُنھ
کٔرِتھ گژھان۔ یتھس کالس چھُ اکھ پردٕ دسٔتھی
دون حصن منٛز کران۔ پردس پتھ
کِنی چھُ دوٚیِم منظر ہچاونہٕ یوان۔
کرِدار۔ بُزرگو مہربانو! دُچیان چھو کاتیاہ یوان چھ انہٕ کل
ازیان گژھان۔ کم اکھ نشٕ دُن چھُ تمس ماجہِ نِشہِ
جُدا گژھان۔ دوہ راتس چھِ اخبارن ہنٛزن سرخین
منٛز موت ہند ذِکر گژھان۔ ییہٕ موٗدی یِتھی
پتہٕ موٗدی یِتھی۔ اڈٕ گیہ پالن ڈلہٕ۔ اڈٕ نی شینہٕ
ہتھیو پانس ستی۔ اڈٕ لگُن چھین اڈٕ لگی حچارن۔
اڈٕ زٕلی بینڈ پرن۔ جائے۔ جائیداد تراوِتھ
پالہٕ الور زو بچاونہٕ۔ اڈٕ زاٚلی تمہ پہ کرالہٕ بتہٕ
اڈٕ بچھو سر فونہٕ پچھو۔ عالم۔ فن تہٕ سٔتہ کار۔ ڈاکٹر۔
فنکار۔ دانشور چھِ یوان مارنہٕ۔ تہٕ یتھ قومس کیا
بنہٕ؟ زٕ دہ پاری چھِ ماتم داری۔ کس کس کرو ماتم!

یمیہ ما آو سۄے وقتھ یلہ اقلیت ژ‌ٕجے کشیرٕ نیبرٕ تہٕ دراگن تہٕ پھاگن ژاجی کشیر۔ گۄڈٕ یلہ شاہ رگہ ییمہ کتھچھ دِنہٕ تہٕ جایز کرِ منمأنی۔ تِکہٕ ژلِن نہٕ پرِ ملکن زٕ جان تہٕ نیرکتھ بچاونہٕ تہٕ ادٕ کیا کرن۔ اسی ——— اسی ——— اسی گیندان تمیہ وقتک پأٹھۍ ——— شاہ پأٹھۍ۔ ماگٕ اوس بنان سُلطانہٕ کشیر۔ گوٕ پألی آس لاگان بیگم۔ اکھ فنکار اوس بنان وزیرِ کامگار تہٕ بیاکھ فنکار روزِ پرٕ نامدار۔ اسی گیندٕ سۄے پأٹھۍ۔ وُچھو یمہِ پردٕ پتھ کُن وُچھو۔

سٔے تہٕ ساز ندِر نیران "وادس" پتھ۔
پرد ہیتھ نِرِ نیران۔ گاش سیوان منترس پیٹھ۔ چارپایہ پیٹھ آسان سلطان بیمار۔ تس نکھہٕ بیگم بییہ طرفہٕ شاہی حکیم۔ محل خانکی ملازمِ الم تہٕ جنبٕہ ہیتھ۔

سُلطان۔ وائے! یہ دگ!! یہ دگ نزاونہٕ ہیٚے نٕ ند! بیگم! میانہٕ مریخ تیأری کرِ ہیتھن رٕوگ چُھ بے علاج۔ یہ شاہی حکیم تہٕ گوٕ ناکام۔

شاہی حکیم۔ بادشاہم! کانہہ حکیم چُھنہٕ بیمارس علاج کرِتھ منترپنہٕ

ناکامی مانان تس چھُ دوا۔ مہلہم۔ شیرن تہٕ شربتس پتھ لگتھ
کبر پسہ آسان تہٕ شفا ــــ

سلطان۔ گژھہ دوا۔ دفا۔ چانٮ۪ تدبیر تہٕ علاج چھ بے اثر
کُس شفا کرِ چانیو شیرو تہٕ شربتو؟ بیگم! بوزٕ
بکمیانہ ہیاین نوسوٗرن ہنٛد علاج ذرا دینہٕ یمن
شاہی حکیمن تہٕ پتہ مین شین رہین تہٕ دوہ
کتہٕ نیر۔ کتہٕ نیر؟

شاہی حکیم پتھ ژلان

بیگم۔ بادشاہم! آش تھاوو۔ دیترنس نیر گاہ تہٕ گاہ۔ ژاگ
کار۔ کتھ بناوتہ۔ حکیم یاو دیدیُس تھنٛد علاج کرٕ۔

سلطان۔ وائے! پروردِگارِ!! یانہٕ تھتھہ نتہٕ ژٕ لیہٕ رودیہٕ
دگ۔

بیگم۔ بادشاہ! مشیدن منز چھ لوان دُعا بییہ مجلسہ کرِتہٕ
تہنز صحت یٲیی تہٕ آسے چھُ لوان گاچھنہٕ

سلطان۔ تہٕ مندرن۔ تیرتھن تہٕ استھانن منز؟

بیگم۔ بادشاہم! ہیانی بدقسمتی! تم چھ خالی۔ یتہٕ چھ ژلی منز
نہٕ چھُ گنٹاین ہنٛد ٹنٹنی نہٕ شینکہ شبد۔ تہٕ ہو ہسنا
منز ہمہ وُچھ مشک!۔

سُلطان - زِ بیتھی کوشش کران) یتھِس ژھۄرِس منٛز کیٛتہٕ آسہ
کاتہہ وُیدہ تہٕ حکیم - کیٛتہٕ آسن مران بے پٲر ج - دوا دادِ
شر بتھ دادِ - افسوس ! یہِ چھِ میٲنِس ٲدِ سٕتھ کرُن -
تس ہیہِ نہٕ پرٛتھ اصلاح کار ! ونیٚکس میٲنہِ ماجہ
زِ ریتھ گژھہِ ہیٚتی مٲنسن لیہ دوے دین درم
ہوٚن ہیوٚن تہٕ آسن - سُلطانی پرٲدِ تھ تہٕ ہتوک
نہ اسہِ وُنہ حیٚنیا کم گژھتھ - اسہ بدلاوِ کہ تہٕ پرانہِ
ناقص حُکم تہٕ قانوٗن - کر ہیٚکہ حکیم ! ونٛنے دگ !!

بیگم -: مہہ سپدِ وصحت یاب تہٕ بدلاوِ تمہ نۆو حُکم - امن
شانتی تہٕ سرو جُرک دورِ گژھہِ ہیہ پھیرمن - مےٚ چھےٚ

سُلطان - کیا.

بیگم. مےٚ چھےٚ سارِے مُلکس تہٕ ہیرو بار پارے دِتھ اعلانہ
کرنُ مُت -

سُلطان- کرِژھ پارے - کُس اعلانہٕ ؟
بجلی ژھیوان تمن ہیٹھ تہٕ ہیوان سپارٹ
لائٹ برونٛہہ سیٚتہ ڈ نٛدس - سمزرہ اران
پاریہ وزول بنٛتھ - ژادرن تل کھوٗژِ رہتہ
کنٛہ تفرتس نکھہ حاران چشمو چھپان تہٕ

بوزان - تِم اَچھو اَچھو حاَرا نگی ہٕنز یادہ کران ۔

مسخرٕ - ہے شملا پکبو تہٕ گاٹہ کیو لوٗکو! ترٲنیو تہٕ اتھٕ اینو!!
گاٹیو تہٕ کو تماشہ تھو!!! اندرٕ کُن ژٕلو ہتو ہٹو تہٕ مسلمانو!
ہتاہ دِیان نٕتھ لوٗزٕو - لوٗزٕو - لوٗزٕو - سون بادشاہ -
سون سُلطان کشمیر چھُ سخطاہ علیل تہٕ تسُند علاج
کُس تہٕ کاٹہ حکیم - وٕیدیا کاٹہ گاٹُل ہیکہٕ کٔرتھ
سُہ وٲتِن راژہٕ دانہٕ شاہی مجلس منٛز یِیہ دوسے کٔرتھ
سُلطان بلہٕ راوٕنس منٛز کامیاب سپدِ تس یِیہ
من پسند بیناہہ دِنہٕ - ہاے لوٗکو! لوٗزٕو - یہٕ کٔتھ
تہٕ خبر واتناوِ پرٛتھ گوٗشس - لوٗزٕو دِیہان دِتھ
لوٗزٕو - خوف و ہراس تراٚوِو یہٕ پاںٛڈے واہ لوٗزٕو -
بجلی پہلوان کھوٗژی ہتھ پیٹھ تم وَنان -

اکھ - لوٗزٕ - لوٗزٕ -
بیاکھ - وٕید - یتہٕ کتہٕ - وٕے ڈٲنگی علاج کتہٕ -
اکھ گٕس کتہٕ - یتہٕ کتہٕ - کاٹہ نہٕ - کاٹہ نہٕ -
تِم نیران کلہٕ ذیر کران -
بجلی ژھتہٕ گژھان مسخرٕ تہٕ کھوٗژی ہتی لوٗکھ
تہٕ گٔمتی منٛز - گاش پہلوان بییہ ترٛو تہمس منتظر پیٹھ!

سلطان - وائے! دگ نے اسہم اُسناہ کرہا - پننہ بد قسمتی تہ حماقتہ
بیوقوفی پیٹھ کرہا اُسناہ! اہم پیر و پار ژلی تموم منتشر
کُس وَید تہ حکیم واتہ پور -

وزیر کامگار - زیوان - (اندر اژان) بادشاہ سلامتس اُسُن
رُمہ ریشُن آسے -

سلطان - کُس چھُہ؟ وزیرِ کامگار! دگ چھُیے تُلان تیزان -

وزیر کامگار - بیگم صاحب! تِژہ گوشس - طرفاتن - گامن تہ
شہرن آیہ پارے دکھ جر کرنہ -

بیگم - تہ کُنہ چھُناہ کا تہہ حکیم - وَید - گاٹُل - کھہ نمائتھ لیس دادس
دوا کر -

سُلطان - کُنہ چھُنساہ کا تہہ! یہ گو ہتے سُلطان سُند حال ریشہ
منتر لیس نہ دوا نہ حکیم آسہ واتان تہ آسہ سیر سپوٗد
مران -

بیگم - پرورِ گار چھُہ سبب کران -

سُلطان - ریشہ منتر انتشار - گٹہ کار - مذہبی جنون تہ - مادا
ماری تہ ہاہاکار - بہ سُلطان سُند غلطھ قدم -
گاٹلی - قاصب - گیانی تہ زانن وآلی ژلی کشیر ترآوتھ
اوَرے چھُس یہ دگ لگہ وان - بیگم! یہا تے دگ!!

وزیرِ کامگار! یہ نو سوٚر چھُ بڈان - زیٹھان سالم نرِ وُچھن
پتہٕ ریٚڑِ سالم جسم تہٕ پتہٕ موت!!

بیگم - ہناہ کرٕو برداشت! امشالنس خالص شیرِ تامہ بیٚیہ -
سُلطان - تعالیٰ چھُکھ خاب ؤچھان - مےٚ چھےٚ دگ نمن نمن تلان -
وزیرِ نامدار (اندر اژان) بادشاہ سلامتس آسن آے نہٕ صحت یأبی -
بیگم - وزیرِ نامدار! کأہہ برٕ ژشیمی؟
وزیرِ نامدار - بیگم صاحب! پارے لوٚزِ تھ چھُ اکھ ییٹھ ڈیرو بلن
نزِ شہ ہمکہِ یلاج کٔرِتھ -

بیگم - پوٚز! توہہیہ! ونہٕ ووٚن تا سہ پوٚزی -
وزیرِ نامدار - بیگم صاحبا! اسہٕ بیکان - تس گژھ آیہ تہٕ بےٚ کُمری سوزنہٕ - مگر -
بیگم - کیا
وزیرِ نامدار - سہ چھُ - ییژھان بادشاہس خلوتس منٛز یلاج کرُن -
بیگم - کیا؟ - سہ نیاہ یمن شاہی محلہ نبیر -
وزیرِ نامدار - بلکل نہٕ - تس تہٕ بادشاہس ورأے گژھہِ نہٕ یلاجہ
وزیرن تہٕ بیم کأنہہ تہٕ آسُن -

بیگم - سہ آسہِ تن کأنہہ دشمن --- نہٕ --- نہٕ -
سُلطان - وأے - دگ - دگ چھم تلان - نیندرِ نہٕ لوان -
وزیرِ نامدار - سہ چھُ بے سامانہٕ تہٕ بےٚ ہتھیار بیگم صاحب -

سُلطان ۔ تس چھا خبر میانہ نوشورچ ؟
وزیرِ نامدار ۔ تس آیہ ساری شیچھ باوِنہ ۔
سُلطان ۔ اَمیوٗن وُنی وُنی ؟
بیگم ۔ بہ منگیم نہ دِمس ۔ سو نہ زیوہ رستہ کرن مالا مال
وزیرِ کامگار ۔ بیگم صاحب ۔ خدا کرِن تسند یلا چھ سیدِن سُلطانس
کشمیر صحت یاب ۔ پتہ یہ منگِہ تہ دِموس ۔
مے دِیو اجازت ۔ بہ نیرس ییتھہ ۔ نیران ۔
سُلطان ۔ تسندِس لورِ واتمس تام روزاہ بہ زندہ !!!
بیگم ۔ شیر تاج ! صبرس ہیو کام ۔
سُلطان ۔ رہے چھم تیلان ۔ بے قرار کران ۔ کتھ تاہ صبر کرہ ۔
شہ ویز آسیاہ راتن وول کینہ ٹھگہ نیہ یلہ ۔
وزیرِ نامدار ۔ بادشاہم ! یلہ لور واتہ ۔ ساری پرژھہ گار کروس ۔
بیگم ۔ وقتہ ہیو تن شام واتن ۔ تارن ہیندی زانگہ زالناوِد ۔
وزیرِ نامدار ۔ وُنی گژھہ سوری محل خانہ روشن ۔
شہ چھہ ژیر وایان یہ ژوٗر زٹی چھ لوکچہ
مثالہ ہیتھہ ژوٗن کوٗن روزان ۔ اکھ
مثالی چھ ژیرتہ طرفہ پھیران ۔ پھیران
پیتہ نیران ۔

سُلطان ۔ وۄلے ۔ لیٚبیرٕن دِتُس چھیٚم کانٛہہ ۔ کرٕواتہٕ سۄ بٔڑ دید
یوٚر ۔ شام ہیوٚتن ڈلُن ۔

بیگم ۔ تکیہ کتھاو ڈۄکھ؟

سُلطان ۔ سُلطان شُنٛد ڈۄکھ گوٚو ریشہ منٛز اُمن ۔ سۄ کتھ تہٕ
شانتی ۔ سۄ ڈۄکھ چھُ تٔر دلمت نیر تھ ۔ خوف ۔
مار مارے تہٕ ہاہاکار چھُ پتھ کھاتن

بیگم ۔ صحت یاب سپدو تہٕ بدامنی تہٕ بد انتظامی گژھ دور ۔ ہمے
چھُ پاسان گُتا آو لوٚر

سُلطان ۔ کُس چھُ؟ ییٚنہٕ کانٛہہ دُشمن آسہ پیوٚر لاگتھ

وزیر تا ہمدار یکہ گژھان ہیٚر نیبر
رٔٹھ خاموشی تہٕ تشویش ۔

بیگم ۔ دۄ شوے وزیر! ـــ تہٕ ـــ تہٕ ۔

سُلطان ۔ بیہ کُس؟

بیگم ۔ بییہ چھُ منٛتل لاگتھ ۔ ہوٚل گنڈِتھ ۔ دیٚش دار ڈوٚر
دستار کٔٹھ ۔ یہوٚے آسہ حکیم ۔

دۄ شوے وزیر مہمان ہیٚتھ سلطانس
نکھہ وانان ۔

زٕ وزیر ۔ بادشاہ سلامتس آسُن آسے ۔

بٹلہ - زکتھہ اچھا کرن رازر ریشس راچھی!
سلطان - کیا وقہ تھتھہ؟ رازر ریوشں!! کاش سلطان آسیے ریوشں
آسان

بٹلہ - رازن! ڈنو کیا تکلیف چھو - بستر بر کس کتھہ حبس - تیتھہ
چھو دود - تھو سارتی کڑو تا نہیر نیر چک تکلیف بے ادبی
معاف -

بیگم - بادشاہ سلامت سیدبہ صحت یاب -
بٹلہ - مئے دیلو دیکھنہ - بادشاہ ہم تھمیو ڈرن لتھو د -
سلطان - کتھہ کتھہ تلو ڈرن لتھو د - بدانتظامی - انتشار - مذہبی جنونس
کینہ تیالیس ناسورس -

بٹلہ - دو دو حبیو! بیگم صاحب!! تھو تہ نیرو نا ہناہ پتھ ہین -
ہوز رگن تا متھہ - پہ - پہ گاش ابہ نادی نہ ہناہ برقتھہ
پاہین - او - لوئت جھا پہ پہا لیومت - تھلام پچھو
ترلہ نہ پہ دود - بیپارک جھا لگان -
تہ چھو سلطان بستر بر تھو ڈتلان -
تنتھہ زنتہ چھو زخمو سیتی ماچھو گن بیھومت

سلطان - اوہ - وائے
بٹلہ - یہ چھو زخمن ہتدر ماتھو گن - بیپارک بیپارک

سُلطان - اوہ - اوہ - اُی - اتھہ رٹھ پتھ -

بٹہ - یِتھ بٹہ سِنٛز تھمبہ !

سُلطان - ہتاہ سۆنٛ تھپھ ربے تیلان - اتھہ رٹھ پتھ - اوہ -

بٹہ - بیتہ پیتھہ کارس منٛز اتھہ تراؤ تہ تام رٹہ بہ پتھ تہ تام

تہ گاہ اندر واتناوِ - یہ تُہ شُور ژلہ راوِن یہ تہ تہٕ

سیدِ صحت یاب - اما پوٗز -

سلطان - کیاہ -

بٹہ - مےٚ یِمہ وِلِت کھٕن - یوٗنی ژھار نہ

سُلطان - تورِ کر یکھ ؟

بٹہ - اکہ دۄہ یژ - آٹھ پہر لگن - بوٗنی ژھارتی - گنٛڈ - یہ ڈنگ

کھنڈ ژلہ دگ - زخمن دوا پھکھ تراؤ کتھ یُہ منٛزس کھنڈس

دۄ کتھہِ دگ تہ اتھ یمہ زخمن تریٚن ہفتن منٛز مگر -

بیگم لیوان یکہ

بیگم - بے خوف ڈُنیو - تُہی کیا چھیو ہیرٛان وُنی -

بٹہ - بادشاہ یلہ راؤنی گیہ میانی کام — مگر -

سُلطان - مگر کیاہ ؟ وَنان کونہ چھکھ ؟

بٹہ - یہ یہ منگوِ - تہ دِیوِ بیتہ ؟

بیگم - سون زیور منگکھ تہ دِموٚے ! زمین زر اکتھ منگکھ

تتہ دِمیوے - محل ہکانہ - گُری کِیُن منگکھ تتہ دِموے -

سلطان - بیہ دوے مرازُک یا کمرازُک راج منگکھ تتہ دِموے
مگر دگ ژیہ راد -

وزیرِ نامدار نہ کامگار! ژان اندر ژم دوچھانہ
اکھ آکِس کُن -

بٹہ - راز کُن یلہ دود دگ چھ آسان تیٗلہ چھکھ خالص دود
ژلہِ چھ کل تہ یلہ دود چھُکھ ژلان مدچھُکھ لگان -
پننیر قولہ تہ بیقرارِ چھ ڈلان -

سُلطان - بہ ڈلہ نہ پننہِ قولہ - ہرگز نہ -

بیگم - وزیرِ کامگار - وزیرِ نامدار!! تُہی دوشوے بروٚنہہ
کنہ چھ سلطانِ کشمیر تہ اَسہ وعدٕ کران زِ یہ کینہہ اسہ
بہ بٹہ حکیم سلطانن تُسند صحتیابی پیتہ منگہ تہ دِموس
اَسی مگر سُلطان مکمل پاٹھۍ صحت مند بناوِتھ چھ اَسی سنز کام

سلطان - بہ چھُس وعدٕ دوان - بیقرار کران - اے حکیم! ژہ چھے
کیا چھے ناو؟

بٹہ - بادشاہم ناو چھُم —— شری بٹ!

سُلطان - شری بٹ! پُرجلال بٹہ چھُکھ! کام کیا چھُکھ کران؟

بٹہ - راژن! حکیم اوسُس! وِید! غریبن غریبا تن ہنز اوسُس

خدمتگاران پننس درمس بیٹھ چھس - پردرمس گژھہ نہ وُش -
اَفے سۅرُ سے تہ اَتھ پٹھ چھس ون ژٕ ظلمت - از چھس بے
وصیلہ - کٲھن ژٕ رِپن کرُم گُریہن تہ ڈوٗرٕ نگران ہنز خدمت -

سُلطان - پژھ ہہ کتہ اوسکھ نو زان -

بیٹھ - تہنز راز جانہ منز بیہ کتہ - وان اوسُم - گۄ بار اوسُم
سۅرُ سے روٗدُم انز اُگری منز - ژٕ لہ لارِ منز -

سُلطان - پروردگار ! دگ !! سینہ دگ دم تیلان - کرِن
یلاج شروع شربت -

وزیرِ کامگار - یہ دوسے سُلطانِ کشیرُ شُند دودرٕ بی نہ سزا چھیہ
خبر کیا آسی ؟

وزیرِ نامدار - موت - موت - گردن ہموٗ ئے -

بیٹھ - ردہ شوقی نتظر کران) تلوارِ تہ کرتل دارِ تل تہ گژھہ رُت
کاشھن - زان تہ تجربہ ستی چھُ دود ونہ لوان گڑ نہ
نہ کہِ خطرہ ستی - دٲدس دوا کرُن چھنے حکیم سنز کام
تہ شفا چھُ دسے کران - سُلطانِ کشیرُ ! دِیوٚ کھ سے
ستی زٕ گُری سوار یہ نیریمی دم مثالہِ ہتھ ون -
یوتُ ژھارِتھ دوا بنا وتھ داتہ پگاہ شامن تام شاہی
محل تہ کرِ تہنز یلاج شُروع - تہ تام گژھہ خالص

دٲن شہر چھوٚن دِیُو اِجازَتھ؟ نَگِتھ اَنہا کرِکَتھ نوٚو لِپہٕ ژٕلہٕ!!

سُلطان - دوٚہ یوٚد زیٛرہٕ منز گژھِ ہوا کھ شرِ ہٕٹس ستی پانہٕ نیرو -
نعہ شوٚسے وزیر تہٕ بٹہٕ نیران -

بیگم ! پٔچھتھ یاسوِ سے حکیم !!

بیگم - یاسان چھُم - اُمی کوٚ ژٕ ونہٕ دوٚد - لہٰذا ہیکہٕ دوا تہٕ ہسی
دِتھ - وُنی لیگاہ - اَتھ نَنہٕ امیو ستنہٕ قابلیت - یتھ کھنہٕ
چھہٕ یاسان باعیاد تھ - گاٹل تہٕ تجربہٕ کار -

بجلی ژھوان - منظر بدلان -

منزِ م پیوٚد ہتھ تہٕ قدہٕ نیوان منظر
کھصان تہٕ سنگ بدلاوان تھ
پتھی کنہٕ - بروٚنہہ سنجہ کنی اَکھ
اوٚن اَڈان شرکھ گیوان گیوان -
ژاد روٗلیو ڈُلی کینہہ کھوژی ہتی
لوکھ زنتہٕ تہٕ ژٕڈری شرکھ
بوزان - اَمی ستنہٕ آوازہٕ منز
چھیٚ درسہٕ بٹھاہ درد -

اوٚن - میٖتھِ دِس دراو تہٕ دٲدِس سکرینے
سکرینے کرکھ تہٕ مرکھ نہٕ ژراتسا

سو کنہِ تراوِتھ کرکھ اکرے

ڈکرے گژھ مکر تہ ملکھ نہ ذات

شوبہ ڈلنا بالہ یاپان رسہ رسہ تہ کرے

مکرے کورتھ تہ اُبرکھ نہ ذات

لُوکو منز اکھ - ہے - ہے - ہے! یہ گمرستند واکھ ڈیکھ گیوان

اوّن - گمرستند چھ للہ ماجہ تہ شاہ رِیشنیو واکھ تہ شرک

چھس گیوان -

لُوکو منز بیاکھ - بوزن دِل چھ ذرنیتھ پوان -

اوّن - ہے ہانگ نار زن وُزن

گمند وُزن دُنی دُنی گتھ

سو زن اِنشانہِ تے لوُزن

کتھ زن بوزن نہ دماہہ گتھ

اکھ - شمند ریشن کتھ ازکل؟

اوّن - یتھی مِیہ رتہ اوس وزیہ گاہے -

بیاکھ - تمہ ستند سادر دار شرکھا لیزتا وتہ -

اوّن - (گیوان) - کیا کرکرس تہ دکیہ لاگس

ستنگہ ہانگر آبکہم لیزرا تو

تڑاکر نیوم پتھ لیکس پرآئس

وتھ راوٕ انس ژٕرِن تہٕ مینا نہٕ پالنو۔
ہنگرٕ وٕتھ نزٕ ریر نگہ شوپہ ڈونس۔ کُن کیا لیکھتھ گوٚ پانہٕ مہر پانہٕ
کرٕ ننگرِ تتھ منذکر مینے ونتھ ہ تس۔ وتھ راوٕ انس ژرِن تۆ مینا نہٕ پانہٕ
اوٚن کران ژھوپہ تہٕ لور ڈکھران ہیوان
نیرُن بیہہ اند۔ بیا کھ زٕ دٕن چھُس ژرِ دعان۔
ترہم۔ ولہٕ ہیتوان گرٕ ہے۔ کوژ کھیکھ تٔتی۔ خبر کال چھُپیا کھوٚمت
اوٚن۔ گیوان۔ کھمہ کھمہ کران یڈٕ مو آلی۔
ہے زوٕ لیوٚتے کھیتہ۔
کاکُ کھیوٚمُت گرٕ ہی نمایے۔ ہے زوٕ پالس پیتہ۔
ترہم۔ رگیوان) سوٚن گرٕ چھُے اند مآدانس
توٚت سیتی گو، نشرھ لگہ نتہ
تتہِ بیترُن کُنی ہی جالس۔ ہے زوٕ پالس پیتہ
تہٕ چیرُ گیوان گیوان اُنس کتھ کرٕ تتھ
بیس اندس کُن تارلان۔ باقی جارلان
چشمودُٹھان تہٕ کھوٚژمتی ہوف اندکُن
روزلان تمبکناعرٕ وایان مسخرہ۔ پادے
ونان اژلان۔
مسخرہ۔ یوٚزرِ۔ یوٚزرِ۔ شہرِ گامکیو لوکو! خوشی تہٕ شادمانی۔

ہنٛزٕ خبر لیوٗزٕو ساَنۍ بادشاہ! سُلطان کشمیر سپد صحت یاب۔
پہانہ اکھٕ ژھو بیپہ نپن گرٕن چراغان۔ ژاٗنگۍ زاٗلیو۔ ژاٗنگۍ
دٕپ مالہٕ۔ ازٕ شامن سپد محل خانس منٛز شاہی جشن۔
جشن بیپہ حکیم شری ٹینس اعزازس منٛز کرنہ۔ شری بٹ چھُ
سہ بٹہٕ حکیم یمو بادشاہ سلامت کٔند علاج کوٗر۔ لیوٗزٕو۔
لیوٗزٕو۔

تُمبکنارِ ژٕٹہ دوان دوان سہ بیپہ اند
نیران کھوٗژٕری منٛز اکھ اُکس ونان۔

اکھ۔ بٹہٕ حکیمن بلہ رٔٹ سُلطان! لیوٗزٕ تھہ؟
دوٚیم۔ پُورٕ رٔم! تعجُب چھُ! پرٕ ملکہ حکیم گٔیہ ناکام۔
اکھ۔ بٹہٕ آسہ وید۔ آیُروید تہٕ شاستر زانہ وُن۔
ترٛیم۔ فائدٕ دے یہ کتہٕ کو بُود۔ کاہہٕ گرٕ منٛز چھنہٕ؟
اکھ۔ آسہ گٔنہ ژھہر یٔتہ لیہ منٛز بیٹھتھ آمُت۔ ہیلہٕ ہیو
عبارٕ اتھٕ کران کھوٗژٕری کھوٗژٕری

ترٛیم۔ نتہ آسہ بالہ اپارٕ آمُت لیوٗر۔
اکھ۔ دٔم کٔر۔ یہ آسیہ گٔنہ وتس منٛز کران واس۔ زُور چھالن۔
دوٚیم۔ نتہ کتہٕ گٔیہ بٹہٕ بٹن ہنٛزٕ ژھاے نموٗدار۔ پرٕلتھ پیٚیو دین۔
ژھلتھ بگہٕ بالہ اپور۔ تہٕ۔ تہٕ۔ دام معہ کلیو۔ دین
پدٕ لیو۔

اکبر۔ نتہ ژونگھ بتہٕ ہزار۔ دانا ہزار۔ ہٹو۔ ہزار۔ یہ ہزار۔
تسنیم۔ دم کرٕ! دم! پکھ جشنہٕ وُچھو۔ پکھ۔
نسیم۔ اسہٕ چھنہٕ وُچھنہٕ۔
اکبر۔ اسہٕ کیا چھُ۔ نبتھہٕ ہنی۔ ولنہٕ کھنہٕ۔ ریتچہٕ گاٹھر مستس تہٕ
یتھس ژرنی۔ زانہٕ تیٖرزتانہٕ گژس۔ پکھ۔
ترنم۔ پارے وول تہٕ آو۔ پکھ آگرے پتہٕ پتہٕ گژھو۔
مسخرہ۔ ہے لوکو۔ بوزِو۔ بوزِو۔

نیران۔

منظر بدلان۔ پردٕ ہتھہ زِتی نیران۔
سارِ سے ستیٖس پیوان گاش۔ ماڑی
موتیو محل خانہٕ پوان ڈرینٹھ۔ شالہٕ
گاش۔ زُوٗرِ گاش۔ تخت تہٕ لعل کٹھی
تخت۔ بییہ کیتھہ کرسیہ۔ تلوارٕ تیٖر
تہٕ سرکاری نشانہٕ دار المہٕ تہٕ چھے
تِرینٹھ گژھان المہ بردار اژان۔

المہ بردار۔ ہے لوکو! سلطانہٕ کشمیر زین العابدین۔ شاہ میری
خاندانکی راجکمار تہٕ۔ بیگم صاحب تہٕ شاہی لشکرک
نایکن سیتھ دربارِ عامس کُن تشریف انان۔

ییٚنز تہٕ مانہٕ ستۍ کرُن تِہند استقبال۔

آوازِ۔ سُلطانہٕ کٔشیرِ ہُند اَسِن جے جے کار۔ جے جے کار جے جے کار۔ یمی

اَکھی جلوٗسہٕ کیٚن چھورُس مشرِ چھِ تم ساریی

پوان۔ یم ہیٚکن لوکہٕ منٛزی تہٕ ہیتھ۔

سُلطانس تہٕ بیگمہٕ تِرۍ دِتھ اَسِن

المہٕ واٮ۔ ییٚنز واٮ۔ وزیرن تہٕ اس نے

واٮ۔ نایک۔ راجکمار تہٕ تمن پتہٕ

پتہٕ تلوارِ واٮ۔ یلہٕ یِم سیٚجبس پیٚٹھ

بیٚٹھی بنٛہِ حیاے۔ رتھُن عمل یکہٕ بیرو ناہہ

وزیرِ کامگار۔ بادشاہ سلامت! یوٗد وے تُہند حکم آسہٕ

حکیم شری ٹِنس دستار بندی کرنٕک کرہ اعلانہٕ۔

سُلطان۔ اجازت چھُو۔ (سُہ چھُ پننہٕ اتھکہٕ خوشنما جبہ سیتۍ

اِشارہ کران)

وزیرِ کامگار۔ معززشہریو۔ قدردانو! تہٕ لشکرِ کٔشیرکیو نایکو

!! سُلطانِ کٔشیر سنٛدِ اجازتہٕ سیتۍ چھُس بہٕ اعلان

کران زِ ونہٕ نی ییہ حکیم شری ٹِنس دستار بندی

کرنہٕ۔

آوازِ۔ سُلطانہٕ کٔشیرِ ہُند آسن جے جے کار

وزیر کامگار - وزیر نامدار اَتھ حکیم شری ٹھس ییز تہٕ تہٕ مانہٕ سان
سُلطانہٕ کشیرِ س ترٛونہٕ کنہِ اعزازس پٔراونہٕ موکھ -
اُتھی لیہٕ کٹھس جلوبہ کس صوٗرتس منٛز تیٖر
وزیرِ نامدار - لوٗشہِ تھرِ س تل شری
ٹھس اَتھان - تیٖر و تھہ ترٛونہٕ تھپانینز
مرزار تہٕ ستھو زیادہ وستقار پر ملکی عالم
مسنحر کھوٗری متیٖ لوکن اکہِ اَتھ آسان
وکھتے کران -
کھوٗتری ہیتی لکھہ زار بُزال پھیرٹہ دمہ
لشہٕ زتیہِ موکھ پارسیان -
مسنحر - واہ ! واہ !! رلیشہٕ بٹاہ اَتھ وزیر نامدار تہٕ لوٗشہ تھرِ س
تل - پتہٕ ترٛو تھہ ترٛونہٕ تھپس نینز پیتھہ بیا دِ قدم پلاوتھ
لیکان - اہا - ہا - اماہ یم پر ملکی ہمہٕ عالم جوراہ تہٕ تھیٚ اُس
ستی - او - پیارکی تھ سُلطانہٕ کشیرِ تہٕ تسنز بیگم
تھوٗدٕ و تھیتھ آندرس استقبالس پرارِ ان واہ ! واہ
!! شری ٹھس آیہ لوٗشہ مالہٕ نالی ثراونہٕ -
اکھ نوکر بجہ ثرامبہ منٛز شاہی دستار اَنان
تہٕ سلطانس ترٛونہٕ کنہِ روٗزان اکہِ اَتھ -

آوازہ - سُلطانہ کشمیرس آسِن جے جے کار۔
مسخرہ - واہ! واہ!! یوت میز تھ - یس سُلطانس نہ زِندگی روزِ تیخ
آش روزِ سے پلہ رووُن - تۆ زِندگی نہ تۆ زِنم دِپھنس
تہ وتہ نی چھ اُمس ہٹس پیٹھ تھوا کھو دستارِ گنڈاں - واہ!
بیاکھ ترہ نشر اژان ترامہ مَنتر دِسہ ہیتھ
مسخرہ - اہا! بیگم سایہ پلہ تۆ زِرکہ بیر کہ شال نہ دِسہ سُلطانس گژن۔
وزیرِ کامگار - ہے لُوکو! سُلطانِ کشمیرِ چھ حکیم شری بٹس خلعت
عطا فرماوان - تِہنزِ خدمتہ نظر تل تھاوِتھ چھ
تِمن ہینز تھ انصافانی لیوان کرنہ۔
آوازہ - حکیم شری بٹس آسِن جے جے کار جے جے کار
بجلی پیوان کھوٗری ہیتھ لُوکن کُن۔
اکھ - یہ چھا پزر کینژ اُسی جے جے کار یوزان۔
بیاکھ - یہ چھا بٹس یوزِ بول بران۔
ترِیم - اُسی چھا اُچھو ڈچھان - کنو یوزان - سہ پُن ما چھ ڈچھان!!
بیاکھ - وِق ما ہیوتہ پھیرُن۔
اکھ - ڈیپی ما واتہ اند - بجلی سارِے سٹیجس
لُوکھ - حکیم شری بٹس آسِن جے جے کار تھوڈ آد کار۔
شری بٹ - شاہانِ کشمیر! یہ چھس تہندِ سِکھاہ مشکور - تُہند

گرٛومیانی ہیٛر تھ افشائی ۔

وزیرِ نامدار سرکارٕ نِشانہٕ دار الم الکس
کھتھ تھٲنِتھ اعلانہٕ کران ۔

وزیرِ نامدار ریاستٕکۍ کشمیر ۔ معززٕ شہر بوٗ تہٕ ژھالو ! سلطانہٕ
کشیرِ اوس حکیم شری بٔھس وادٕ دِیتمت زٕ یوٗدوے
تمہِ سلطانہٕ سُنٛد دود یلہٕ راوِن تمہِ ہمت یاب
سپدِن ۔ تیٚلہٕ یہِ سُہ منگہِ تہٕ پیہِ تس بخشنہٕ ۔ وننی
پییہ توہیہ تروٗژھ کنہٕ شری بٹنی واہ پوٗرٕ کرنٕک ہمہِ
پوٗرٕ کرنہٕ ۔

آواز ۔ جے جے کار ۔ جے جے کار
سلطان ۔ حکیم شری بٹ ! منگو تہیہ کیا چھُ منگُن ۔ اسی چھِ عطا
کرنہٕ موکھہ بے قرار ۔
شری بٹ ۔ راژن ! مے چھ ترے وعدہ منگنی ۔ مے چھ سپداہ
وہشرارکھ رٕمت سپدِ ۔ وہتہ رٕوُمت ! لہٰذا یہ یہ
منگہِ تہ گژھن نہ انکار آسُن !
سلطان ۔ حکیم شری بٹ ! منگ وُلِ ۔ اسی چھِ پننِس قولس پیٹھ
قایم ۔ منگ ۔
شری بٹ ۔ راژن ! تہٕنز سلطانی ہنز تہیہ پتہٕ تہٕ گژھہ پیتر

ہُندِس پتہٕ تِہ فردس بِلا لحاظ رنگ و نسل پننہٕ پننہٕ دینہٕ درمہ مُطابق عبادت کرنچ مُکمل آزادی آسِنہٕ۔ یہ آزادی گژھہ قایم تہٕ دایم روزٕنۍ۔

سُلطان۔ آفرین شری بٹ! آفرین۔ اسہٕ چھ منظور۔

شری بٹ۔ راژن! یِم ہِشِری۔ لُوٚدکِہو مُسلمان کٔشیرِ تہٕ تِتیٚر راژدانہٕ نیبرٕ پینٹِھ پیٚرِن تہٕ جاداد تراوِتھ چھ ژلِتھ گٔمٕتۍ تِم گژھن یِنہٕ تہٕ سانِہ واپس یِنہٕ ٹِلاونہٕ۔ تِم گژھن بلاخوف پنٕنۍ زندگی یِنہٕ تہٕ سان لِسر کرنۍ۔ سارِسے مُلکس منٛز گژھہِ امن تہٕ شانتی ہُند ماحول پاد سپدُن۔ میلہٕ ژار۔ برابری۔ برادری تہٕ یکجہتی گژھہ پریتھ منٛز بلا لحاظ مذہب و ملت قایم تہٕ دایم روزٕنۍ۔ گٔلکی۔ حکیم۔ شہیلر۔ دستکار۔ فنکار تہٕ ہُنرمند۔ موسیقار۔ دستکار تہٕ باقی فنکار گژھن پنٕن پنٕن کار تہٕ فن مُلکس منٛز آزادی سان پھٕلاونۍ۔

سُلطان۔ واہ! شری بٹ!! اسہٕ چھُ یتہٕ منظور۔ منگ بیہ کیا چھیہ منگُن۔

شری بٹ۔ راژن! حضریا کرچھنہ ژکھ نہٕ کتہٕ ہیکان رسہ چھُ

پریشہ ہند گژ کھیٚنہٕ ژراوان ۔ غور ریتھ بڈرا وان ۔ لوٗکن فاقہٕ
دِوان واوان ۔ شہر گوٚدھِر یا پانہٕ مکمل ختم سپدُن نتہٕ تیٚوٚت
کم آسن یوٚت ٹُکھ دِتھ ہیکن ۔

بجلی پیوان کھوٚتری متن کُن سیٹیمس پیٹھ کم
گژھان ۔

اکھ ۔ یاری یاری لگوے شری بٹ ۔
بیاکھ ۔ ڈپمس کرہا پانے میوٚکھ ۔ سانہِ دلیچ کتھ کرِتھ ۔
ترٛیم ۔ دم کرِو ۔ یِہ مانیسی نہٕ سُلطان

بجلی پیوان سیٹیمس ۔ سلطان آسان بیگمہِ
کنُ دچھان ۔ نہ وزیر نتہٕ مشور کران ۔

سُلطان ۔ شری بٹ ! اسہِ چھُ پیتھر منظور ۔ پانس کیٚت منگ کینٛہہ ۔
شری بٹ ۔ میانہٕ آسہ تُرہے منگہٕ ۔ تمہ منجیچ ۔
سُلطان ۔ پانسی کیٚت منگ کینٛہہ ۔ سانی خواہش کرِ پورٕ ۔
شری بٹ ۔ راژن امکتب ۔ پاٹھشالا بیہ تہٕ علمکی ادارٕ گژھن
سرکاری خرچس پیٹھ چلاونہٕ ینٛتہ تاکہ علم تہٕ ہنٛر
سپدِ ریشہ میس ۔ کشیر لبہ ترقی ۔ ہنر تہٕ کوٚ لہ گژھن
کنٛجہ علاقن ہلہ سٹہری کرِتھ معاوضہ دِتھ نیاونہٕ
ینٛہ ۔

سُلطان - مرحبہ شری بٹ! یہ چھہ سانی کام - وُنہ تہ چھکھہ
نہ پانس کینہہ کہنی منگان؟ سوٗن زیوٗر - جاگیر
زمین - زراعت گرکس - گیٚژن راج تاج
شہ کیتھ وچھ تھاوان تاج ژہان الکھن منز
زنتہ دِلس چھُ تیار - محفلہ منز ہیرِ گُژُر سیدان -
شری بٹ - راجن! یہ سوٗرُے کتھ چھُ مےٚ بکار؟ منہ گام
کمین وتن منز گنزارم کاہ وزِیا ژوٗرِ ژھیپہ ووہنی
کرِ حکمت بیتھی راہِ تانہ منز شور ووع -
سُلطان - واہ! واہ! اِتھ تاج تھاوان کلس، ژہ روز کنہ سوٗن
شاہی حکیم تہ چانین سارنے عملن ہند فرمان
بیہہ وونی جاری کرنہ - وزیر نامدار - فرمان کرو
جاری تہ قاصد سوزِ تو کشمیر ہیندِ ن اندن اندن
تہ کشمیرِ نبر تہ تم ساری ہیتکی بکھین بٹہ کہو
مسلمان ییم گِرِ - لُہ جایہ ہینڈ پرن تہ جادِ
ترا وکھ چھہ تُہ لِہ تتی گژھن واپس یتہ - فرمانچ
مطابق گژھن یرِ ملکو بیٹھِ گاٹلی تیٚنز ہند
ووستکار تہ اِنہ نا ووتم ییم ساتبن نوجوانن
ہنر تہ قصب ہیچھناون - کشیرِ منز گژھہ

شُتری وور شورُوع سپدِن - امن دامان قایم تہٕ حمایم روزِن - انتظامیہ گژھِہ موآثر تہٕ انصاف پسند آسُن -

(ریہان)

آواز - سُلطانہٕ کشیرِس آسِن جے جے کار - جے جے کار

بجلی پیوان کھوژرِ متین تو لکن پیٹھ -

اکھ - یوٗزِتھاہ رازن کیا وَنَن

بیاکھ - پتھ ہے تیمنہٕ لوان -

ترٛیم - اسی تیمانٕہ ندرے کینہٕ شاہ چھو ژھو کھومُت ؟

اکھ - دم کر - وُچھ اکنہٕ پھرا سے میہٕ کر

بیاکھ - ووٚنی ہیکو کھٲلہٕ پاٚٹھ کنہٕ کرِتھ -

ترٛیم - یوٗز - ووٚنی کھتہٕ کھوژن -

بجلی پیوان ستھیس - تہٕ بیگم ژوٚ تھان تھوٚد

بیگم - شری بٹ ! ژہے چھی تھدی خیالات ! ژہے چھُے لکہٕ پاپر جالی ہند ہوس ! سہٕ پی تٲلہٕ پا عمل یلہٕ ژٕ ہے ونہٕ دوٚہ لسُتھ آسی - ژو لہٕ نکچھ - نکچھ ؟ دار ہلم ؟ ژہے موٚنگُتھ تہٕ پالس گیت کھتی - واہرا وٚ یہٕ ڈسہٕ نرہٕ بن منشر ؟ رژھ ھیانہٕ سوٚنہٕ ہنگر گٲس - سوٚنہٕ واجہٕ - یم میانی کرٲکھ - نیلم تہٕ موٚکھتہٕ برٕ برگ زلہٕ لات -

بشر لعہ۔ نر پوت اَتھ تگیوٗ ہٹہ تہ کنہ منٛشر
کڈٕ کڈٕ ودان۔

کنہ واجہ۔ ہٹہ کھپول۔ کنٹھی۔ ڈُولتہ ہال۔ تہٕ تالہ رزٕ بہٕ
تھاوٕ پانس نژ لیٛن یہ ڈیکہ ٹکہ۔ ڈیکہ ٹکہ! تہٕ بیٛہ بلہٕ ژد تمن
میتون ڈیکہ۔ شیر تاج! اگر شہ کر حکمت ہیچھنا ونک اِدا یہ
قایم۔ علمکہ نٕژ یپا لا دیتھ کشیر۔ رکھٕ نوام زیور۔ منٛد چھیہ۔ رٕژھ۔
شرد ہٹھ چھیہ رٹان ڈسس منز۔ باقی عالم
تس میوٗ ٹھ کران۔ مُبارکھ کران

فنو سارہ ییٚا - پندٕ بہ شر کر ہٹس اُس

آواز - جے جے کار جے کار - بونر آدِ کار - بونر آدِ کار۔
سلیمس ژھیوان بجلی تہ پھیوان بروٚنہ
ڈنیس ادٕ لنظرٕ کھو ژ ہتین پیٹھ۔

اکھ - منیانہ تہ پہ اسہ ڈُھہ ہ پہ سورٕ شے اُچھو!
بیاکھ - بے گار سنہ کلیو! دگہ مار سنہ کلیو ہ - !!
بجلی لیوان ہیوٗر سلیمس بیہ سلطان
کھنہ و نہ ژھتھ۔
سلطان - معتمد شہر لو - اَذٕ کہ پیٹھہ آسو اَسی لوٗکن ہنٛز
سہوٗلیژ موجب انصاف تہ عدلہ موجب - کشیر

ہنزٕ تعمیر و ترقی موجب پرتھو جمیعہ مسلمان جمعہ تمازٕ شرد لہم
تہٕ پیتہٕ دربارٕ عامس منز سمکھان - بیٹھی گٔنٛزٕ بیٹھ
وارٕ دنہٕ یہ ژھبن تہٕ پوٚدحہٕ وارٕ دنہٕ پوٚزن سمکھان -
نتیجہ گژھہِ نہٕ تطلیقس منز روزُن - ژٕندروارٕ دہہ
آسو تعمیر چہ کالہٕ دچھان بوم وارٕ دنہٕ لوکہ سمہوٚلیشر ہیندٕ
ادارٕ تہٕ ژٕ سوارٕ دہہ رژین - عالمن گوہ نماتن سیتی
دہہ گُذاری کران - آتھوارٕ آسہ دوران ہٕتدٕ باپتھ
مخصوص -

آوازٕ - سُلطانِ کشمیرس آسن جے جے کار جے جے کار

سُلطان نیران شرکِس رخصت کران -
جلوٗسہٕ چھتر بردار تہٕ باقی نیران سلطان
بیگم تہٕ راجکمار اتران اندر - وزیر
تہٕ نایک تمن پتہٕ پتہٕ - باقی نیران
شرکیٚنس جلوٗسس پتہٕ - بیکھی
ژھیوان تہٕ ہیوان ثرٕ وہہ ہندس
کھہٕ ثمتی لوکھ وارٕ دارٕ نیراوان
خوشیہٕ زادٕ پیہن تہٕ نشران گندان

گکھہ - (گیوان) ونہٕ دراو جنہٕ نزاو سونتھ آو ساکی

وولہٕ سان ییٚتہٕ اتو کھٕسأ لیے
ژٕ لہٕ ہمتہٕ ییتہٕ اتو کھٕسأ لیے۔
گیوان گیوان چھِ تمہِ ادا کارٕ منز ماوان زٕ
گٕکھٕ تہٕ چھِ واپس نیوان۔ لوٗرت ہیتھ۔ گرِ ونیتھ
ہتھ تہٕ کاروبار زٕنتہٕ ییہ سعہ کھٕسأ دٕک
لیکان۔
گٕکھ۔ ؤچھنیٚ آیہ۔ کھوہوری آیہ۔ ژٕلہٕ ہتیٚ کأشر واپس آیہ۔
ونہٕ پلیٚچھہٕ آیہ۔ بنہٕ پلیٚچھہٕ آیہ۔ بیٚنزٕ تہٕ سان واپس آیہ۔
شونزٕ وتہٕ آیہ۔ بٹھٕ وتہٕ آیہ۔ ہیٚنڈٕ پرٕن ییہ سیکھایہ۔
ہورٕ آیہ۔ لوٗرِ آیہ۔ یمہٕ وتہٕ آیہ۔ ہمہٕ وتہٕ آیہ۔
انگ اشنأو ییہ سیکھایہ۔ ژٕلہٕ ستیٚ کأشری واپس آیہ۔
ڈٕچھنیٚ آیہ کھوہوری آیہ۔ پتیٚ کأشر واپس آیہ۔
تم شران نیران تہٕ گاش ہیوان
منزس یترٕ چھٕ تمادرٕ نٹان تہٕ تراوان۔
بتہٕ زنتہٕ گوتن گٹہ ھان۔ گوٗ پأنیٚ اژان۔
گوٗ پأل۔ ہو۔ منزہ!! کھوٗ کھکہ سوٗ نچان
منزہ۔ شکستیٚ جندہ تراوِتھ کیتھ سوٗ شتھاہ آیو کشیرِ کأشِ!
سوٗ وق پھیرِ ہے ییتھ کشیرِ منز۔ بیہ سوٗ پأئے نیٚدہت۔

ملہ ژار۔ اَمن تہٕ شانتی۔ سۄنتہٕ ہوا۔ واہ۔ واہ۔ واہرٕ تۄ رٕنٛو واہ۔ ہرٕ شد واوا۔ تہٕ زِندگٕ شین پیتہٕ سبزا ہرے سبزار۔

گوپالی۔ نصف صدی کمہٕ لو تمی سُلطانن کشیر حکومت۔ ناوادوس زین العابدینس تہٕ لوکو وونُس ؟۔

دوشور۔ بڈ۔۔۔۔ شاہ۔۔۔۔ بڈشاہ۔

پاشاہ۔ پادشاہ۔ بڈشاہ۔۔۔۔ بڈشاہ۔

گوپال۔ ترقی بجائی تہٕ پاپرحالی ہُند دور پھیرے لو۔

مسخرہ۔ خدا یُزنِ تیتھے دۄن پھیرن ولی ولی۔

گوپال۔ وُلیو یکھٕ۔ ٹنگ دمہ بہٕ خار۔

مسخرہ! اَنگھ ساری۔ اداکار۔ فنکار۔ سازندر تہٕ بخشنہٕ ہارس کٔن کرِو رجوع۔

ساری فنکار لوان تہٕ یکجاہ گیوان۔

پوٗت واکھ۔ گیوان

کمہ انہِ چھنہٕ یتہٕ ماتم داری
یارِ می بخشنہٕ ہار و کر
پھر تہٕ آدم گولہٕ ہندو نہٕ یتہٕ جاری

یارئ بخشنہ ہارو کر!!

فنکار ڈاکٹر بیتہ گیڈ مارے

تہ ھیچ دڑ ڈاتی کارو لو

علمکو آتہ کہ رائسنی گیبیہ سارئ

یارئ بخشنہ ہارو کر

کاڑاہ اسہ تج بیتہ تا خادڑی

ان چن غائب بازار و لو

دزو گہ مولہ ہے سے ماغہ گٹی سارئ

یارئ بخشنہ ہارو کر!!

نیاسے فاس ڈبہ ڈاس مائی ماری

سری چیٹھی گو سہلا لو لو

الحقہ واش ہیلہ ڈالہ بیہ تمر جا لہ ئی

یارئ بخشنہ ہارو کر!!

- اند -

باوتھ

وُنِس نام چھےٚ میانہِ پانٛژھہ ناٹک کتابہِ چھاپ گژھتھ
بازرِ درامٕژ. یمن کتابن ہنٛدٮ۪ن گوڈنٮ۪ن منٛز کرٕ مےٚ پننٮ۪ن
ناٹکن مُتعلق مۆختصر لفظن منٛز یہِ باوتھ زِ میٚہ چھُ اکھ مخصوص
سٹایِل تہٕ ٹیکنیک انداز ڈرامہس قیمت بیہ کرِتھ پننی تخلیقی
تجربن ہنٛز پارٕ زان تہٕ یمن گوڈنٮ۪ن منٛز. ہیٚون پرتھ کانٛہہ
ناٹک چھُ پننہِ ہم کالیچ عکاسی کران کنہٕ نتہٕ کنہٕ رنگہٕ. "ڈکھ ٹلہ ڈلین"
تہٕ "شاہ پانٛٹھر" تہٕ چھِ ہم کالیچ عکاسی کران. سانہٕ کالکی اٚکِس
تہٕ چھےٚ یمن منٛز سو کتھ تہٕ شہ روٗپ لیٚکھتھ تمہٕ دورس منٛز گنٛڈنہٕ
بیہ. سو کتھ چھِ واتناوس تہٕ یاو کتھ کرینٛ. عملہ دِسہ. امیدو دِسہ.
مقالمو دِسہ یا ڈرامہکی مکمل تاثر دِسہ. یہِ چھےٚ کوشش چھس کران. پنٛن خیالات
وجذبات پیش دل دِبہ اغس منٛز رچھان چھُس کیمو تہٕ پانسی آنٛدرٕ کٮ۪ن لیکھ تہٕ ناٹک
انہِ بوزران چھُس تمہ چھس ناٹکس صورتس منٛز زبان دِوان. لہٰذا چھُ

ڈراماتیاہِن خیالاتن تہٕ جذباتن ہُند تہٕ اظہار۔

بالُو پانس منز اوسُس شرِان تہٕ اداکاری کران۔ سکول گژھان کالجہ پران۔ لٹریری تہٕ کلچرل پروگرامن منز حصہ نوان۔ محفلن منز بہان۔ بچہ نغمہ تہٕ گیوِن محفلن کُن ذہن نیرِتھ گژھان۔ وانس بیہوان تہٕ حیثیتہٕ چھِیان شرِتھ تہٕ ناٹکچ تربیت حاصل کرِتھ گیہم یاد مختلف پاٹھی منز منظم تہٕ مندی درکشاپ کرِم منعقد۔ ناٹک ہیتِم لیکھنہٕ۔ تمہ تہٕ لیکھہ ناٹم۔ غرض زِ سا تہٕ نکہ گیونچہ۔ شرِیہ تہٕ پاٹھی گنڈ چھہ لوائیر گرجہ نہٕ ژھو کنہ۔ کاشر شرِن۔ رؤف دعلی تہٕ حافظ نقیہ کُرِم نوٗ انہٕ جانہٕ سٹیجس پیٹھ تیار۔ پانڈن منز کرِم ناٹک لیکھن تہٕ پانڈ پاٹھی روٗپ زنِتھ تعاونچ تحریک زنِتھ۔

کشیرِ نیر گام وۄدنی پانس چھ وری روزان تہٕ پیٹھ کلا۔ اکھ نیصف صدی چھم ورنٔتھاں نیتھ اُچھن تل دعتلان تہٕ پاسان چھم بہ ماوسس اچھی ماگن ہندٕ پاٹھی سائرس کشیرِ منز کام کران۔ گرا اکنگامہ بمبئے۔ درو گہ ملہ واتھی تہٕ گراچکیہ امام صاحبنہ۔ یوٗ دروسے نہٕ چھس بہ کانہہ ناٹک نہ پانڈلی میون کار ووچھان چھس نہ یتھ مین ڈرین اگر کنہ چیزس زیادہ وار روزت سو گو کاشر کلچرہ تھیٹر۔ لکہ نشرن۔ لکہ ناٹکہ حیثیتہ تہٕ شاید ناٹک لیکھم۔ ناٹک لیکھہ چھہ خالص تخلیقی ادب پاٹھ کران بلکہ زبانی منز خدمت تہٕ کران امہ کنہ تہٕ زیادٕ پنن خیالاتن زبوہ دان۔
وچھیہ چھم یم ناٹک شرِتھ کرن ادبی عالم تہٕ لیکھہ مینی بلاے بیہ ووک پاٹھی اظہار۔ "شاہ پاٹھ" گرتہ صدرتہ تعاریکی ڈراما ماننس۔ بلکہ خالص اکھ سو تواریکی واقعہ یتھ پاٹھ کُنک چھہ دیمت۔

موتی لال کیموٗ

موتی لال کیموٗ سندی کاشُری ناٹک

ترٛنوٗ - یاتنہٕ پاتھر کس روٗلس منٛز لیکھنہٕ آمتی ترٛےٚ اوٗکِس انگی ڈراما، ملنگٕے - منٛزلی نکہ تہٕ ترٛنوٗو -

ژٕ دھلٕے - ترٛبن انگن منٛز ڈراما -

لل بہٕ درٕالیس لولرے - ترٛبن انگن ہندی سماجی ڈراما

ناٹکہٕ ژٕ - ترٛین ڈرامہن ہنٛز سوٚمبرن

حرم خانک آتنہٕ - کاٚتھیہ مارو دمت ہیٚ کیاہ گوٚم تہٕ غنزٕ نکہ .

طوطہٕ تہٕ آنہٕ - پوٗرٕ وقتک ڈراما -

تہٕ آیندٕہ

ہی مال ناگراسٕے - لیلیٰ مجنوٗن - نمروٗدہٕ اشی وغیرٕہ